


NAKO YA PUNO

 Ke a go leboga, Ngwanešu Williams. Moso wo mobotse, bagwera. Ke monyetla go ba mo mosong wo. Gomme go ba le go tsebišwa ka mokgwa wo, go sa no ntira ke ikwele ke le yo monnyannyane. Gomme ke . . . be ke leboga kudu sebakabotse se go tla, mosong wo, Phoenix.

2 Ke elelwa ge la mathomo ke etla Phoenix, ke be ke le e ka ba lesomešupa la mengwaga bogolo. Ka kgonthe e godile ge e sa le go tloga nako yela. Ntle mosong wo moo re tlliego ka Phoenix, re ka se kgone le gannyane go bolela re tlogile neng Tucson le go ya Phoenix. E nyakile go tlemagana mmogo, mafelo a mantši kudu a tšweletše. Mafelo mo re bego re tlwaetše go ya ntle ebile le go re re kitimiša dipokolo ka leganateng, gomme bjale go na le dimothela le mabenkele a sente tše lesome, le go ya pele. Gomme, nnete, seo se ntira go tšofala.

3 Gomme ge ke dula fase mo ka lehlakoreng la ngwanešu wa ka wa go loka mo, Ngwanešu Valdez, gomme ke—ke rile, “Gabotse, ngwanešu. . .” Re be re bolela, gomme ke rile, “Gabotse, nnete, ke a tšofala.” Ke rile, “Ke lemoga seo, dimaele tša ka di agega godimo.” Ke rile, “Leta go fihla o fihla mengwaga ya ka,” goba se sengwe go swana le seo. Ke ile—ke ile ka makala go tseba gore o be a le e ka ba mengwaga ye lesomepedi bogologolo go mpheta. Kafao, nna, nako yeo ke ikwetše bokaonekaone kudu nako yeo. Ke rile, “Ngwanešu Valdez, ke nyaka o . . . O rerile Ebangedi botelele bjo bokae?”

O rile, “Mengwaga ye masometlhano.”

4 Gabotse, ke be ke le ngwana yo monnyane kudu ge a be a rera. Kafao ke rile, “Ke duma ge o be o ka tšea tirelo mosong wo, Ngwanešu Valdez.” Ke rile, “Ke—ke nna lesogana,” ke rile, “Ke hloya mohuta wa go dula godimo mo le go leka go bolela,” ke rile, “bagolo ba ka.”

5 Gomme o ile no sega, a re, “O nagana ke otleletše eng go theogela mo?”

6 Kafao ke thabetše Ngwanešu Valdez kudu. O be a mpotša ka go ba le legae la go khutša ntle mo. Seo—seo kgonthe ke se sebotse. Ke leboga seo. O ntaleditše go tla le go ba etela nako ye nngwe. Gomme ke ntle mo kgauswi le Noka Mpsha. Ga ke tsebe ge eba e ka ba mang wa lena a tsebago mo le lego, goba aowa. Ke na le nnete, ge Valdez a le morago ga lona, go lokile.

7 Kafao gona, nako ye nngwe le ye nngwe ge ke etla khonferenseng, ka mehla ke kopana le yo mongwe yo a—yo a fodišitšwego ka ditirelong goba se sengwe. Gomme ge ke be ke eme mo tafoleng mosong wo, kgaetšedi yo bohlokwa a dutšego

godimo mo, leina Erb, o tla mo go tšwa Michigan. Morwa wa gagwe ke mogaši mo ka go seteše sa Bokriste. Gomme o be a mpotša ka go ba ka kopanong moragorago ka Flint, Michigan. O ile a hwetša karata ya thapelo, gomme o be a leka go rapelelwa, gomme ga se a tsoge a atlega. Gomme o babja kudu. Gomme thwi mo mosong wo, ke a dumela Modimo o fodišitše mosadi, a eme thwi mo ka lehlakoreng la lefelo.

⁸ Ke rile, “A nako bjale! Ebile e ka ba lesomepedi, mengwaga ye lesomenne ya go feta, gomme bjale ka toropongkgolo ya go bitšwa Phoenix, Phoenix ke se sengwe seo se agilwego—agilwego godimo go tšwa go marope.” Ke rile, “Gabotse, seo ke selo sa go swana se diregilego go wena mosong wo. Modimo o go agile godimo, ke a dumela, mosong wo, go tšwa go go—go phelega ga go senyega go ya go go phelega ga gobotse.”

⁹ Ke be ke sa kwa mantšiboa a go feta, dipitšo di be di etla, tše ntšhi kudu. Ke nna moagišani wa lena bjale, ke dula ka Tucson gomme dipitšo e be e le tše dintši kudu ga se ke kgone go ya ntle go di hwetša tšohle, kafao ke nno di rapelela ka mogala. Gomme ba, nako ye, ba ile ba no swanelwa ke go tlogela dinomoro tša bona.

¹⁰ Gomme go be go le mohumagadi, mengwaga ye masomeseswai šupa bogolo, motšofadi wa Mokriste, o be a lahlegetšwe ke tlaaloganyo ya gagwe lebakana. O be a le mokgotheng, a goelega, le go bitša maphodisa, gore yo mongwe o tšere lesele la gagwe. Mengwaga ye masomeseswai šupa bogolo, le a bona, monagano wa gagwe o be o mo tlogetše. Gomme o be a le mokgekolo wa morategi. Ga se ka tsoge ka mo tseba ka bophelong bja ka. Gomme kafao Billy a letša, gomme a re, “Eya thapelong ka pela,” o rile, “mohumagadi o go gobe, gomme ba nagana o ya go hwa.” O rile, “O no . . . o ka godimo ga gagwemong.”

¹¹ Ka gona ke nno fega lekopelwana, le go ya ka kamoreng le go rapela. Ka dinakwaneng di se kae, o be a robotše. O ile a tsoaga, go itekanela gabotse, a ja selalelo sa kgogo ya go tlala, le aesekhrimi yohle le kuku, morago ga yona. Ya.

¹² Le a bona, Modimo o ikeme. Ke Yena wa kgonthe, O kgona . . . Ga wa swanela go ba fao; e no—e no kgopela se.

¹³ Ke a dumela moetapele wa rena mo, mosong wo, goba yo mongwe, goba mohlomongwe e be e le Ngwanešu Valdez ka thapelong ya gagwe, o rile, “Re a hloka ka gobane ga re kgopele. Ga re kgopele ka gobane ga re dumele.”

¹⁴ Ke leboga moopelo wa motho yo moswa yo mo. Ngwanešu Valdez, rena batho ba go tšofala, re swaile ka tlhokofalo ya lesogana lela go dira bopaki bjola, gore o tsebile Jesu.

¹⁵ Bjale re a tseba gore re a hwetša, dinako tše dintši, dikhothethe tše le meopelo, ke . . . le ke lentšu la modiredi yo mongwe, Ngwanešu Valdez o rile, “Nako ye nngwe ba tla disente

tše lesome tasene.” Ka gobane, ba bonala o ka re, lehono, e ba—e ba pontšho sebakeng sa—sebakeng sa bokgethwa le tlhokofalo ye mapentecostal ba bego ba na le yona.

16 Gomme tlhokofalo ya bašemane ba, ke—ke leboga yeo. Morena a le šegofatše bašemane. Gomme ke be ke . . .

17 Ga ke go thelebišene kudu. Bjalo ka ge le tseba, ka kgonthe ke kgahlanong le yona. Gomme ka kgonthe ke hirile lefelo tlase ka Tucson go fihla ge lefelo la rena le lokišitšwe, mo re tla bago le legae la rena le hlomilwe fao, Morena ge a rata. Gomme mohumagadi yo a hirišago ntlo, ke mogwera wa Mokriste yo mokaone, eupša o bile le ka ntlong the—the—thelebišene. Gabotse, ke na le bana ba baswa, gomme le tseba ka mo ba lego, kafao ba hlaganela go yona. Kafao, meso ye mmalwa ya go feta, ge ke sa tšwa go tla ka gare go tšwa leetong le Ngwanešu Stromei. . . Ga ke tsebe ge eba Ngwanešu Stromei o mo mosong wo, goba aowa, ke mopresitente wa lefapa la Tucson. Morwedi wa ka yo moswa, yo a dutšego morago godimo mo, o mpileditše ka gare go bogela, o rile, “Re ya go bulela thelebišene, dikhothethe tsoko di a opela,” goba e ka ba eng e bego e le yona.

18 Gabotse, bjale, ke nna moswaswalwatši yo mokaone, gomme ke—ke manyami ka seo, eupša nka—nka—nka se kgone go ba selo eupša feela se ke se dirilwego. Ge ke dira se sengwe kgahlanong le modirelo wa ka mong, ke nna moikaketši. Gomme ga ke nyake go ba seo pele ga lena batho. Ke—ke nyaka go no ba se ke lego sona, gomme ka gona le tseba ka mo re emego. Gomme ke—ke a thanka ke swaswalatša gannyane kudu.

19 Eupša ke nno ba le yona ka pelong ya ka go swaswalatša yeo, ka gobane e be e no lebega go nna go swana le mohuta tsoko wa Hollywood o beilwe godimo, go no tšwelapele go gontši. E be e sa bonale go swana le bokgethwa bjo e bego e swanetše go ba. Gomme ba be ba opela dikoša tšeo ka go—ka go nako ya rokenerole, gomme ba rwele diramphašane tša gauta. Gomme a go tlile gore Ebangedi e ba pontšho? Gobaneng, nna, ge eba ke se e lego, ga—ga ke nyake e ka ba eng go dira le yona. Ke nyaka se sengwe se e lego sa kgonthe le mmapale, gomme re a nyaka go e boloka ka tsela yeo.

20 Bjale, ke—ke a dumela e fetola tše pedi tše thwi mo, baena. Seo, le nkwa bokaonekaone bjale?

21 Bjale, Mokibelo wa go latela mosong, Morena ge a rata, ke na le nako ye botse go bolela go lefapa, lekga la ka la pele, ka Flagstaff, Arizona. Ngwanešu mo, ke nno lebala leina la gagwe, ke mopresitente. [Ngwanešu o re, “Chester Earl.”—Mor.] Chester Earl, Ngwanešu Chester Earl. Ke nno ba le sebakabotse go kopana le yena mosong wo, ge ke be ke šišinya diatla le moebangedi yo mokaone mo go tšwa India, ngwanešu wa Moindian. Gomme o rile Mokibelo wa go latela mosong ke

swanetše go bolela kua. Le laletšwa ka mabobo go tsenela kopano ye. Re a dumela gore Morena o tla re šegofatša.

22 Gomme ka gona Mošupologo wa go latela bošego, ka Tucson, ke moletlwana. Morena o mphile tlhompfo go bolela le . . . moletlwanaeng tlase kua, letšatši la masomepedi tee la—la Desemere, ka Tucson. Ka nnete le laletšwa ka mabobo go tsenela bošego bjoo bja moletlwana.

23 Gomme ka gona ge Ngwanešu Williams a be a bega gore ke wa go tla morago mo gape, bakeng sa matsenagae a manyane pele khonferense e thoma.

24 Gomme, kafao, a ke na le go se šikinyege kua, Ngwanešu Williams? Go na le . . . O reng? A go kaonekaone bjale? Seo se kaonekaone. Gabotse.

25 Ka nnete ke a holofela gore ba bantši ba tla kgona go hwetša nako go tsenela e tee, goba bošego bjo bongwe le bjo bongwe le mosegare, wa kopano. Yeo, yeo e thoma ka la lesomesupa, ka šupa, Lamorena morago ga sekgalela? [Yo mongwe o re, “Masometharo a tee.”—Mor.] Masometharo a tee. Masometharo a tee, Lamorena morago ga sekgalela. Gape ke nyaka go re, ge Morena a rata, ke tla rapelela balwetši ka go—ka go—ka go dikopano tšeo, le go dira tšohle ke kgonago go le thuša.

26 Gomme banešu badiredi mo, mosong wo, ba kgaolo ya Phoenix. Lebaka le ke tlogo mo go holo ye, ke . . . Nako le nako ke a tla, ka mehla go dira go bogela go gonnyane, le go kitima tikologong go dikereke, kereke ye nngwe le ye nngwe. Ka gona ke e hwetša mohuta wo mothata, ka gobane tše dingwe tša dikereke ke mohuta wo monnyane. Gomme ka nnete ga re nyake go tlogela ngwanešu e ka ba mang ka ntle ka gobane kereke ya gagwe ke ye nnyane, gomme ka gona go e dira bothata, batho ga ba kgone go tsena ka gare. Kafao ge . . . Ke naganne re tla no kopana ka go lefelo le letee gomme ke tla le hlakomela nnamong, gomme re tla no kopana mo le go ba le tirelo, tirelo ya boebangedi ye nnyane feela, le go rapelela balwetši le dilo. Pele . . .

27 Mohlomongwe ge nka ya godimo go se sengwe, se se kaonekaone godimo mo? [Yo mongwe o re, “Aowa, seo, seo ke theipi.”—Mor.] Wo ke theipi. Go lokile.

28 Mohlomongwe go tla ba bo—bo bokaonekaone gannyane ge ke be ke e dirile ka tsela yeo. Gomme ke nyaka baena ba ka mo, ba dikereke, badiša mo ka Phoenix, go tseba gore leo ke lebaka le re dirilego se, go tla mo go holo ye, gore re kgone go ba le bohle go tla mmogo ka go lefelo le tee le le itšego. Gomme o ka se kgone go ya go baena bohle, fao go ba bantši ba bona. Le bone ba ba emego mosong wo, gomme go molaleng gore ga se seripa sa bona. Kafao o ka se kgone go ba hwetša bohle ka matšatšing a se makae re nago le wona mo, pele, pele ga khonferense.

29 Gomme ke na le nnete re ya go ba le nako ye kgolo ka khonferenseng. Le tla kwa diboledi tše kgolo. Yo Ngwanešu

Cash ke Cash Hamburg, Hamburg. Nna, ke ba bakae ba kilego ba mo kwa? Ka nnete ke le—le ledimo la mamogašwa. Ya. Ntshwareleng, ke be ke se ka swanela go e bolela ka tsela yeo. Yoo ke ngwanešu, eupša—eupša, nna, ke be ke na le yena nako ye nngwe. Le a tseba, ga ke bone o ka tsoge wa tla go nkwa bjang, ge o ekwa mothaka wa go swana le yoo. O kgona go rera gomme ga e tsoge ya tšea mohemo wa gagwe. Ga—ga ke tsebe o e dira bjang, ke . . . eupša ka nnete o hwetša bontši go tšwa go yona. Ke ile le yena ka go khonferense ya ka ya New York, kgauswana, gomme o be a nyaka go ntšea go ya—ya dilallong morago ga kopano. Gomme ke ile ka lefelong, gomme ke be ke le komana go tšwela ntle go ngwanešu . . . O, o rerile gohle godimo le fase lebatong, le mogohle go dikologa, go yo mongwe le yo mongwe a bego a le ka moo. Yena ka nnete ke se—se semelo, ka go yenamong.

³⁰ Gomme ke na le nnete le tla ipshina ka ngwanešu go tšwa California, gape. Leina la gagwe ke mang? Ga ke kgone go nagana leina la gagwe, yo motee ke yo mongwe wa diboledi. Ke—ke lebetše leina la gagwe, le yena. Eupša ke se—se seboledi sa go tlala maatla, gomme le tla ipshina ka yena. Go molaleng go tla ba diboledi tše kgolo fao bjalo ka, le a tseba, Ngwanešu Roberts le ba bantši ba banna ba bagolo ba letšatši le.

³¹ Kafao, ke a leboga go nagana ka Lengwalo go tla monaganong wa ka mo ka nako ye. Gomme ka nako ye nngwe Dafida o be a lebeletše ntle godimo ga areka ya Morena, e dutše ka ditenteng. Gomme o rile . . . O be a dutše le moprofeta, Nathane, wa letšatši leo. Gomme kafao o rile, “A go lokile gore ke tla dula fa ka ntlong, ka dula ka ntlong ya mosetare, gomme areka ya kgwerano ya Morena wa ka ka fase ga tente?”

³² Gomme moprofeta o rile go yena, “Dira tšohle tšeo di leo ka pelong ya gago, Dafida, gobane Modimo o na le wena.” Seo ke sohle a tsebilego go se bolela.

³³ Eupša bošego bjoo, Morena o kopane le moprofeta, gomme a re, “Šepela, botša mohlanka wa ka, Dafida, gore ke mo tšere go tšwa lešakong lela la dinku, go tšwa go lateleng dinku tšela di sego nene, o a tseba, gomme ke mo dirile leina boka banna ba bagolo,” e sego leina le legologolo kudu, e sego leina le legologolo kudu, eupša go mmala le banna ba bagolo ba ba bego ba le lefaseng ka nako yeo.

³⁴ Gomme ke naganne, “Mogau wa Modimo, go Dafida fao!” Gomme ke naganne, “Nka o bala, nnamong. Ge ke hwetša monyetla wa letšatši le re phelago ka go lona, matšatši a go tswalela a histori ya lefase, gomme go balwa magareng ga monna yo mobjalo bjalo ka ge re tsenela dikopano tše.” Gomme Morena a le šegofatše, go huma ka kgonthe.

³⁵ Bjale, mogwera wa ka yo mobotse, Ngwanešu Valdez, o rile, “Ngwanešu Branham, ke swanetše go tloga ka, ke a dumela, kotara go ya go lesome, goba kotara morago ga lesome.” O rile,

“Ke ya go tsena godimo ka mafelelong, gore ke se ke ka go šitiša—šitiša ge o bolela.” O bile ka dikopanong pele.

³⁶ Ke nna—ke nna mohuta wa go nokologa, gomme ke swanetše go nagana, le a tseba, ge ke bolela. Gomme ke ngwala Mangwalo a ka fase mo, le noute, mohlomongwe, eupša ka gona ke swanetše go ya morago le go nagana se Morena a mpoditšego go se bolela, le a tseba, ke swanetše go Mo latela. Gomme ke mohuta wa go nokologa, kafao ke a holofela ga ke le swarelele botelele kudu, mosong wo.

³⁷ Ke botšišitše Ngwanešu Williams, ke rile, “Ngwanešu Williams, ke na le nako ye kae?” Ke rile, “Bjale, ke na le Lengwalo mo nka bolelago ka lona le le tla ntšea e ka ba metsotso ye masometharo, goba se sengwe, le go phatlalatša yo mongwe le yo mongwe le go ya gae.” Gomme ke rile, “Eupša ke rata go ba le thuto ye nnyane, ge go kgonega,” gomme ka se ke naganago gore e tla ba se sengwe sa lena lehono, se sengwe le ka kgonago go se tšeela gae le lena, go nagana ka sona.

³⁸ Gomme ka nnete ke be ke se ka swanela go ba godimo mosong wo ka tharo masometharo, goba metsotso ye masomepedi go ya go nne, le go ipea komana go tla godimo mo, go no tla go bonwa. Ga—ga—ga ke kgathale go bonwa. Ke—ke tlile mo le go ithuta maabane go Mangwalo tsoko ke nago le wona a ngwadilwe fase, bakeng sa sengwe ke rapetšego ka tlhokofalo godimo ga sona, le go nagana mohlomongwe gore, ka seo, le ka thuša yo mongwe. Ke. . . Ga re na le nako ya dipontšho le ditiragalo. Re—re swanetše go ya fase tabeng. Ke a dumela Jesu o tla ka pela botse.

³⁹ Gomme bjale ba gatiša wo, gomme go molaleng yo mongwe a ka no hwetša theipi. Gomme ke rata go dira setatamente se, gore dinako tše dingwe ke. . . dinako tše ntši ka kgonthe ga ke kwešišwe. Gomme dinako tše ntši batho ba nteletša morago, ba re, “Ngwanešu Branham, a se e be e le seetša se o bego o se ra ka gare?” Gomme dinako tše dingwe e bile re boletše se sengwe, eupša o swanetše go tseba, e batamela ka lereo leo ke bego ke era ka lona.

⁴⁰ Gomme ke bolela dilo nako ye nngwe tšeo—tšeo di lego mohlomongwe kgahlanong le tumelo ya yo mongwe, ke nyaka le hwetše seo ka go hlaka bjale, yo mongwe, se yo mongwe a se dumelago. Eupša ke na le mo—mo Molaetša, ga ke. . . go tšwa go Morena, wo ke ikwetšego ka tsela yeo ka wona. Ba bangwe ba ka no ikwela O tšwa go diabololo. Ba bangwe ba no ikwela Ke ditšiebadimo. Eupša, go nna, ke Bophelo. Gomme ga ke re go ba go fapana ge ke bolela dilo tše di fapanego, goba mohlomongwe go gobatša gannyane goba go ripa, go batho. Ga ke e re ka seetša seo. Ke—ke, ge ke dira, gona ke moikaketši. Ke—ke e bolela ka seetša sa tšwelopele, go Modimo. Ke e bolela ka seetša sa—sa—sa go ba le batho go tseba Modimo bokaonekaone. Gomme ke se

bolela e sego ka gobane ke se sengwe ke ithometšego, nnamong. Ke se sengwe seo ke se hwetšago go tšwa go Modimo.

41 Gomme bjale ge nka direga go bolela ka se sengwe ka go e ka ba efe ya dikhonferense tše, se se gobatšago batho, goba . . . E re, “Ga ke dumele Seo ka tsela yeo.”

Gabotse, ka mehla ke be ke fela ke dira setatamente sa go befa. Gomme mosadi wa ka o dutše mola o ntheditše, o a tseba ga go lenaneo ka nna. Ke—ke . . . Go no swana le ge o eja kgogo, gomme wa hwetša lerapo. Bjale, ga go morati yo botse wa kgogo e kilego a lahlela kgogo kgole ka gobane ba hweditše lerapo. O no lahlela lerapo kgole, gomme o tšwelapele a eja kgogo. Selo sa go swana le go ja phae ya tšheri. Ge ke hwetša peu, ga—ga—ga ke tsoge ka lahlela phae kgole, ke no lahlela peu kgole. Kafao . . .

42 Gomme se ke se bolelago mo seo se ka no bonala boka, ka go e ka ba efe ya dikopano tša ka, seo se bonala bjalo ka peu go wena, gabotse, o no beela seo thoko gomme, e re, dumelela seo go nna go se tsebe bontši kudu ka sona bjalo ka ge o dira. Kafao, gona, e no ya pele gomme o je se o naganago se lokile. Gomme ke tla . . .

43 Ke a tshepa bjale gore Morena o tla šegofatša Lentšu la Gagwe. Ke modumedi wa go se šikinyege ka go Lentšu, gomme Lentšu le nnoši. Feela Lentšu le nnoši, gomme woo ke Molaetša wo Morena a mphilego wona.

44 Re a fapana, yo motee go tloga go yo mongwe. Ke etše hloko mosong wo, baena ba ka, baromiwa, baebangedi, le badiša, ba eme mo, mohlomongwe—mohlomongwe lekgolo goba go feta la bona, ba eme mo. Yo mongwe le yo mongwe o swanelegile go feta go ema mo le go bolela, go feta ka mo ke lego. Ke na le nnete ya seo. Eupša, le a bona, yo mongwe le yo mongwe wa rena, yo motee a ka se kgone go tšea lefelo la yo mongwe. Yo motee a ka se kgone tšea go molaetša wa yo mongwe. Le a bona, re na le ditsela tša rena tša go fapana.

45 Modimo o ikeme. Ge A . . . Ke mang, ke mang a bego a ka botša Modimo mokgwa wa go dira dilo, mathomong, ge go be go no ba Yena a nnoši? Le a bona? Gomme ge re ne Bophelo bjo Bosafelego, go na le sebopego setee feela sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme seo ke Modimo. Kafao ge re na le Bophelo bjo Bosafelego, re be re ne Modimo thwi nako yeo, karolo ya Modimo. Re be re le tholanakgopolo ya Gagwe. Bjale re tholanakgopolo ya Gagwe. Gomme, ka gobane, “Mathomong go be go le Lentšu.” Gomme lentšu ke mogopolo ge o hlagišwa. Kafao re be re le megopolo ya Gagwe, nako yeo ya go hlagišwa ka go lentšu le go ba se re lego. Ke lebaka leo maina a rena, mohlomongwe e sego a re nago le wona bjale, eupša maina a rena a beilwe ka Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga motheo wa lefase. Le a bona? Gomme ge le be le se fao nako yeo, le ka se tsoge la ba fao. Le a bona?

Gomme Jesu o tlike go lopolla bohle bao, ke gore, bao maina a bona a bego a le godimo ga Puku yeo. Le a bona, O tsebile.

⁴⁶ “Mmopi,” bjalo ka ge Baroma 8 e re botša, “ke mang a ka botšago mmopi? A letsopa le ka kgona go re, ‘Ntire *bjalo, bjalo*?’” Le a bona? Aowa. Modimo o swanetše go pealatša ditholanakgopolo tšohle tša Gagwe. Gomme kafao O swanetše go dira sebjana se sengwe sa go nyatšega, gomme se sengwe sa go hlomphega, go laetša sela godimo, ka nnete. Bjale, eupša O ikeme, le a bona, ga go yo a ka Mmotšago a dire eng.

⁴⁷ Gomme o re dira go fapana. Ebile le...fao, re a botšwa, ka Beibeleng, gore dinaledi di a fapana e tee go ye nngwe, naleli e tee e fapana le ye nngwe. Le a tseba, go na le phapano Legodimong, ka go Barongwa, diphedi Barongwa; go na le Barongwa, go na le Bakerubi, go na le Basarafimi, le ya phapano bona—ya bona Kua. Gomme bohle re a fapana. Gomme Modimo o na le dithaba tše kgolo, O na le melala, lešiši, bjang, leganata, meetse. Le a bona, Yena o—Yena o a fapana. Yena ke mo—Yena ke mo—mo Modimo wa tša go fapana. Gomme lebelela batho ba Gagwe mo mosong wo, ba bangwe ba rena ba bašweu, bangwe ba baso, ba bangwe ba batsothwa, ba bangwe ba basorolwana, ba bangwe ba bahubedi; le a bona, ke—ke batho ba Gagwe. Yena ke...Yena ke—Yena ke Modimo wa tša go fapana, gomme ka gona ke a nagana O na le selo sa go swana magareng ga badiredi ba Gagwe.

⁴⁸ Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena nakwana feela, bakeng sa thapelo. Gomme nka no bolela se bjale pele re bala Lentšu. Ke a tseba gore ge ke no ba yo motelele gannyane, gomme la swanela go emelela le go ya ka ntle, ke tla kwešiša, le a bona, ke tla kwešiša ka go phethagala. Bjale a re rapeleng. Gomme ge re sa rapela, ka dihlogo tša rena di inamišitšwe go leba lerweleng moo Modimo a re ntšhitšego go tšwa gona, a go na le yo mongwe mo a ka ratago go gopolwa ka thapelong, e no phagamiša seatla sa gago. O, O tseba thwi se se lego ka pelong ya gago, ka tlase ga seatla seo.

⁴⁹ Morategi Tate wa Magodimong, ka tlhompho re batamela Wena, ka dihlogo tša rena di retologetše leroleng moo O re tšerego go tšwa gona. Gomme ka gona ka menaganong ya rena re nagana gore O boditše Abraham, bošego bjo bongwe, o be a ka kgona go “bala mašabašaba ao a bego a le godimo ga leši la lewatle?” Gomme ka gona O mmoditše go “lebelela go leba dinaledi,” gomme a o be a ka kgona go “di bala?” Nnete, go be go sa kgonege. Gomme O mmoditše gore ya gagwe “peu e ka se balege, gomme bjalo ka mašabašaba lešing la lewatle, le go dinaledi tše di bonegago magodimo.” Bjale menagano ya rena, mogopolo wa rena, megopolo ya rena ka menaganong ya rena, a ke re, ge re inamiša dihlogo tša rena go lebanya lešabašaba mo re tšwago gona; ka gona dipelo tša rena di lebelela go lebanya Legodimong, mo re yago. Go tšwa lešabašabeng go ya dinaleding, go beng

Peu ya Abraham! Go hwa ka go Kriste, re Peu ya Abraham, le bajabohwa le Yena go ya ka tshepišo.

⁵⁰ Gomme re tlile mo mosong wo go kopanela go dikologa dijo tša tlhago tša bophelo, tše re di tšerego, go tloša tše o tseleng. Gomme bjale re hlologetše Wena go re fa Mana ale a Legodimo, Dijo tšela di tla re fago maatla ka go Bophelo bjo bo lego ka go rena. Ka ge madi a rwala dijo tše go tloga bjale, go o tiiša, go dira disele tše ntši, go re aga go tia bakeng sa letšatši; a nke re amogele wa Kriste, gore A kgone go tsena ka meoyeng ya rena, mosong wo, ka Lentšu, le—le go re maatlafaletša iri ye re phelago ka go yona. Gobane, letšatši le sepetše gomme merithi ya mantšiboa e a wa, Seetša sa mantšiboa se mo, gomme ka pela re ba go theetša dipitšo go “tla Godimo,” gomme re nyaka go ba komana ka iri yeo. Kafao, re thuše, Tate.

⁵¹ Gomme ga go monna wa maswanedi go bula Puku, goba go tlemolla Mahuto a yona; eupša Kwana, ye e hlabilwego go tloga motheong wa lefase, ya tla ya tšea Puku gomme ya tlemolla Mahuto. O Kwana ya Modimo, etla mosong wo, re bulele Puku, gomme re dumelele go lebelela ka gare le Wena, Morena, gomme re bone se re swanetšego go se dira go lokela iri ye. Šegofatša kereke ye nngwe le ye nngwe, šegofatša dikopano tše di tlogo, ye nngwe le ye nngwe ya tšona, le kopano ya rena ye nnyane, go tšoenana le tšona di etla pele. Gomme ge re tloga mo lehonon, a nke re kgone go bolela boka bale ba bego ba etšwa Emause, “A dipelo tša rena ga se tša swa ka gare ga rena, ge A be a bolela le rena tseleng?” E fe, Tate. Re kgopela Leineng la Jesu. Amene.

⁵² Bjale go lena ba le tla ratago go phetla, ka mehla le rata go bala go tšwa morago ga modiredi ge a eya go bala, go hwetša ntle feela mo a yago go bolela go tšwa gona, ge le na le Dibeibele tša lena, gomme re tla phetla go Mokgethwa Mateo tema ya 4.

⁵³ Gomme bjale ke ya go fa sehlogo sa ka feela pele ke bolela; bontši goba bonnyane, ke rata go se ruta boka, le go se bolela ge re eya mmogo. Gomme se ke se reeletše, go le bjalo, ga ke tsebe gobaneng, ke se reelela: *Nako Ya Puno*.

⁵⁴ Gomme re ya go tšea palo ya Lengwalo, go thea mogopolo wo godimo ga lona, go goga go tšwa mo kgwekgwe ya sehlogo. Re ya go bala Mokgethwa Mateo tema ya 4, karolo ya yona. Ye ke ka go meloko ya Jesu. Morago ga ge A tladišwe ka Moya wo Mokgethwa, o ile a hlahlelwa ka lešokeng.

Bjale ge Jesu a hlahletšwe godimo ke Moya go ya ka lešokeng go lekwa ke diabololo.

Gomme ge a ikonone dijo matšatši a masomenne le mašego a masomenne, ka morago ga moo o ile a swarwa ke tlala.

Gomme ge moleki a tlile go yena, o rile, Ge o le Morwa wa Modimo, laela gore matlapa a a dirwe borotho.

Eupša a araba gomme a re, Go ngwadilwe, Motho a ka se phele ka borotho bo nnoši, eupša ka lentšu le lengwe le le lengwe le le tšwago molomong wa Modimo.

Gomme diabolo o mo tšheetše godimo ka go toropo ye kgethwa, le go mmea godimo ga sehloa sa tempele,

Gomme a re go yena, Ge o le Morwa wa Modimo, itahlele wenamong fase: ka gore go ngwadilwe, O tla fa barongwa ba gagwe taelo mabapi le wena: gomme ba tla go rwala ka diatleng tša bona, gore leoto la gago le se kgopše ke letlapa.

Jesu o rile go yena, Go ngwadilwe gape, O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.

Gomme gape, diabolo o mo tšheetše go ya . . . thabeng ya godimo go fetišiša, gomme a mo laetša mebušo yohle ya lefase, le matago a yona;

Gomme o rile go yena, Dilo Tšohle tše ke tla go fa tšona, ge o ka wela fase gomme wa nthapela.

. . . Jesu o rile ge yena, Tloga mo, Sathane: gobane go ngwadilwe, O tla rapela Morena Modimo wa gago, gomme o tla direla yena a nnoši.

55 Ke nyaka go boela morago nthathana ye nnyane, go temana ya 4 gape.

Eupša a fetola gomme a re go yena, Go ngwadilwe, Motho a ka se phele ka borotho bo nnoši, eupša ka lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego molomong wa Modimo.

56 Bjale bakeng sa thuto, ke rata go tšea seo, “Lentšu le lengwe le le lengwe le le tšwelego molomong wa Modimo.” Bjale swarang seo ka mogopolong ge re sa bolela.

57 Jesu o kile a re, ka go Mokgethwa Johane 6:48, ke a dumela ke nnete, bjalo ka ge ke e ngwadile fase mosong wo, “Ke nna Borotho bja Bophelo.” Mo e be e le monyanyeng wa Paseka, ge Bajuda ba be ba eja koša ya bona ka go segopotšo sa mana ao a welego ka lešokeng, gomme—gomme ba be ba enwa go tšwa mothopong fao o emelago Leswika le le bego le le ka lešokeng, gomme ba be ba na le nako ye kgolo. Gomme Jesu a goelela thwi ntle, bogareng, gomme A re, “Ke nna Borotho bja Bophelo. Botataweno ba ja mana ka lešokeng, sebaka sa mengwaga ye masomenne, gomme bona yo mongwe le yo mongwe, ba hwile. Eupša Ke nna Borotho bjo bo tšwago go Modimo Legodimong. Ge motho a bo ja, a ka se hwe.” Gomme bakeng sa leswika, O rile, “Ke nna Leswika le le bego le le ka lešokeng. Ke nna Leswika le botataweno ba nwelego go tšwa go lona.”

58 “Bjang?” Ba rile, “O monna yo a sa fetego mengwaga ye masometlhano bogolo, gomme o bolela gore O bone Abraham? Bjale re a tseba gore O na le diabolo gomme o a gafa.”

59 Gomme Jesu o rile, “Pele Abraham a eba, KE NNA.” Le a bona, “KE NNA” o be a le Pilara ya Mollo ye e bego e le ka sethokgweng, ye e boletšego le Moshe. Gomme ge o ka lokiša yeo ntle ka go maina le mašalaina a yona, e sego “Ke be ke le, Ke tla ba.” “KE NNA” ke lebaka la bjale, nako yohle.

60 Re nagana ka se, gore Yena o re, Yenamong bjale, gore, “Ke nna Borotho bjola bja Bophelo.” Bjale monna yo a ka kgona bjang go ba Borotho bja Bophelo? Ke se re se makalago. “Mmele wa Ka ke Borotho,” O boletše. Gomme bjale monna yo a ka kgona bjang go ba Borotho? Ke mohuta wa go se tlwaelege, eupša le se gakanegile ka yona. Batho ba nako ya Gagwe ba gakanegile ka yona. Ba be ba sa tsebe gore monna yo a ka kgona bjang gabotse go ba Borotho, Yenamong. Gape ka go Mokgethwa Johane 1, e fiwa go rena ka tsela ye, gore, “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama le go dula magareng ga rena.” Kafao, Lentšu le bile Borotho. Lentšu le Borotho mo e swanetše go ba selo sa go swana, gobane Jesu ke Lentšu gomme Ke Borotho.

61 Bjale O kgona bjang go ba Borotho le Lentšu? Tšohle di . . . E tla gakantšha, go monagano wa senama. Eupša re a holofela, mosong wo, gore ga go ne menagano ya nama magareng ga rena, gore go na le monagano wa semoya magareng ga rena, gore re tla kgona go kwešiša se Tate a lekago go se tliša go rena mo. Go boneng mantšu a a gakantšha, eupša, ka nako ya go swana, wona ke Therešo ya Mangwalo, le a bona.

62 “Bjale monna yo a ka kgona bjang go ba Borotho?” Seo ke se ba se boletšego. Ke seo, ke a dumela, Josephus, bontši bja lena borahistori . . . bjalo ka ge ke be ke ithuta yona.

63 Bjale ke ngwala puku, tshwao ya ka ditema tše nne tša mathomo tša Kutollo, ke holofela go e tšweletša botse ka pela. E tla ba puku ye kgolo. Ka gona ke na le pamfolete ya lebaka le lengwe le le lengwe la kereke.

64 Gomme ke be ke ithuta histori ya kereke. Ke . . . e be e le mohuta wa go ba ka monaganong wa ka, ke a dumela e be e le Josephus, yoo, yo motee wa bangwadi ba pelepele, go le bjalo, yo a boletšego gore, “Jesu yo wa Nasaretha, Yo a ilego go rarela a fodiša balwetši,” o rile, “Barutiwa ba Gagwe ba Mo epolotše gomme ba ja mmele wa Gagwe.” Le a bona, ba be ba tšea selalelo. Gomme ba gopotše gore ba epolotše mmele wa Gagwe gomme ba be ba eja mmele wa Gagwe. E lego, re ja selalelo, goba re tšea selalelo, ka mokgwa wa leswao, wa mmele wa Gagwe, gobane O be a le Lentšu.

65 Bjale, le a bona, se se a makatša. Gomme, nako ya go swana, go na le Mangwalo. Gomme Jesu o rile, “Lengwalo lohle le swanetše go phethagatšwa.” Le a bona? Bjale, ka mehla re nyaka go kgaotša menagano ya rena go tšwa go e ka ba eng e lego

kgahlanong le Lengwalo leo. O se tsoge, tsoge, e ka ba nako efe, wa tlogela Lengwalo leo bakeng sa e ka ba eng, e sego Lentšu le tee la Lona. Dula tlwa le Lengwalo leo.

⁶⁶ Bjale, Modimo o swanetše go ahlola batho letšatši le lengwe. Gomme ge A eya go ahlola batho ka kereke, e tla ba kereke efe? Ba re, “Kereke ya Katoliki.” Gabotse, gona, kereke efe ya Katoliki? Le a bona? Ka gore di a fapana seng sa tšona, go befa go feta kafao di lego le rena. Le a bona, di a fapana, e tee. . . Tšohle ke dibopego tša go fapana tša tšona, Baroma le Maethodox, le Majewphanite le, oo, ditšhaba tše ntši tša go fapana tša bona. Gomme ka kgonthe ba noteselane ka megolo, kafao ke efe ya tšona dikereke tša Katoliki? Ge A e dira ka kereke ya Protestant, ke kereke efe ya Protestant? Ye nngwe le ye nngwe e fapana le ye nngwe.

⁶⁷ Eupša O ya go ahlola lefase, gomme O swanetše go ba le selekane go ahlola lefase ka sona, goba O tla hloka toka go re tlogela ka sona re eya bjale le—le go phela bophelo bjo ntle le selekane go ahlolwa ka sona. Ke mang a tla bago therešo? Ke kae mo o ka kgonago go bolela se se bego se lokile? Go swanetše go ba selekane.

⁶⁸ Gomme O rile, ka Beibeleng ya Gagwe, gore O tla ahlola lefase ka Jesu Kriste. Gomme re bala mo gore Jesu ke Lentšu. Ka go Baheberere 13:8, e rile, “O a swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Kafao, kagona, O tla ahlola kereke ka mokgwatebelelo wa bona go leba go Kriste, Yo e lego Lentšu. “Motho a ka se phele ka borotho bo nnoši, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe le le tšwago molomong wa Modimo.” E sego go tšwa molomong wa motho, e sego go tšwa seminari, e sego go tšwa go—go kereke, eupša, “go tšwa molomong wa Modimo.” Motho o swanetše go phela ka Leo, gomme Leo le nnoši; e sego tlhathollo ya motho, eupša Lentšu la Modimo Mong!

⁶⁹ “Gabotse,” o re, “go na le phošo *Mo*.” Ge e le, Modimo o ikarabela ka yona. O e tlišitše go nna, le a bona. Se ke se se swanetšego go se tšea, thwi mo se A se boletšego.

⁷⁰ Bjale, ge ye e le mohuta wa go gakantšha, gomme e ka ba ka “monna e le Borotho gomme e le Lentšu,” a re yeng bjale re puruputše se. A re hwetšeng ntle. Ka gobane, Mangwalo ke therešo ohle, gomme a—a ka se kgone a tsoge a robja. Lengwalo le lengwe le le lengwe le tla phethagatšwa. Ga go kgathale le bonala go se tlwaelege bjang, Leo, ka mehla le tla phethagatšwa.

⁷¹ Go ka reng ge—ge Ngwanešu Williams goba—goba ba bangwe ba baena fa, rakgolokhukhu khukhu khukhu wa rena, bobedi ba ka tsogela tiragalong, mosong wo, gomme, ba re, gabotse, ba laetše thelebišene? Mohlomongwe yo mongwe o profetile morago ka go ka go letšatši la bona, go re, “Go na le nako ye o ka kgonago go kwa lentšu go dikologa lefase.”

72 Ba be ba tla re, “Gabotse, tlogelang moisa wa go tšofala wa go šokiša a nnoši, o lahlegetšwe ke monagano wa gagwe.”

73 “Gomme go tla ba le nako ye mmala o tla elago thwi go kgabola lefaufau.” E mo thwi bjale. “Gomme ba tla kgwatha konope ye nnyane, gomme go dikologa lefase le tla bona batho ba sepela, le dilo, thwi godimo ga sekerini.”

74 “Gabotse,” ba tla re, “moisa wa go tšofala wa go šokiša!” Le a bona? Eupša bjale re nayo, thwi ka mo kamoreng mosong wo.

75 Gomme ke nyaka go le tlišetša letswalo la seo, pele re batamela kgojana, gore Modimo o ka mo kamoreng ye. Mongwadi wa Lentšu le o mo. Kafao, ga go tshwenye o apere bjang, goba o phela leemong lefe ka bophelong, goba o phela ka legaeng la mohuta mang, goba o otlela koloi ya mohuta mang, goba o na le thuto ye kae, Modimo o lebelela pelo ya gago. Gomme O lebelela pelo ya ka. Gomme re ahlolwa go tšwa pelong ya rena, ebile e sego ka mantšung a rena. Pelo ya rena e a re ahlola. “Molomo o bolela go tšwa pelong.” Ge go se bjalo, ke boikaketši.

76 Bjale, ka kamoreng ye bjale go tla batho, dibopego tša batho, di feta go kgabola mo, go tšwa gohle go dikologa lefase, mantšu a a opela, ka mo kamoreng thwi bjale. Eupša, le a bona, o no ba o na le magomo, ka go dikwi tša gago, go phesente ye e itšego ya pono. Eupša bjale o ka kgona go tšea legakabje, goba tšhupu goba e ka ba eng ye e lego ka thelebišeneng, wa e gotetša, le sete ye e ka kgonago go aroša yeo go ethere tšeo—maphotho ao a ethere, le go aroša ao, go e kgoboketša ka tšhaneleng, le go topa godimo batho bao; yo mongwe ka Australia, Afrika Borwa, goba kae, India, goba kae mo e ka bago. O ka kgona go ema mo, godimo ga sekerini, gomme wa bona ebile mmala wa diaparo tše ba nago natšo, mmala wa mehlare, le mosepelo wo mongwe le wo mongwe e o dirago. E no phaya thelebišene, o bone ge go se bjalo.

77 Ka gona, e swanetše go ba felotsoko, e utagetše go mahlo a rena, selo seo sa go swana se feta go kgabola mo bjale. E be e le mo ge Abraham o kwele Modimo a re, “Lebelela godimo go lebanya dinaledi.” E be e le mo ge Eliya a be a le Thabeng ya Karamele. E be e le mo ge Adama a be a le mo, eupša ba nno e utolla bjale.

78 Gomme go bjalo le Modimo o mo, le Barongwa. Gomme letšatši le lengwe e tla no ba kgonthe kudu bjalo ka thelebišene goba e ka ba eng gape e lego, gobane Moya o tla re tliša ka go Bophelo bjola bo sa hwego. Nako yeo re tla kwešiša. Kafao, gona, re bolela go tšwa go Lentšu la Gagwe. Bjale, yeo, re ya go leka . . .

79 Modimo, Modimo Mohlodi yo mogolo, a re lekeng go bolela go sebopego sa tlhago, go Mo topa godimo ka go tlhago la mathomo, go e tliša morago go Lentšu. Bjale, tlhago e no sepelelana le Lentšu, ka gobane Modimo ke Mohlodi wa tlhago. Ge le bona tsela ye tlhago e šomago, go . . . go hwetša ntle gore

ke tsela yeo. Gore, yeo ke Beibele ya ka ya pele, e bile go hwetša ntle ka fao tlhago. . . ke hweditša Modimo ka tlhagong. Gomme korong ke setšweletšwa sa tlhago, borotho, go dira borotho go tšwa go yona, bjo bo babalelago mmele wa tlhago. Tlhago e swere diphiri tše ntši. Re. . . gomme yeo ke nako ya ka ya pele go hwetša Modimo, e be e le go šetša tlhago. Ke bone fale go swanetše go ba se sengwe. Gomme, bjale, ga ke ne thuto, ka gona ke bolela kudu ka tlhago. Gomme ke. . . Ga ke leke go thekga go hloka tsebo. Eupša ke leka gore ebile ga wa swanela go ba le thuto, go tseba Modimo.

⁸⁰ Johane Mokolobetši, pulamadibogo ya Kriste, ge a tllile go tšwa lešokeng. . . Re a rutwa gore o ile lešokeng, ka mengwaga ye senyane, gomme o dutše kua ka gobane mošomo wa gagwe o be o le bohlokwa. Tatagwe e be e le moprista. Gomme ka go mothalo woo wa boprsta, goba kereke ya leina, oo, tatagwe o rile, “Bjale, Johane, o a tseba gore o wa go tsebiša Mesia. O a tseba, gore Ngwanešu *Semang le mo* o dira go phethega ka Mesia!” Kafao Johane o ile a swanela go ya kgole le seo, o ile a ya ka lešokeng yenamong, gobane e swanetše go ba kgetho ya Modimo, e sego kgetho ya motho, le gatee, Mesia e be e tla ba mang. Kafao, o ile ka kua mo mengwageng ye e ka bago senyane bogolo.

⁸¹ Gomme, le ela hloko, ge a etla ntle, mo mengwageng ye masometharo, thero ya gagwe e be e se bjalo ka moithutamodimo. O be a sa šomiše mantšu a magolo a go kokomoga, eupša e be e le gohle ka tlhago. O boletše go bona banna ba kereke ba letšatši leo, o rile, “Lena moloko wa dinoga.” Seo ke se a se bonego ka lešokeng, dinoga. O be a hloile dinoga. Di be di le mpholo. Ka menong a tšona di be di na le mpholo wa go bolaya, gomme o boletše se godimo ga kereke ya letšatši leo, “Lena sehlopha sa dinoga tša mpholo, ke mang a le seboditšego go tšhabela bogale bjo bo tlogo? Le se ke la thoma go re, ‘Ke rena ba *ye*,’ gomme, ‘Rena re—rena re Majesuite,’ goba ‘Rena re *semangmang*,’ goba, ‘Rena re ba Methodist, Baptist, Presbyterian,’ goba e ka ba eng e lego yona. Le se ke la thoma gore le na le se, gobane, ke a le botša, Modimo o kgona go tsošetša Abraham bana go tšwa matlapeng a.” Le a bona?

⁸² Gomme gape, “Selepe,” seo ke se a bego a se šomiša ka lešokeng, “se tla bewa godimo ga modu wa mohlare. Gomme mohlare wo mongwe le wo mongwe wo o sa tšweletšego kenywa—kenywa ye botse, o tla matlolelwa fase le go lahlelwa ka mollong.” Le a bona, o be a ka se ripe mohlare wo o bego o tšweletša kenywa, ka gobane o be a phela ka kenywa ya mohlare. Eupša, mohlare wo o bego o sa tšweletšego kenywa! Oo, o ka no tšea Lengwalo lohle, le šušumeditšwe kudu, go fihla se sengwe le se sengwe ka kua se lekanela go dikologa Jesu Kriste. Le a bona, “Mohlare wo mongwe le wo mongwe o tšweletšago kenywa ye e sego botse o matlolelwa fase le go lahlelwa ka mollong,” le go ya

pele. Le a bona, o—o šomišitše molaetša wa gagwe ka sekgaong sa tlhago.

⁸³ Gomme re nyaka go lebana le woo bjale, ka gore re hweditše gore O rile, “Ke nna Borotho. Gomme motho o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe, gomme Ke nna Lentšu.” Le a bona? Kafao re nyaka go ya morago ka tlhagong. Ke ela šedi dinako tše ntši ke swanetše go dira seo.

⁸⁴ Gomme tlhago e kitima godimo ga sekala sa go swana. O tšea nako o šetše dinonyana tšohle di a phuthega, di a tloga di ya ntle tšhemong gomme di ya go ja. Šetša dikgomo tšohle ge di le ntle, di phatlalala ntle ka tšhemong, di a ja. Lahlela lešika la gago ka gare, dihlapa di tla loma. Eupša ge dikgomo . . . Tšona dinonyana di bokana godimo ka mehlareng, gomme tšona dikgomo di ya ka sekhutlong, le wena e no tšeela lešika la gago godimo. Di ka se lome, ka gobane tlhago e kitima godimo ga sekala sa go swana nako yohle.

⁸⁵ Gomme kafao Lentšu la Modimo le kitima ka go tšwelapele. Modimo ka mehla o dira se sengwe le se sengwe A se dirago godimo ga sekala sa go swana. O tšere sephetho mathomong, ge motho a lahlegetšwe ke kopanelo le Yena, O be a tla mo phološa ka madi a yo motee wa go hloka molato. Gomme Yena ga se a tsoge a fetola mokgwa wa Gagwe. Re lekile go ba rutela ka go yena, go ba kगतlofatša ka go yona, le—le go ba kgopela go tsena ka go yona, go ba itiela ka go yona, goba go ba goeletša ka go yona. E sa no dula e swana, Madi ao a tšholotšwego ke feela moo Modimo a kopanego le modumedi.

⁸⁶ E sego, re ka se kgone go dira Khansele ya dikereke tša Lefase e tee gomme yo mongwe le yo mongwe o a kopana. E ka se tsoge ya šoma; ga se ya tsoge ya dira, e ka se tsoge. Ke ka tsela ye ke lego kgahlanong le tshepedišo yela. Modimo o na le tshepedišo. Le kwele e bolelwa lehono, “Dikereke tšohle di tla mmogo, e ya go ba Khansele ya dikereke tša Lefase. Gomme Jesu o rapeletše seo, gore ‘bohle re be batee.’” Gabotse, bjale, le a bona, woo ke monaganano wa senama, ntle le go tseba Moya.

⁸⁷ Jesu o rile, “Gore ba be batee, Tate, bjalo ka ge Wena le Nna re le batee.” E sego gore monna tsoko a be godimo ga se sengwe, se ka se tsoge sa šoma; kereke e tee ya leina e nyaka go thopa ye nngwe, gomme monna yo motee godimo ga yo mongwe. Eupša gore le be batee le Modimo, boka Kriste le Modimo ba le batee, seo ke se thapelo e lego. Gore, O be a le Lentšu, gomme Jesu o rapetše gore re be Lentšu, go Mmonagatša. Yeo ke thapelo ya Gagwe go arabiwa.

⁸⁸ Le bona ka fao Sathane a e šešerekanyago ka gona ka monaganong wa senama? Eupša yeo e be e se thapelo ya Jesu, le gatee, gore bohle re phuthege mmogo gomme bohle re be le thutotumelo ye e itšego le go ya pele. Nako ye nngwe le ye nngwe ge ba e dira, ba ya kgole le kgole go tloga go Modimo.

⁸⁹ O re nyaka re be batee le Modimo, gomme Modimo ke Lentšu. Motho ka motho, ka pelong ya gagwe, o swanetše go ba yo motee yoo le Modimo.

⁹⁰ Modimo go tsebeng gore, se, dilo tšohle tše di šomile ntle ka mokgwa wo. Bjale wo ke mokgwa wo re hwetšago Modimo nako ye nngwe, ke go lebelela tlhago. Dihla, ge di dikologa go tikologong, di netefatša Modimo. Ke moo ke e hweditšego gona la pele, ka fao gore bophelo bo tla godimo ka seruthwane, se phela bophelo bja sona, sa tšweletša peu, sa hwa le go boela ka mobung, sa boa morago ka tsogong, bo no dikologa tikologong. Re ka fetša diiri go yona.

⁹¹ Eupša bjale seo se fapana kudu go tšwa go swana, ngwana wa bo rena wa moromiwa mo, ka India. Ke hweditše ba bantši godimo kua, le go tikologong ya lefase, ba dumela ka go go tsenagape ka mmeleng, gore, ba—ba, gore o hwa mo bjalo ka motho gomme o boa morago bjalo ka nonyana goba phoofolo. Le a bona, seo ga se bolele le tlhago.

⁹² Tlhago e bolela gore yona peu ye ya go swana e ilego ka mobung, peu ya go swana e tla morago gape. Le a bona? Jesu wa go swana a ilego fase, ke Jesu wa go swana a tlogo morago. Haleluya! Gomme mmele wo, ge o wela mobung, o ka se tle morago o le letšoba goba se sengwe gape, o tla tla morago o le monna goba mosadi. Re e bona ka tlhagong, ka fao e dirago, e swanetše go ya go kgabola marega a go tonya, le go bola le go ya pele, eupša bophelo bo a lotwa ge eba go le bophelo bo itšego ka go yona.

⁹³ Eupša ge, fao, ge peu yeo e se ya nontšhwa, e ka se tsoge ya tsoga gape; e ka se kgone go tsoga, ga go selo ka go yona go e tsoša. Gomme ge re no ba Bakriste ba go tonya. . . Go na le dikereke tše pedi ka lefaseng, kereke ya tlhago, kereke ya semoya, tšohle di bitšwa “Bakriste.” Eupša kereke ya tlhago e ka se kgone go tsoga. E dira tsogo ya yona bjale ka go Khansele ya Lefase, khansele ya dikereke.

⁹⁴ Eupša Mokriste o a tsoga go kopana le Kriste ka gobane Ke Monyalwa, go ya go kopana le Yena. Go na le phapano ka go bona. Tlhago e swere phiri tše, go rena, gomme re kgona go di bona ge re di šetša. Gomme re a bona gore Bokriste bo bolela therešo, ya lehu, poloko, le tsogo.

⁹⁵ Ge gona go na le borotho bja korong bjo re tsebago re kgona go phela ka bjona, gomme re a tseba gore go na le tsela e tee feela re ka tsogego ra kgona go phela, ke go tšeela selo sa go hwa ka mmeleng wa rena. O ka se kgone go phela ka tsela ye nngwe.

⁹⁶ Mojaditala o kopane le nna, e sego telele go fetile, o rile, “Ngwanešu Branham, ke bile le tshepo ye ntši ka go wena go fihla ge ke go kwele o re o jele kolobe le mae bakeng sa difihlolo.” Le a bona? Gomme o rile, “Monna wa bomodimo a ka kgona bjang go ja selo sa go swana le seo?”

Le a bona, ke rile, “Gabotse, phošo ke eng ka yona?”

⁹⁷ Dilo tšohle di tšhilafetše, eupša di hlwekišwa ke Lentšu la Modimo le thapelo. Beibele e rile, “Ge o le modiredi yo botse wa Jesu Kriste, o tla eletša ngwanešu ka dilo tše. Le a bona, dilo tšohle di hlwekišitšwe, ga go se se swanetšego go ganwa, ge se amogelwa ka go leboga,” Timotheo wa Pele :3. Bjale re a hwetša gore yeo ke therešo. Kafao ke rile, bonnyane . . .

Ke rile, “Gabotse, a ga wa swanela go ja se sengwe se se hwilego, le wena?”

“Oo, aowa, mohlomphegi!”

⁹⁸ Ke rile, “Ge o phela go fetela, o swanetše go phela ka selo sa go hwa. Ge o eja borotho, korong e hwile. Ge o eja ditala, se hwile. E ka ba eng o e dirilego, ebile le maswi, o nwa twatši. O swanetše.” O kgona feela go phela ka selo sa go hwa.

⁹⁹ Gomme ka gona ge se sengwe se swanetše go hwa gore re kgone go phela mmeleng, go kaakang go fetiša gore se sengwe se swanetše go hwa gore re kgone go phela ka Gosafelego! Go tšea lehu, go e dira. Borotho! Go boneng gore Jesu o rile, “Ke nna Borotho,” gomme go na le borotho bja korong gomme O be a se mohuta woo wa borotho, kafao go swanetše go ba mehuta ye mebedi ya maphelo yeo e babaletšwego ke borotho. E tla re hlahlala go seo. Go ka se kgone go ba . . . Yena ga se, O be a se korong; gomme O be a se Lentšu, O be a le nama, kafao go swanetše go ba mehuta ye mebedi ya bophelo. Re a tseba korong e a hwa gore re phele mmeleng, bjalo ka ge ke boletše. Jesu, Borotho Lentšu, o hwile, gore re kgone go phela ka Gosafelego. O be a le Borotho Lentšu. Bjale elang hloko, swarang seo ka monaganong. Bjale go netefatša Mantšu a Jesu go ba therešo, re bona ka go ye, ka go tlhago, ka fao e yago.

¹⁰⁰ Bjale a re yeng go Langwalo, go hwetša ntle gape, morago godimo ka go Lengwalo go fihla re fihla go hlogo kgolo ya rena. Ka serapeng, Modimo o file lapa la Gagwe la pele Lentšu la Modimo go phela ka lona, Lentšu le lengwe le le lengwe la lona. Lapa la pele le le beilwego godimo mo lefaseng, le filwe Bophelo bjo Bosafelego ge feela ba be ba dutše le Lentšu la Modimo.

¹⁰¹ Yeo e be e le peakanyo ya Gagwe. “Ke nna Modimo.” O re, “Nna ga ke fetoge.” Yeo e sa le peakanyo ya Gagwe. Ga se ya tsoge ya ba peakanyo ya Gagwe bakeng sa thutotumelo, goba mokgatlo, goba melawana medirwa ke motho, yeo motho a ka phelago ka yona, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego go tšwa molomong wa Modimo.

¹⁰² Bjale go ya morago ka go Genesi, e lego mathomo. *Genesi* e ra “mathomo.” Re a hwetša Modimo o file lapa la Gagwe Bophelo bjo Bosafelego ge feela ba be ba dutše ka go Lentšu le le go phela ka Lentšu le. Eupša ge ba le robile, feela makopano a matee ka ketane ya ditshepišo, lehu la ba ratha, leo e bego e le tshepišo le lona.

103 Ke ketane. O lekeletše ka godimo ga hele ka lona, gomme ke selo se nnoši se se tla go rwalago go kgabola. Ge modumedi a eba modumedimoitiriši le go phela ka lentšu le tee kgahlanong le Lentšu le, o ripa kopanelo ya gagwe le Modimo. Makopano a matee a robegile! Gomme, elelwa, tumelo ya gago ka go Lentšu le e bjalo ka ketane. Gomme ketane e tiiletii makopanong a yona a go fokolafokodi. Yeo ke nnete. E tiiletii, ao, gobane ke ohle a swarago. Gomme ge go le se sengwe ka go Lentšu se go gakantšhago, se sengwe o se kwelego go fapana, eupša ba rile, “Wena? Oo, seo e bile sa baa-postola, gomme tšona dilo e bile tša matšatši a a fetilego,” ge Lengwalo le rile Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile, o se dire seo go ba bofokodi! Le šireletše le go Le swara, gomme phuthela bophelo bja gago ka go Lona, gobane ke selo se nnoši se tla go tšeelago bokagodimo ga dikgabo tša hele. Ke nnete.

104 Ge ketane ye e robega, ka Adama le Efa, lapa la pele, bjale elelwang, ga se ba roba lefoko, ga se ba roba Mantšu a mararo; Lentšu le tee! Motho o tla lekelela bokagodimo ga hele ka Lentšu le lengwe le le lengwe, Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego molomong wa Modimo. Ke fao mafihlo a motho a ka Gosafelego a beakanywago. Gobaneng, o tla lekelela ka ketane yela, goba o tla lekelela ka thutotumelo; goba ge go le thutotumelo e hlakantšwe ka go ketane yeo, fao ke mo makopano a go fokola a lego, gomme o ile. Ke fao makopano a go fokola a bego a le ka Adama le Efa. Makopano ale a go fokola, “nnete,” o rile, “Modimo. . .” Eupša nnete Modimo o e boletše! Gomme ge Modimo a e boletše, Modimo o be a e era. Gomme gape O boloka Lentšu la Gagwe ka go re, “Letšatši le le jago woo, letšatši leo le a hwa.” Letšatši le o beago ka go wena e ka ba eng ntle le Lentšu la go se otswafatšwe la Modimo, ka soulong ya gago, leo ke letšatši leo o aroganego go tloga go Modimo.

105 Bjale se se maatla, eupša e no theetša sekgauswi. Bjale elang hloko. Lentšu le tee, Lentšu le tee la pele la Beibele, Modimo o rile, “Lentšu le tee, le arogantše motho go tloga go Ketane ya lona ya Bophelo bjo Bosafelego.”

106 Seo se no swana le go tšea motho gomme wa mo lekeletša, ka maoto a gagwe. . . o na le diatla tša gagwe ka Legodimong, gomme o mo ripa seripa gabedi, o thokga go tloša mogogorupo, e ka ba eng o lekeletšego go yona. O lekeletše go yona karolo ya ka fase, gomme, o roba ketane yela, e ka ba kae, o ile. Bjale bea seo ka monaganong.

107 Elelwang, Beibele e rile, “Ka molomo wa dihlatse tše tharo, a lentšu le lengwe le le lengwe le hlongwe.” Re tla fihla go seo, metsotsong e se mekae, go meleko ye meraro ya Jesu; meleko ye merero ya badiredi, lehono, mo ba dirago go wa; meleko ye meraro ya kereke, le mo ba dirago go wa ga bona; meleko ye meraro ya mokgatlo, mo o dirago go wa ga wona; le meleko ye meraro ka go batho ka batho, le mo ba dirago go wa ga

bona. Bjale, yohle e kitima ka tharo; boka tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa; Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Se sengwe le se sengwe se phethagatšwa ka tharo.

¹⁰⁸ Bjale elang Modimo hloko, ka mathomong, sona selo sa pele A se fago bana ba Gagwe go phela ka sona, e bile Lentšu la Gagwe. Bjale re a hwetša ke therešo. Ka gona ka bogare bja Beibele, re kwa Jesu a etla gomme a re, “Motho o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego molomong wa Modimo.” Gomme ka gona ka go Kutollo 22:18, Jesu Yenamong a bolela gape, o rile, “Ke paka dilo tše. Ge motho e ka ba mang a ka oketša lentšu le tee go Ye, goba go ntšhetša ntle Lentšu le tee la Puku ye, karolo ya gagwe e tla ntšhwa go tšwa Pukung ya Bophelo.”

¹⁰⁹ Bjale, le a bona, ga se go phela ga rena go go botse; seo e no ba se sengwe se ya le gona. Ga se go botega ga ya rena—rena kereke; se se yago le yona. Eupša selo segolo ke, go dula le Lentšu lela. Se je selo gape eupša Lentšu lela. Dula le Lona. Yena ke Lentšu lela. Bjale re nyaka go šetša sekgauswi bjale.

¹¹⁰ Phapano ke eng ka go borotho bjo, bja tlholo, go phela? Bjale, korong ke borotho bja bophelo, ge e se thoro ye e tswakilwego, e tla . . . di bitlele gomme e tla tla godimo gape. E swanetše go ba thoro ye botse ya go butšwa. Dithoro tša go senyega di ka se tsoje. Bohle re tseba seo. Ngwanešu Sothmann, o dutše mo, mobjadi wa korong go tšwa Canada, o a tseba gore ga o bee dithoro tša go senyega ka mobung, go letela puno go tšwa go yona. Gobane, khunkhwane go ba twa—goba twatši, ye e lego ka go thoro, e a e eja, e ja bophelo go tšwa go yona pele.

¹¹¹ A o be o tseba gore tšona diboko tše di tlogo go go senya, tše di tla jago mmele wa gago, di ka go yona thwi bjale? Jobo o rile, “Le ge seboko sa letlalo la ka se senya mmele wo!” Re go bea ka lepokising gomme ra le tswalela godimo, go thibela moya; go le bjalo diboko, tše di lego ka go wena, di tla go ja.

¹¹² O hwetša bupi le folouru, le dilo, o bo bee godimo lebakana le lennyane, bo hwetša tšhupa ka go bjona, bo tswaleletšwe. Ke eng? Tšhupa e fao, la mathomo. E fao, la mathomo.

¹¹³ Bjale, thoro ye e swanetše go ba thoro ye botse. E swanetše go hloka phošo, ditšhito, le go ya pele, ka go yona. E swanetše go ba motswako wa mmapale wa thoro. E ka se kgone go ba thoro—thoro ya motswako, gobane, ge e etla godimo, o e bjala gape, gomme ya gago—korong ya gago e fedile, gobane thoro ya motswako e ka se mele gape. E ka se kgone go mela gape. O tšea bophelo go tšwa go yona ge o e tswaka.

¹¹⁴ Gomme seo ke se se diregilego go dikereke. Di tswakilwe le lefase, gomme ke lebaka leo gore tsošetšo ye nngwe le ye nngwe e tla godimo, gomme o ka se kgone go ba le tsošetšo ye nngwe ka morago ga yona. Mokgatlo wo mongwe le wo mongwe o kilego wa kgatlofatšwa, o hwile lefelong gomme ga o tsoje wa tsoja

gape, gobane o kгатlofaletše lefase ka go ditshepedišo tša wona, kagona ga o tsoge o dirile. Ga go histori e kego ya laetša gore kereke e ka ba efe, ye e kilego ya kгатlofatšwa, e kile ya tsoга gape. O hwile fao. Gobaneng? O e tswakile.

115 Se bee pišopo godimo ga yona. Lesa Moya wo Mokgethwa o dule godimo ga yona. Le a bona? Moya wo Mokgethwa o rometšwe go ntšhetša ngwang le dilo ntle; e sego se pišopo a se naganago, goba baokamedi, goba go ya pele. Go tšea Moya wo Mokgethwa go boloka kereke yeo ka go leemo la yona. O be a le Lentšu la go phethagala, bjalo ka ge re tla bona.

116 Adama o bile le kgetho ya gagwe, Lentšu le go phela, goba gosedumele Lentšu le tee le go hwa.

117 Re na le kgetho ya go swana, gobane re swanetše go ba. Ge Modimo a beile Adama go Lentšu, gomme Lentšu le nnoši, gona A re bea godimo ga thutotumelo goba mohuta tsoko wa thutotumelo, gona Modimo ga se wa toka ka go kahlolo ya Gagwe, ga e swanele bokgethwa bja Gagwe le ge e le boikemo bja Gagwe. Eupša e swanela boikemo bja Gagwe go bona gore O bea motho yo mongwe le yo mongwe motheong wa go swana. Gomme Yena ke Modimo gomme ga a fetoge. Se Modimo a se dirago pele, O dira selo sa go swana go ya go ile. Yena ga a tsoge a fetola lenaneo la Gagwe—Gagwe. Selo se nnoši, O a le godiša, eupša Yena ga a tsoge a le fetola. Selo sa go swana se tšwelapele.

118 Bjale, Adama o bile le kgetho. Gomme ge a be a swareletše go Lentšu, o phetše. Ge a be a se a swarelela go Lentšu, o hwile.

119 Gomme re na le selo sa go swana. Re dula le Lentšu, re a phela. “Motho o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe.” Eupša ge re sa dire, re a hwa, re hwa semoyeng. Oo, re ka kgona go fela re sa dira lešata, nnete, re raga go dikologa, le go goelela le go tšwelapele, eupša, seo, seo ga se—seo ga se go phela. Seo ga se go phela. Ke nna moromiwa. Ke kwele bahetene ba raga go dikologa le go goelela go feta ka fao re bego re kgona, le go bolela go tseba badimo, le dilo go swana le tšeo. Ga ba phele. “Ba hwile le ge ba phela.” Beibele e boletše bjalo. Bjale re hwetša gore kgetho ye e filwe rena.

120 Eupša o itšimeleditše go lentšu le tee la Sathane, nako yeo a hwa.

121 Gomme ge, mathomong, moo Modimo ka go mogau wa Gagwe le kgaugelo ge a ka be a fetile ditlaišego tšohle tše re di dirilego, mahu ohle a a masea a mannyane, le se sengwe le se sengwe, le dintwa, le tša ka gare, le dipapolo, le dilo tše re bilego le tšona; ge A ka be a e fetile, boikemo bja Gagwe bja Lentšu la Gagwe bo ka be bo Mo dumeletše go e feta, A ka be a hlokile toka ge A ka be a se a e feta nako yeo. Le a e hwetša? A ka se kgone go e feta. Ga se a ke a e feta ka Adama, la mathomo. Gomme A ka se e fete ka wena goba nna, la mathomo. Re swanetše go tla

go selo seo, Lentšu le nnoši. “A lentšu la motho yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la ka e be therešo,” O boletše.

¹²² Bjale re nno lebelela bakeng sa letšatši le re phelago ka go lona, nako ya puno.

¹²³ Nako yeo Modimo, morago ga ge Adama a wele (a lekilwe ka Lentšu, gomme a wele), Modimo o tšwetše pele, ka go tlhola ya Gagwe, go leka go hwetša monna yo a bego a tla phela Lentšu le lengwe le le lengwe. Bjale lebelelang. O lekile go hwetša monna, ke gore, a phela Lentšu la lebaka la gagwe. Bjale, le a bona, Modimo o phatlaladitše Lentšu la Gagwe ntle, gobane O kgonne.

¹²⁴ Yena ke, Yena ga a ne magomo, gomme Yena ke—Yena ke motlalagohle. Motsebatšohle, ka gona O tseba dilo tšohle. A ka se kgone go ba gona mogohle. Ka go ba motsebatšohle, go tseba dilo tšohle, gona A ka kgona go ba gona mogohle. Gobane, yeo ke tsela ye A re kgethelagopele, ka tsebelopele, e sego ka goba O ratile gore motho *yo* o swanetše go phološwa gomme *yo* a lahlege. Eupša O tsebile ke mang a bego a tla lahlega gomme ke mang a bego a tla phološwa. Le a bona? Kagona, ka tsebelopele ya Gagwe, O kgona go kgethelapele. Gomme O dira se sengwe le se sengwe go šomela letago la Gagwe. Seo ke se ditholanakgopolo tša Gagwe di se dirago, go pealatša letago la Gagwe. Sebjana se tee sa go hlomphega gomme setee sa go se hlomphege, eupša ke Modimo a se dirago. “E sego yo a ratago goba yo a kitimago, eupša Modimo yo a laetšago kgaugelo.” Le a bona?

¹²⁵ “Ga go motho a ka kgonago go tla go Nna,” go boletše Jesu, “ntle le ge Tate wa Ka a mo goga. Gomme bohle Tate a bilego le bona,” lebaka le le fitilego, “Mphilego bona, ba tla tla go Nna, go Lentšu.” Ba ka kgona bjang go tla ntle le ge ba be, bohle ba, ba be ba beetšwepele go tla? “Ba bantši ba ba Mo amogetšego, go bona O ba fa maatla go ba barwa ba Modimo.” Le a bona, gobane maina a bona a be a le godimo ga Puku, O tlile go lopolla se se bego se le godimo ga Puku.

¹²⁶ Ka go Kutollo, re hwetša ntle, ge Mahuto a butšwe, go be go le Puku. Gomme Yo a bego a dutše godimo ga Terone, Modimo, o bile le Yona ka go seatla sa Gagwe se setona. Gomme go be go se selo, go se motho, Legodimong goba ka lefaseng, goba kae kapa kae, a bego a ne maswanedi go tla go tšea Puku, goba ebile go E lebelela. Johane o llile ka le legolo. . . ka gobane Puku ka moka ya topollo e be e le fao.

¹²⁷ E be e le ka kopanong bošego bjo bongwe, ngwanešu yo monnyane yola wa Assembly of God le kgaetšedi ba opetše pina yela, “Ke a makala ge eba Johane o mpone ge a be a bona ditšhaba tšohle di kgobokana, A o mpone?” Nnete, o dirile, ge leina la gago le be le le godimo ga Puku yela. Gomme ge. . .

¹²⁸ Leina la Johane le be le le godimo ga yona, le lona, gomme o llile gobane go be go se motho yo a bego a kgona go E kgwatha.

Gomme nako yeo yo mongwe wa bagolo a tla gomme a re, “Se lle, Johane, gobane Tau ya Leloko la Juda e fentše.”

¹²⁹ Gomme Johane o be a lebeletše go dikologa go hwetša ta—ta tau, gomme ntle go tšwa ka morago ga digaretene gwa tla Kwana, Kwana ye e bego e hlabilwe go tloga pele ga motheo wa lefase. Nako yeo o bone Kwana ya madi e etla ntle, gomme A tla a tšea Puku go tšwa seatleng se setona sa Gagwe, gomme a bitša se sengwe le se sengwe se bego se le godimo ga Puku yeo. Ke Puku ya go felela ya topollo. Gomme *ye* ke Yona. Puku ya topollo, O lopollotše bohle ba bego ba le ka go Puku yeo, e sego ka ntle ga Puku. Eng kapa eng e bilego le mathomo e na le mafelelo. Eupša ge o na le Bophelo bjo Bosafelego, ga se wa ke wa tsoge wa thoma gomme o ka se kgone go fela, ka gobane le barwa le barwedi ba Modimo, ditholanakgopolo tša megopolo ya Gagwe le Lentšu la Gagwe. Ga o ne mafelelo a Bophelo, ge leina la gago le le godimo ga Puku yela. Kwana e tlile go Le lopolla. E sego bohle ba ba bolelago “Bokriste,” e sego bohle ba lekago go phela gabotse le bokgethwa; eupša bao maina a bona a ngwadilwego godimo kua, O lopollotše bao, gomme bao ba nnoši, bao maina a bona a bego a le godimo ga Puku.

¹³⁰ Bjale re hwetša ntle gore Sathane o dirile Adama gore a we, ka lentšu le tee lela. Gomme Modimo o tšwetšepele bjale, ka go tlhola ya Gagwe, go leka go hwetša monna yo motee yo a ka phelago ka Lentšu le lengwe le le lengwe. Monna wa Gagwe wa pele o šitilwe. Gomme monna yo o tla phela nako ya gagwe, lebaka la gagwe le a phetšego ka go lona.

¹³¹ Bjale, le a bona, go na le mabaka a go fapana ao Modimo a a profetilego go tloga mathomong, ao a tla diregago ohle go theoga. Ke ka baka leo A kgonago go bolela mafelelo go tloga mathomong, ke ka gobane O tsebile dilo tšohle. O dirile dilo tšohle ka Jesu Kriste, le bakeng sa Gagwe, le bakeng sa kgahlego ya Gagwe Mong. Elang hloko sekgauswi bjale. Le se foše ye.

¹³² Go ka reng ge Moshe a ka be a tlile a tlišetša molaetša wa Noage? O be o ka se šome. O be o ka se ke. Aowa.

¹³³ Go ka reng ge Jesu ka be a tlile a tlišitše molaetša wa Moshe? O be o ka se šome.

¹³⁴ Go ka reng ge re etla, re leka go tliša molaetša wa Methodist, molaetša wa Baptist, goba molaetša wa Pentecostal? O ka se šome. Ba be ba le ba bakaone; ke tla netefatša seo ka motsotso, ka Lentšu. Ba be ba lokile ka go lebaka la bona. Lebaka leo le ile. Re swanetše go hwetša ntle se Lengwalo le se bolelago sa lehono. Letšatši le, leo ke le motho a swanetšego go phela ka lona go lebaka le.

O lekile go hwetša monna yo a tla phelago Lentšu ka moka.

¹³⁵ Selo sa pele A se dirilego, O lekile Noage. Noage o Mo šaeditše; a tagwa, a šitwa.

136 Moshe, setšweletšwathlhwahlwa se segolo sela se maatla sa Modimo, O mo lekile gomme o šitilwe. O itagafaditše yenamong, gomme ga se a dumelwa go ya ka nageng ya tshepišo.

137 Morago gwa tla Dafida, gore O be a eya go bonagatša wa Gagwe—Gagwe. . . Mileniamo wo mogolo, ka go Dafida, gomme O be a eya go laetša se Kgoši ya Gagwe a bego a le. Gomme Modimo o enne ka Dafida, o be a tla tsošetša godimo. . . tsošetša Morwa wa Gagwe godimo go dula godimo ga terone ya gagwe. Gomme Dafida e be e le monna yo bjalo wa mogale, go fihla, “o be a le monna ka morago ga pelo ya Modimo Mong.” Gomme Dafida o be a dira gabotse. O iteile Bafilisita bohle le go phušulela fase dialetara, le go dula le Lentšu. Gomme, mafelelong, mosadi yo mobotse a mo phekgola, gomme a roba molao, a lahla Lentšu, a dira bootswa. Le a bona? Monna ka morago ga pelo ya Gagwe Mong, le a bona, go le bjalo Dafida o mo šaeditše.

138 Moshe o Mo šaeditše, bohle ka moka ba Mo šaeditše, eupša maphelo ohle a bona a be a no ba ponagatšo ya yo Motee yo a bego a le wa go tla.

139 Ka Pukung ya Kutollo, bjalo ka ge ke ngwala, monna yo motee yo a hlathollago goba a dirago popopolelo. . . Popopolelo ya ka ga e botse, ke na le se—se serutegi se se botse go e dira popopolelo, go bea maina le mašala mmogo gabotse. Ao, ga ke tsebe phapano ke eng gare ga leina le lešala. Eupša, eupša o a dira, gomme o a bea ohle. . . Ke a tseba, selo se nnoši ke se tsebago, Modimo o mpha Yona gomme ke no E ngwala fase, le a bona. Gomme, ba, ba swanetše go e bea fase gomme ge e eya ka dikolong le dilo, ba—ba a tseba gore ba ka kgona go e bala go fetiša ka tsela ya bona ya kwešišo. Gomme ka gona mongwadi o rile go nna, popopolelo, monna yo a e dirago popopolelo, o rile go nna, o rile, “Eupša, Ngwanešu Branham, re hweditše ka go lebaka la kereke la Peregamo. . . Gore, Jesu o rile mo, ‘yo a fenyago, Ke tla mo fa Naledi ya Moso.’ Go mo fa Naledi ya Moso?” O rile, “Bjale o tla kgona bjang go hwetša Naledi ya Moso, ge Jesu a boletše, Yenamong, ke Yena Naledi ya Moso?”

140 Le a bona, dipeu tšeo tša Abraham tšohle di laetšwa ke dinaledi. Di a fapana e tee go tšwa go ye nngwe, gomme re tla fapana yo motee go tšwa go yo mongwe. Gomme Jesu ke Naledi yeo ya Moso, ya go kganyakanya go di feta tšohle. Eupša re a Mo hwetša, ka go Kutollo 1, ka dinaledi tše šupa ka seatleng sa Gagwe. O hlatholla seo, gomme o rile, “Dinaledi tše šupa tše ke barongwa ba šupa ba dikereke tše šupa, goba mabaka a dikereke tše šupa ao a tlagō.”

141 Ka gona o rile, “E ya go ba bjang gona, ge ba na le Naledi ya Moso?”

142 Ke rile, “Dinaledi tše di bego di le ka seatleng sa Gagwe e be e le feela ponagatšo ya dinaledi go tšwa go Naledi ya Moso, le a bona, ka gobane motseta wa letšatši leo o bile le Lentšu.”

Gomme Yena ke Lentšu; o nno ba le karolo ya letšatši leo. Gomme batho ba ba bego ba le komana go tla go tšwa go ditshepedišo tša lefase le dilo tša lefase, le go sepela le Yena, ba bona ponagatšo ya Naledi ya Moso ka motseta wa lebaka leo. Bjalo ka ge A dirile ka Noage le ka Moshe, le go ya pele, ge A bonagaditše Testamente ya Kgale, mafelelong bohle ba fihlile go go yo Motee. Gomme kafao go tla ba mo mafelelong a mabaka a kereke, yohle e tla fihla morago go Jesu, gore Yena ke Lentšu.

¹⁴³ Rena bjalo ka Bakriste re no bonagatša Yena. Ngwedi o no bonagatša letšatši, ka go se beng ga lona. Gomme modumedi o no bonagatša Morwa wa Modimo, ka go se beng gona ga Morwa wa Modimo. Ke Seetša sa Beibele, Mangwalo, a hlatselwa ka maphelong a rena, Lentšu le le dirago Seetša ka leswiswing. Le dikerese tše e beilwego godimo ga thaba. Yeo ga se letšatši; ke kerese. Kerese e no tšea lefelo la letšatši, go no laetša bokaalo bjo bo itšego bja seetša. Re bana ba Modimo, re barwa le barwedi ba Modimo, feela ka Moya le karolo. O bile le Sona ntle le karolo. Re naledi ye e phadimago, rena bohle mmogo re dira Seetša go lefase, eupša Yena ke Morwa yohle yo a bonagatšago Seetša go naledi ye nngwe le ye nngwe. Haleluya! Ke a Mo dumela. Modimo thuša gosedumele ga ka!

¹⁴⁴ Mafelelong, yo Motee yo a phethagetšego o fihlile. Bjale, O fihlile go lekwa ka go ntlha ye nngwe le ye nngwe boka ge re le. Beibele e rile O be a le. O lekilwe boka Noage. O lekilwe boka Moshe. O lekilwe boka bohle ba bona. Ge re ka be re bile le nako go aroganya yeo fase le go le laetša, eupša ga re nayo, gobane ga ke nyake go tšea nako ye ntši ya lena. Eupša, go e aroganya fase go le laetša, O lekilwe ka mokgwa wa go swana.

¹⁴⁵ Sathane ga a tsoge a fetola mathaithai a gagwe, le Modimo ga a dire, o no fetola mabaka. Eupša se . . . Sathane o tsene ka gare morago kua, go lapa la pele la Modimo, lefaseng. Ngwanešu šo, kgaetšedi. Se šitwe go hwetša se. Sathane o hweditše bjang lapa la pele? O be a ka se kgone go thuba ka tsela efe kapa efe eupša go dira Lentšu lela le robje, gobane ba be ba šireletšegile ka morago ga Lentšu lela. Ge a be a ka kgona go hwetša sekgala se tee!

¹⁴⁶ Ke ka mokgwa wo a swerego kereke ye nngwe le ye nngwe ka go lebaka le lengwe le le lengwe, a swerego modumedi yo mongwe le yo mongwe, go no gogela sekgala sela ntle. “Gabotse, ke—ke a dumela Beibele e a reša, eupša ga ke dumele *seo*.” Oo, o tla ya fao. Go befile kudu, eupša o ile kua.

“Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego molomong wa Modimo!”

¹⁴⁷ Ka se kgauswi gomarelang se bjale. Bjale mafelelong O, yo Motee yo a tla go, a fihla gomme a swanelwa ke go lekwa feela tlwa boka ka moka ga bona ge ba lekilwe. Bjale elang hloko go ratha bjang ka fao Sathane a dirilego yona tlhaselo ya gagwe, go no swana nako le nako. Bjale o lekile go Mo fa borotho bja

tlhago, feela boka ge a dirile Efa. “Ge o ka ja se, tšea se,” goba sengwe, o naso.

¹⁴⁸ Gomme seo ke se a se dirago go mokgatlo wo mongwe le wo mongwe, ke seo a se dirago go motho ka motho, o leka go go fa dilo tša tlhago tše o ka kgonago go di lebelela. Gomme e go tšea go tloga! “Gabotse, lebelela kereke ye kgolo ye tona ye! Gobaneng, ba na le dimilione tše kaalo ka go yona! Kereke ya rena ke ye kgolokgolo ka toropongkgolo. Gabotse, wa rena, re na le ratoropo o tla kerekeng ya rena. Le bona tšohle tšeo! Modiša wa rena o na le gra—gra grata ya D.D., L.D., Ph.D! Yoo, gabotse, yoo, gabotse, o tlemega go ba monna wa setswerere.” Moprsta wa Katoliki a ka kgona go tla go dikologa le go mo gokara godimo, e ka ba nako efe, ka digrata tša gagwe. O swanetše go ba le dipuku tše masometshela le metšo a swanetšego go di tseba kudu bjalo ka ge o tseba Beibele, go hwetša grata ya gagwe go ba moprista, kafao se leke go bapetša dithuto.

¹⁴⁹ Seo se no ba boka lefase, ka mehla le a bapetša. O se ke wa bapetša le dilo tša lefase. O se ke wa bapetša le dikereke. Bapetša le Beibele! Seo ke se re se dirago lehono. Bjoo ke bjo e lego bothata ka rena dikereke tša Pentecostal. Bjoo ke bjo e lego bothata ka dikhothethe tša rena le moopelo, le go ya pele, bjalo ka ge re na le, le leka go dira boka Hollywood. Hollywood e a benya; Ebangedi e a phadima. Go na le phapano ye ntši gare ga go benya le go phadima. Le a bona? Hollywood e benya ka diaparo, le boRicky le boRicketta, le baricochet. Eupša Modimo ka go kokobela o phadima ka boikokobetšo bja modumedi, go sa tshwenye o hloka tsebo gakaakang. O phadima ka boikokobetšo, ga a phatsime ka Hollywood.

¹⁵⁰ Elang hloko, o lekile mathaithai a gagwe a kgale godimo ga Jesu, selo sa go swana a se dirilego go Moshe, selo sa go swana a se dirilego go ka moka ga bona. O se lekile. O tla se leka go wena, go go dira o amogele sengwe se segolo se setona sa go lebege go phatsima.

¹⁵¹ E nkeletša ge ke be ke tsoma tšhipa, ditšhipa. Ke be ke ikhweletša . . . Papa, papa wa ka, o be a šomiša motšoko. Ga ke tsebe ge eba bohle le kile la tseba se tee sa tšona dimomaretšwa tše di bego di eba godimo ga lepakana la motšoko. Ke be ke di tšea, ke ikhweletša kota gomme ke thubula lešoba ka go yona, thwi godimo go dikologa nokana mo tšhipa e bego e kitima gona. Gomme ka gona ke be ke epa molete ka fao, le go kgomaretša semomaretšwa se sa motšoko fao. Gomme ka gona le go kokotela dipekere tsoko, ke di koba ka mokgwa *wo*. Gomme tšhipa ka mehla e fihlelela se sengwe sa go phatsima. Gomme kafao ge ngwedi o etla godimo, gomme e kitima go bapela kua, e lebeletše morago kua, e be e kgoromeletša seatla sa yona ka kua go se hwetša. Gomme e ka se lokologe.

152 O bjalo ka maloko tsoko a kereke. Ebile o a tseba o swerwe, a ka se e tlemolle. “Ge nka dira, ba tla nthakela ka ntle ga mokgatlo.” Leo e no ba lehu la gagwe, ke phetho. Go lokile. Elang hloko. Fao o swaretšetse go wona, a ka se o tlogele.

153 Bjale Sathane o lekile mathaithai a gagwe a go swana godimo ga Jesu, ao a a lekilego godimo ga bona ka moka. O lekile go Mo dira a je se sengwe ntle le Borotheo Lentšu le le tshepišitšwego. Ka gobane, Jesu o rile, “Go ngwadilwe, ‘Motho a ka se phele ka borotheo bo nnoši.’” Le a bona? O lekile go Mo dira a mo obamele. Le ge go be go lebega botse gabotse, go lebega o ka re O be a ka kgona go iphepa Yenamong, gomme A ka be a kgonne go e dira. O na le . . .

154 O ka dira e ka ba tsela efe o nyakago, le wena. O kgona go Le tšea goba go Le tlogela, e tee o nyakago. Ge tšhipa yela e bile le kgopolo go lekanela go, oo, go tswalela seatla sa yona morago, e be e tla se gogela ntle gape; eupša e ka se e dire, e no itshwara yonamong fao. Gomme yeo ke tsela ye Bakriste ba mehleng ba dirago, le bona. Ga ba nyake go kwa selo ka Lona, ga ba nyake go tla go Le kwa. Ga ba nyake selo ka Lona. E ya pele le go swarelela go yona gona, o a bona, o tla hwetša ntle se se diregago.

155 Bjale ela hloko, ba lekile go Mo dira a je se sengwe ntle le Borotheo bja Bophelo bjoo motho yo mongwe le yo mongwe a swanetšego go phela ka bjona. Eupša Jesu o dutše le Lentšu la Tate. Oo, ga se a itia Efa nako yeo, ga se a tsoge a itia Moshe, ga se a tsoge a itia e ka ba mang wa bona ka moka. O iteile yo Motee a bego a eya go bonagatša Lentšu le lengwe le le lengwe. Le a bona, Yena, ke lebaka leo, O be a le Lentšu. Eupša Jesu o dutše le Lentšu, o ganne thuto ya thutomodimo ya seminari ya gagwe, ee, mohlomphegi, seetša sa gagwe se seswa, boitemogelo bja gagwe bja go fetišiša. Ga se a kgona go bo kgoromeletša godimo ga Jesu boka a bo kgoromeletšitše godimo ga Efa, go mo laetša, “Oo, ka nnete, Modimo . . .”

156 “Oo, ka nnete, Modimo o tla ba ka go ye ge re ka kgona go tla mmogo le go dira ka moka Khansele ya kereke ya Lefase. Ka nnete, Modimo o tla ba. O nyaka botsee gomme O nyaka boena.” Le Yenamong, e sego le lefase; boena le Yenamong, borapedi go Yenamong. Seo ke se a se hwetšego, gore le Mo rapele. Bjalo ka mehla, ge a sa kgone go hwetša . . .

Bjale re hwetša ntle gore o šitilwe. Jesu o ile thwi morago go yena, ka GO RIALO MORENA.

157 Bjale ge a bona gore modumedi . . . Šetšang modumedi o tla ka go magoro a go swana bjale, yo mongwe le yo mongwe wa lena. Ge a bona (yena) gore o ya go dula le Beibele, “Ya, ke dumela Beibele. Ga ke tšoene thututotumelo le selo ntle kua. Ke ya go dula le Beibele.” Gomme, bjalo ka mehla, ge a ka se kgone go go dira o dumele, go—go phela Therešo kgonthe le go dumela Lentšu, ke nyaka le ele hloko se a se dirilego go Jesu, lekga la

bobedi, ge a sa go hwetše. O re, “Ga ke ye go tšoena thutotumelo. Ga ke ye go dira. Ke, ke tswetšwe ke lokologile, ke ya go dula le Lona. Ke ya go dira se, seo, goba se sengwe.” Le a bona, “go tšoena kereke,” gomme “e tla o tšoene,” le sengwe se sengwe; a ka se go dire go dira seo, gona o tla dira se sengwe gape go wena. Oo, ngwanešu, šetša se.

158 Ge a sa dire, gona o tla go romela kgole go seminari ya gagwe mong, go rutwa ke baithutamodimo ba gagwe mong, le a bona, moo Sathane e lego mohlatholli. “Oo, matšatši a mehlolo a fetile. Batho bale tlase kua, ke na le . . . gabotse, seo ke sehlopha sa mahlanya. Bona, bona ga se bona, le a bona.” O tla go romela kua.

159 Oo, o ka no re, “Ema motsotso, Ngwanešu Branham! Motsotso feela bjale!” Ya, a re no ema motsotso feela, le a bona. O re bjale, “A ga o sa swanetše go? A ga wa swanela go?” Aowa, mohlomphegi. Aowa, mohlomphegi.

160 Eupša Jesu o rile, “Ge Yena Moya wa Therešo a tlile, le a bona, O tla tliša dilo tše Ke di rutilego, mogopolong wa lena, Lentšu. Gomme gape O tla le laetša dilo tše di tlogo.” Go na le Kereke ya kgonthe e tladitšwego ka Moya bjale, e dula le Lentšu, e bonagatša Lentšu, Modimo lefaseng. Le a bona? Yena ga a hloke moithutamodimo e ka ba mang, gobane Lentšu la Gagwe ga se la tlhathollo ya sephiri. O hlatholla Lentšu la Gagwe Mong, ka go Le hlatsela le go Le netefatša, Ke Therešo.

161 Ge kereke ya Methodist e le boditše gore le ka se kgone go amogela Moya wo Mokgethwa boka ba dirile ka Letšatši la Pentecost, a le neetše šedi ye e itšego go yona? Ka nnete aowa. Le ile thwi mmogo gomme la hwetša Moya wo Mokgethwa, go le bjalo. Le a bona? Ka gobane le . . .

162 Ke be ke ahlaahla tri—tri trinitithi le mo—mo modiredi wa Baptist, bošego bjo bongwe, gomme ke mmoditše e be e no ba lereo. Gomme ka fao re tlile go hwetša ntle, o rile, modiredi yo mongwe yo monnyane kua go tšwa seminari, o rile, “Eupša, Morena Branham, o leka go dira batho go dumela bodumedī bja boapostola.”

Ke rile, “Nnete, bjona bo nnoši bo lego gona.”

Gomme o rile, “Mohlomphegi, o ile sekolong kae?”

163 Ke rile, “Godimo ga matolo a ka, ngwanešu wa ka. E sego go . . . Le a bona, moo ke mo ke hweditšego, e sego thutamodimo, eupša makhunamo.” Ke rile, “Fao ke mo ke Mo hweditšego.”

164 Gomme o rile, “Morena Branham, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, boka ba e hweditše ka Letšatši la Pentecost, o leka go bolela gore ke yeo lehono?”

165 Ke rile, “Beibele e boletše, mohlomphegi, gore . . . gore Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Ke rile, “Yoo e bile Jesu Kriste yo a tlilego ka Letšatši la Pentecost.” Oo, ya.

166 Aowa, yo Motee wa go swana! “Efela lebakana le lennyane, Ke tla rapela Tate, O tla le romela mohomotši yo mongwe, e lego Moya wo Mokgethwa. Lebakana le lennyane gomme lefase le ka se Mpone gape, Nna gape; efela lena le tla Mpona, gobane Ke tla ba le lena, ebile le ka go lena, go fihla bofelong, bofelo bja lefase.”

167 Ke rile, “Ya, yoo ke Yena a etla ka Letšatši la Pentecost. Ee, mohlomphegi. O tlile, a phela ka go bona, elang hloko, ka sebopego sa motho wa Moya wo Mokgethwa, Jesu Kriste ka go motho wa Moya wo Mokgethwa, bjalo ka ge re kwešiša Bodimodimohlogo.”

168 Bjale elang hloko, Sathane o be a sa hloke thutamodimo ya gagwe, thutamodimo. Gomme monna yo o rile go nna, o rile, “Morena Branham,” o rile, “Ke tla go fa o kwešiše, ke tšwa go sekolo se se itšego, gomme re a hlahliwa.”

Ke rile, “Ke kwa lenaneo la gago, nako yohle.” Le a bona?

O rile, “Re a hlahliwa kua.” O rile, “Kolobetšo ya bona ya Moya wo Mokgethwa e be e le ya barutiwa ba nnoši.”

169 Ke rile, “Beibele e rile go be go le ‘lekgolo le masomepedi’ ka kamoreng ya ka godimodimo.” Gomme ke rile, “Bjale ke mang a nepilego, wena goba Lentšu?”

170 Gomme ke rile, “Gomme ka gona, gape, ge Filipi a ile tlase gomme a rerile go Basamaria, gomme o ba kolobeditše Leineng la Jesu Kriste, eupša Moya wo Mokgethwa o be o se wa tla godimo ga bona nako yeo, gobane Petro o be a swere dinotlelo. Kafao o rometše godimo Jerusalema le go tšea Petro, yo a tlilego tlase gomme a bea diatla godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa o tlile godimo ga bona. Beibele e rile, ‘Moya wo Mokgethwa!’”

171 Ke rile, “Nako yeo Petro, ka pono, ka dinotlelo, o ile godimo ntlong ya Koronelio, Ditiro 10, masomenne senyane . . . ‘Gomme ge a sa bolela mantšu a, Moya wo Mokgethwa wa wela godimo ga bona. Ka gobane ba ba kwele ba bolela ka maleme, le—le—le go profeta, ba bonagatša Modimo. Nako yeo Petro a re, a re ka thibela meetse, gore ba ba se kolobetšwe, ka go bona gore ba amogetše Moya wo Mokgethwa boka re dirile mathomong? Gomme a ba laela go kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste.’

172 “Re a hwetša, mengwaga ye masometharo moragorago, Paulo o be a feta go kgabola mabopo a godimodimo a Efeso, o hwetša batho tsoko ba Baptist ba ba bego ba ne tsošetšo ye kgolo. Dilo tše kgolo di be di eya pele. Ba goelesa, ba tumiša Morena. Gomme Paulo o etetše kereke moo batho ba e ka bago masomepedi ba bego ba tsenetše, moo Aquila le Priscilla ba bego ba tsenetše kopano; moo Apollo, ramolao wa go sokologa, a bego a netefatša ka Beibele gore Jesu e be e le Kriste. Gomme ba be ba na le lethabo le legolo, le kopano ye kgolo. Paulo a feta kgauswi, o tlile go feta morago ga ge a . . . Morena a mo hlakodišitše go

tšwa kgolegong; bakeng sa go rakela moya ntle, diabolo go tšwa go mmolellamahlatse. Gomme ka gona o tlile godimo go kgabola kua, ka mošomo wa Morena, gomme o ile go kwa kopano. Gomme o rile, 'Monna yo ke monna yo mogolo, go lokile, eupša,' o rile, 'a le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumetše?' O dumetše le O amogetše ge le be le dumela. Eupša o rile, 'A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumela?' O rile, 'Ga re tsebe ge eba go na le Moya wo Mokgethwa wo o itšego.'

¹⁷³ "O rile, 'Gona le kolobeditšwe ka efe?' Yeo e be e le potšišo. O rile, 'Re kolobeditšwe, monna wa go swana yo a kolobeditšego Jesu: Johane. Re kolobeditšwe go kolobetšo ya Johane.' Le a bona? O rile, 'Johane o be a kolobetša feela go ya tshokologong, e sego bakeng sa go lebalela dibe.' Johane. . . gobane Kwana e be e se ya tšwe e bolawa nako yeo. O rile, 'Johane o kolobeditše go ya tshokologong, go bona gore le swanetše go dumela go Yena yo a bego a etla, go Jesu Kriste?' 'Gomme ge ba kwele se, ba ile ba kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste. Gomme Paulo o beile diatla tša gagwe godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa o tlile godimo ga bona, gomme ba profeta le go bolela ka maleme,' mengwaga ye masometharo moragorago."

Gomme ke rile, "Ntle ga fao, a o dumela Beibele?"

O rile, "Nnete."

¹⁷⁴ Ke rile, "Petro, ka Letšatšing la Pentecost, ge se se kwagetše kgole, gomme ba be bohle ba goelela le go tumiša Modimo, ba rile, 'Banna le baena, re ka kgona re dire eng go phološwa?' Petro o rile, 'Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe, gomme le tla amogela mpho ya Moya wo Mokgethwa, gobane tshepišo ke ya lena le bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, ebile le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tla ba bitšago.' Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu lela le ka se tšogo la šitwa!"

¹⁷⁵ Lena mapentecostal ga se le ele Methodist, Baptist, goba Presbyterian šedi. Le a tseba Woo e be e le wa moloko wo mongwe le wo mongwe, gomme le pinyeletša go ya ka go Wona. Nnete. Bjale, feela le se ke la no ema go pinyeletša thwi kua, e nngong go tšwelapele le pinyeletša, le a bona.

¹⁷⁶ Fao ke mo Mamethodist ba dirilego phošo ya bona, ba pinyeditše go ya ka go tlhwekišo eupša ba ema. Malutharan ba pinyeletša go ya ka go tokafatšo gomme ba ema. Le a bona, ka gona ya e kगतlofatša, fao ya hwa. Ao ke mefelelo a yona. Ke sohle ka yona.

¹⁷⁷ Šetšang bjale ge re potlaka go kgabola. "Ge Moya wa Therešo o tlile, O tla le ruta dilo tšohle, e ka ba eng ke le rutilego," oo, nna, "go rwala go elelwa gohle go lena, se ke se boletšego go lena, go tliša go lena, go elelwa gohle. Gomme O tla le laetša dilo tše di tlogo. O tla hlatsela Lentšu le lengwe le le lengwe, go tlišetša Lentšu ka maswao a latela." Se sengwe le se sengwe se

A se tshepišitšego, se Modimo a se tshepišitšego ka Beibeleng, ge o ka tlemologa go tšwa go thutotumelo ye nngwe le ye nngwe le se sengwe le se sengwe gape, gomme wa swarelela go Lentšu, Modimo o gapeletšega go hlokomela Lentšu la Gagwe. Gomme kafao ge ba dirile se, Lentšu le itlhatsetša Lonamong.

¹⁷⁸ O be a sa hloke yo mongwe go re, “Gabotse, matšatši a mehlolo a fetile.”

¹⁷⁹ Monna yola ke mang go mpotša gore matšatši a mehlolo a fetile, ge nkile ka ba monna wa sefoku? Haleluya. Nkile ka ka robala moo dingaka tša go mpha metsotso ye meraro go phela, gomme ke a phela lehono. Ba ka kgona bjang go mpotša phapano ye e itšego? Ke ile ka ba leloko le bololo la kereke, bjale ke tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa. Modimo ga a hloke mohlatholli e ka ba mang. Moya Wonamong, e lego Lentšu, o le hlatholla go ba Therešo. Ge motho a ka be a ema ntle le go Le tšea. Yena ke mohlatholli wa Gagwe Mong. Mo leke nako ye nngwe, gomme hwetša ntle ge seo e se nnete. Se iše šedi go se yo mongwe a se boletšego. Dira se Modimo a rilego se dire.

¹⁸⁰ “Gabotse,” o re, “Ke dira *le*.” Gabotse, go reng ka le lengwe, Lentšu le lengwe le le lengwe? Lentšu le tee le kgaola ketane.

¹⁸¹ Fao ke mo dikereke ka mehla di šitwago, thwi go ketane yela. Ba a e kgatlofatša le go bea selo mmogo, le go dira kereke ye kgolo ya leina. Banna ba ba tla mmogo, Mokgethwa Tate *Semangmang* le Ngaka Pišopo *Semangmang*. Gomme ke eng selo sa pele le nago naso? Ke lena bao. Le hwa thwi fao. Re tla e netefatša ka tlhago le ka Lentšu, ge Morena a rata, ka metsotso e se mekae. Go lokile.

¹⁸² “Tlišang go go elelwa.” O hlatsela Lentšu le lengwe le le lengwe, gomme re phela ka Lona. Haleluya! Phela ka Lona! “Motho o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe, Lentšu le lengwe le le lengwe le hlatsetšwago.” Jesu o rile, “Maswao a a tla ba latela ba ba dumelago. A tla ba latela ba ba dumelago!” Tšea go Le swara; Modimo o a Le hlatsela, gore Ke Therešo.

¹⁸³ Moo, diseminare le baithutamodimo, ba šušumeditšwe ke Sathane, ba re, “O ka se kgone go Le tshepa. Leo ke la baapostola. Matšatši a fetile. Ga go selo se sebjalo. Leo le be le nepile baapostola feela, go netefatša Ebangedi nako yeo. Re na le batho ba go rutega lehono.”

¹⁸⁴ Ba bile le go rutega bokaonekaone nako yeo go feta re nago bjale. Mpotše kereke e ka ba efe e ka kgonago go tla godimo le yeo, Sanhedrin yela, ge borakgolokhukhu-khukhu-khukhu-khukhu ba bona ba ile ba swanelwa ke go ba baprista, morago ga bona. Lentšu le tee la go kgopama ka go seo, ka go sekorolo seo, goba, gobaneng, ba be—be ba ba kgatla ka matlapa bakeng sa lona. Ba be ba swanetše go dula thwi tlwa. Eupša ba fošitše go bona Moko wa kgonthe wa Lentšu ge Le eŋla,

Bophelo. Ke ka baka leo ba go ahlolwa le go bitšwa “bašomedi ba Sathane.”

¹⁸⁵ Le a bona, seo ga se bonagatše Lentšu la Modimo, ge moithuti wa seminari a go botša, “Moya wo Mokgethwa ga se wa lehono. Gomme dilo tše, dilo tšohle tša phodišo Kgethwa, tša letšatši tsoko le lengwe.” Le a bona, ga se ponagalo go tšwa go Modimo, ke ponagalo go tšwa go thu—thu thutotumelo. Ke ponagalo go tšwa go thuto ye e lego ka ntle ga Beibele.

¹⁸⁶ Bahebere 13:8 e rile, “O a swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Mokgethwa Johane 14:12, e rile, “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” Bjale o ya go ntšhetša bjang Lentšu lela ntle kua, o ya go oketša bjang se sengwe lefelong la Lona? O roba ketane ya Bophelo. Motho o phela ka Borotho bo nnoši; Borotho, ka Gosafelego o phela ka Borotho bjoo. Nameng, o phela ka borotho bjo. Go ne marotho a mabedi. Moya wo Mokgethwa, Moya wo Mokgethwa o ka go wena, o re “amene” go Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo, ge woo e le Moya wo Mokgethwa. Bjale ke nyaka go le kgotela se sengwe. Bjale ye ke karolo ya go tšipa.

¹⁸⁷ Mama o be a fele a mpha kasteroli ge ke be ke sa le segotlane. Gomme ga—ga ke kgone go kgotlelela monkgo wa selo seo, le bjale. Le a bona? Re godišitšwe ka bohloki, gomme mama o be a apea mekgopha ya nama gomme a e tološa. Re be re e hwetša tlase mo go . . . go tšwa go kgaetšedi wa go tšofala wa go bitšwa Goodwin, yo a bego a na le lepaka tlase kua, gomme o be a paka dinam tša kolobe le dilo, le go tološa tšeo. Re be re tšea bupi, le go tšea makhura ao le dilo gomme re dira borotho bja rena bja mabele. Gomme re be re eja ka bohloki, ga go makatše re be re na le phepompe le go ya pele, lekhwekhwe. Eupša mme nako yeo, Mokibelo wo mongwe le wo mongwe bošego . . . Re—re be re sa hwetše mohuta wa go loka wa dijo, kafao o be a re dira bohle go tšea mogamolo wo mogolo wa kasteroli. Gomme ke—ke be ke no swara nko ya ka le go goelela. Ke rile, “Mme, yeo e ntira ke belekege.” O rile, “Ge e sa go dire o belekege, ga e go dire botse e ka ba bofe.” Kafao, kafao mohlomongwe seo se tla šoma ka tsela ye. Bjale go ka reng . . .

¹⁸⁸ Ke ya go le botšiša se sengwe. Monna goba mosadi yo a tleimago go tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa a ka kgona bjang, wo e lego Lentšu (a yeo ke nnete?), gomme o ka kgona bjang go ba nama ya Moya woo wo Mokgethwa, o go dirile karolo ya Gagwe, go bonagatša Ebangedi ka go lebaka la gago, gomme wa gana Lentšu le A le ngwadilego?

¹⁸⁹ Ga ke kgathale o lokile bjang. Gobaneng, nka go tšea go ya Afrika, go ba—ba Bakgothu kua, le go go laetša bophelo bjo Mokriste a ka se kgonego go bo kgwatha. Le ge ba ka swarwa ka bootsweng; ge yo mongwe wa basadi, pele a nyalwa, mosadi yo moswa, o swanetše go lekwa bokgarebe bja gagwe pele. Ge a

ka hwetšwa molato, o swanetše go bolela monna yo a e dirilego, gomme bobedi ba bolawa mmogo. Go ka reng ge seo se diregile ka go United States, ke mang a tla bolokago ditopo tšohle, le a bona? Kafao, kafao ke lena fao, le a bona. Gomme ke bahetene, le bonang boitshwaro. Le a bona, kafao le ka se e leke ka seo. Ngwanešu wa bo rena wa Moindia mo a ka kgona go le botša bjale, Bomohammed ka kgonagalo ba phela bophelo bjo bokaonekaone kudu go feta ka mo re kilego ra nagana ka bjona.

¹⁹⁰ Eupša ke eng? Ke Lentšu le le fago teko. Bona Bafarisei ba be ba kokobetše gabedi go feta Jesu. O ile go dikologa a kgeila godimo dikereke tša bona, le go ba lahlela ka ntle, le go ba itia ntle, le se sengwe le se sengwe ka mokgwa woo.

¹⁹¹ Gomme moprista yo wa bomodimo wa go tšofala, le a tseba, gobaneng, yo a bego. . . Ge ke be ke na le kopano kgahlanong le Yena, mosong wo; ke be ke tla re, ke mang a tlilego go wena ge o be o babja, a go rapelela? “Moprista yola wa go tšofala wa bomodimo.” Ke mang a adimilego papa tšhelete ge puno e šitilwe? “Moprista yola wa go tšofala wa bomodimo.” Ke mang a go gafetšego go Modimo, bakeng sa bophelo bja tirelo? “Moprista yola wa go tšofala wa bomodimo.” E bile mang, ge o be o le ka kgolegong, a tlilego go etela? “Moprista yola wa go tšofala wa bomodimo.” Gomme legwaragwara le leswa le le bitšwago Jesu, O dira eng? O biditše modiša wa gago “noga”! Le a bona? Le a bona, ga se ka dikenywa.

¹⁹² Ke ka Lentšu. “Motho a ka se phele ka kenywa feela, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwago molomong wa Modimo.”

¹⁹³ Gomme O be a le Lentšu leo. Ba nno šitwa go Le bona. Seo ke se A bego a swanetše go se dira. Ga se ba kgone go e bona, gobane ba be ba se ba beelwa go e bona. O rile, “Ga le kgone go tla go Nna.” Lebelelang bona Bajuda ba go šokiša, mahlo a bona a be a fofaditšwe. Nnete, O e dirile. O ba fofaditše, Yenamong.

¹⁹⁴ Nagana go be go tla ba bjang go ba sefoku. Bokaonekaone o leboge Modimo ka pono ye o nago go Lengwalo. Bjale elang hloko.

¹⁹⁵ Bjale, Yena, Yena o be a le Lentšu le. Bjale, morago ga se, O ile a lekwa. Teko ya Jesu. Bjale re ya go kgabola tše.

¹⁹⁶ Le a bona, ge go bonagetše Lentšu ge e ka ba mang a re, “Gabotse, Leo e be e le la lebaka le lengwe,” gobane Beibele e rile O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Moya wo Mokgethwa ka go wena o kgona bjang go bolela gore o tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa?

¹⁹⁷ Bjale a nka le gobatša nthathana gannyane? [Phuthego e re, “Amen.”—Mor.] A yohle e lokile? Phagamišang diatla tša lena. Le ka se mpefelele? [“Aowa.”] Ge le dira, le swanetše go ba.

¹⁹⁸ Le ka kgona bjang lena basadi, ka moriri wa go kotwa, go mpotša gore le tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa? Lentšu le

Tee! “Oo, ke boletše ka maleme.” Seo ga se dire phapano ye e itšego. Ke bone dingakabaloi di bolela ka maleme, di hlatholla, di goelela ka moya, di bina ka moya.

¹⁹⁹ Wena monna o ka kgona bjang go ipitša hlogo ya ntlo wenamong, gomme wa tlogela mosadi wa gago go apara dišothi le go ya pele ka tsela ye a lego, la ipitša Bakriste lenabeng?

²⁰⁰ Lena badiša a le ka tsoge la lebana bjang le Modimo ka selo sa go swana le seo, ntle le go ema gomme a ipelaetša ka yona? O ka se kgone go ba dira go e dira. Eupša eya go rera ka mokgwa woo, o ka se be wa seminari botelele kudu goba le sehlopha. O tla swanelwa ke go hwetša tirišano felotsoko gape. Re tla fihla ka go yona, mo nakwaneng feela, Morena ge a rata. Le a bona?

²⁰¹ Eupša ke lena fao. Ga ke, nna ga ke re go le gobatša. Ke a le rata. Ke lebaka leo. Ge—ge o be o phaphametše go theoga noka, gomme ka bona gore o be o eya go nwelela, ke tla ba moisa wa go šokiša, go re, “Gabotse, e ba motho wa go loka, hani.” Bokaone o ba sebotše. Yeo ke nnete. Ba botše!

²⁰² Gomme ke boletše bošego bjo bongwe, ge ke le Mokriste, ke swanetše go tsebagatšwa le semelo se sengwe le se sengwe sa Beibele. Ke swanetše go ema le Noage le go rera le yena, ka matšatšing, le go sebotša batho. Yeo ke nnete. Ke be ke swanetše go ema Thabeng ya Karamele, ke nnoši, le Eliya. Ke be ke swanetše go ema Khalibari, le go bapolwa nnamong le megopolo ya ka mong, le Yena. Eupša ka gona gape, ke tsogile le Yena ka Paseka, ke fentše godimo ga dilo tšohle. Bonama bjohle bja senama bja lefase, ke tsogetše ka godimo ga bjona, le Yena.

²⁰³ Elang hloko, ga e bonagatše Lentšu nako yeo, aowa, ga e Le hlatsetše. Bjale, eupša ge o dumela Lentšu, Modimo o tla Le hlatsetša, Yenamong, bjalo ka ge A dirile mo ka go Jesu.

²⁰⁴ Borothis Lentšu ka mehla le ra re jelego go lona. “Gomme motho a ka se phele ka borothis, boka borothis bjo, bonnoši, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe.” Kafao bjoo ke Borothis Lentšu, boloka seo ka monaganong, bjo ke Borothis bjo kereke go kgabola lebaka le lengwe le le lengwe e jelego go lona, e bile Mana a utilwego feela go mofenyi a nnoši. Kutollo e boletše bjalo. Bjale ga ke ne nako go ripaganya fase selo ka moka, ka gobane go a kgonega ke na le metsotso ye mengwe ye masometharo. Eupša, lebelelang, ge a makgethwa—ge mana a makgethwa a wele go tšwa Legodimong, e be e le sekai sa Moya wo Mokgethwa. Le tla dumelelana le seo.

²⁰⁵ Modimo o boditše Moshe go ya ntle le go hwetša lefiswana la go tlala ka wona, gomme a a bee ka Sekgethwakgethweng. Gobane, ge ba sa a bee ka Sekgethwakgethweng, a ba magakwa. A ke nnete? Diboko di tsena ka go wona. Bjale O rile, “Eupša a bee ka Sekgethwakgethweng, ka lefisaneng le, gore moloko wo mongwe le wo mongwe;” o tlogo godimo, morago ga boprista bjoo, ge monna a etla go ba moprista, go direla Lentšu, selo sa

pele a se dirago, morago ga ge a hlomamišitšwe, ke go ya ka gare le go hwetša seatla sa go tllala sa mana ao a setlogo le go a ja.

206 Seo e be e le go emela Seetša sela ka seatleng sa Gagwe, ka go lebaka la kereke le leswa, go bonagatša Seetša sa Gagwe, Mana; gomme monna a nnoši yo a fenyago ka go phethagala, monna yo kgonthe a dulago fase gomme a lahlelago se sengwe le se sengwe gape ka thoko ntle le Lentšu. Gomme Lentšu ke Mana ao. Oo, nna, ke Jesu! “Motho o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwelego molomong wa Modimo.” Ao ke Mana a a utilwego a mofenyi, oo, ao a be a beetšwe godimo bjo mongwe—bjo mongwe, boprsta bjo bongwe le bjo bongwe bo bego bo bo latela.

207 Dikolo tša thutamodimo, nako ye telele ya go feta, se neelane ka Selo se sa go šegofala bakeng sa togotogo ya moro. Yeo ke nnete tlwa. Ee, mohlomphegi.

208 Boka Esau a dirile. Bjale, Esau, ka maitshwaro, o be a le monna yo mokaonekaone go feta Jakobo, eupša o be a se ne ditlhompho go ditokelo tša tswalo tša gagwe e bego e le Lentšu. Ke ba bakae ba tsebago seo, ditokelo tša tswalo e be e le Lentšu, tshepišo, morwa mogolwane? Eupša o be a le monna wa go loka, monna wa maitshwaro, boka, oo, boka Mokriste ka leina lehono, monna wa go loka. O be a sa aketše. O be a sa utswa. O be a lokile go papagwe. O dirile dilo tšohle tše. Eupša, le a bona, ditokelo tša tswalo tša gagwe, o rile o be a sa kgathale ka tše. “E dira phapano efe? Ke nna MoIsraele, go le bjalo. Le a bona, ke—ke nna wa ye, go le bjalo.” Eupša e be e le ditokelo tša tswalo tša gagwe di bego di bolela, le a bona. Tlhago ya gagwe e be e le gabotse, eupša semoya sa gagwe se be se fošagetše sohle.

209 Kafao go bjalo lehono, moro, go hlakanya kereke le lefase mmogo, sengwe sa se sengwe le se sengwe se tee; diphathi tša pingo, ditanse, mehuta yohle ya go ya pele, ka kerekeng; basadi ba moriri wo mokopana, ba go apara dišothi.

Gabotse, o re, “Ngwanešu Branham, ke eng selo se sennyane seo?”

210 Leo ke lengwe la Mantšu, ka gobane Beibele e rile ke phošo go mosadi go ripa moriri wa gagwe. Yeo ke nnete. Ge a dira, o ya go tsena bjang ka gare? Le a bona? E no botšiša, moreri e ka ba mang o tla go botša Lentšu le bolela seo. Le a bona, “o nyatša hlogo ya gagwe,” o nyatša monna wa gagwe. O swanetše go hlalwa. Yeo ke nnete tlwa. “Ka gobane mosadi yo a tla ripago moriri wa gagwe, gape a a beolwe, a beolwe.” Le a bona, e laetša ka seo. E sego go no kotwa, Modimo ga a o nyake ka tsela yeo. Woo ke Morena yola Ka bogareng. O se tshwenyane le woo. Eba gore o o ripa ohle goba o a o tlogela o gole, seo ke se Modimo a se boletšego. Modiredi e ka ba mang wa Ebangedi o a tseba yeo ke Therešo, ge eba o tla e bolela goba ao. Eupša yeo ke Therešo. Le a bona? Gabotse, botse bofe, ge o eya go dira tšohle ka moka ga tšona, gomme wa tlogela yeo go ya?

211 Eng? Go no ba nthathana ye nnyane ya setaele sa bolefase ka go yona, go leka go dira nthathana gannyane boka dikereke tše dingwe. Fao ke tlwa mo Israele e tsenego ka bothateng. Ke moo e hwilego. Fao ke mo Adama a tsenego ka bothateng. Fao ke mo bohle ka moka ga bona ba tsenego ka bothateng. Lentšu le tee feela, ke sohle se e tšeago, ntlha e tee feela. Moro, go hlakana le lefase! Sengwe sa lefase, sengwe sa Hollywood, ye nngwe ya kereke, ba bangwe ba baithutamodimo, gomme o na le eng?

212 Elang hloko, ge Sathane a šitwa mo, gona o tla leka sekimi sa gagwe sa bobedi go go dira go—go gosedumele Lentšu, o tla . . . le—le go ya seminaring. O tla leka sa go latela, sekimi. Bjale mo ke fao o swanetšego go hlokomela ka kgonthe, gomme go no dula feela lebaka la metsotso ye mehlano go karolo ye, ge le ka rata. Nako yeo o go direla moneelo wa ka godimo ga tlhago. Ke ya go boa morago go sohle se, feela pele ga go tswalela. O dira . . . Le a bona, ge a ka se go leke go tloga go Lentšu, “Aowa, ke ya go dula le Lentšu,” nako yeo o tla go fa moneelo wa ka godimo ga tlhago.

213 O rile, “Ke tla go botša eng. Namela godimo mo gomme o phurunke go tloga tempeleng, le go tliša morago godimo. Le a bona, laetša batho gore O ka kgona go dira sengwe sa ka godimo ga tlhago.”

214 Mošemane, o ba hweditše fao. Bjale šetšang se, se ke sona. Šetša ge o fihla mafelelong, moo moleko wo o tšwago. Mohlomongwe a ka dira ba bangwe ba lena go bolela ka maleme, ba nagana be Le hweditše. Le a bona? Goba ebile a ka go dira o profete, le ge se se ka Lentšu. Ke bone batho ba ema godimo ba profeta, ba le kgahlanong le Lentšu bjalo ka ge Bohlabela bo le go Bodikela. Le a bona? Ke Lentšu le o phelago ka lona. Tšona dimpho tša ka godimo ga tlhago, Sathane a ka no di neela ntle ka diatla tša go tlala. Nnete. Seo ga se re selo se tee.

215 A Jesu ga se a ke a re, “Ba bantši ba tla tla go Nna ka letšatši leo, le go re, ‘Morena, ga ka profeta ka Leina la Gago? Ke raketše bodiabolo ntle ka Leina la Gago. Ke dirile mediro ye maatla. Ke bile monna yo mogolo ka mokgatlong. Ke dirile dilo tšohle tše, dilo tše’?” O tla re, “Tlogang go Nna, lena badirabokgopo.”

216 Bokgopo ke eng? Ke se sengwe o tsebago gore se lokile, gomme o a se dumela go ba therešo gomme ga o se dire, ka pelong ya gago. Ge o tseba gore Beibele e ruta selo se se itšego, gomme ga o se dire, bjoo ke bokgopo. Gomme Dafida o rile, “Ge ke utile bokgopo ka pelong ya ka, Modimo ebile a ka se kwe thapelo ya ka.” A yeo ke Therešo? A yeo ke Beibele? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, ka nnete o ka se kgone go befelela Yeo, le a bona. Jesu o boletše gore, “Ba bantši ba tla tla go Nna ka letšatši leo, le go re, ‘Ke dirile dilo tšohle tše,’ gomme Ke tla re, ‘Tlogang, lena badirabokgopo.’”

217 Go swana le ge Adama a dirile. Adama o rile, “Morena, ke dirile *se*, ke dirile *sela*.” Eupša Lentšu le tee, le a bona, Lentšu le tee le e dirile. Ke sohle se e tšeago, go no se obamele Lentšu le tee.

218 Ee, mohlomongwe go profeta kgahlanong le Lentšu. Eupša bjale, nako ye a hwetsago mpho ye ya ka godimo ga tlhago, o rwalelwa kgole kudu ke lešata, ke matsaka a yona. “Letago go Modimo, ke rapelela *Semangmang*, ba emetše godimo le go sepela go tloga! Haleluya, ke kgona go bolela ka maleme! Gomme yo mongwe o a e hlatholla, ke ya mmapale, therešo.”

219 Paulo o rile, “Nka kgona go bolela ka leleme boka batho le Barongwa, gomme efela ka ba lefeela. Nka kgona go ba le tumelo go šuthiša dithaba, gomme ke sa no ba lefeela.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Yeo ke nnete.”—Mor.]

220 Eupša, le a bona, o tla go bapaletša seo. Oo, batho ba Pentecostal, ke a le raša, goba ke be nka se be le lena, fao ke mo le šitilwego, le a bona. Šetšang Lentšu, e sego mpho. Šetšang mofi, bonang fao—bonang fao e tšwago, le a bona. Yena o rwaletšwe kgole, o bina ka moya, mošemane. . . [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] . . . selo se nnoši. O na le batho ba bantši kudu go mo dikologa, gomme yo mongwe le yo mongwe o a mmitša, mo le mola, gomme o lebala Lentšu.

221 Oo, o tsebalega kudu ge feela o dula kgole go tloga go Lentšu lela. Eupša tsena ka go Lentšu lela, nako e tee, šetša ke mang a yago go dirišana le wena nako yeo. Le a bona? Šetša ke eng e tlogo ntle nako yeo. Re ya go fihla go se, ka go legato le lengwe la tlhago, mo nakwaneng. Le a bona, šetša ke mang—ke mang a go nyakago nako yeo, ga go yo a dirago. “Oo, diatla a di tloge go Leo!” Boka mokgatlo wo o itšego o kgobokane mmogo mo dibeke di se kae tša go feta gomme ba ntakana, modiredi e ka ba mang a tlogo ka toropongkgolo, Ebangedi ya go tlala, a ka ntlišago ka toropongkgolo go rapelela balwetši, o tla rakwa go felela go tloga mokgatlong. Go lokile, gobane ke rapelela balwetši ba bona. Go lokile. “Le se ke la kwa Seo,” ba re. Gomme fao go Lentšu le hlatsetšwe.

222 Seo ke selo sa go swana ba se dirilego ka Morena wa rena. Seo ke selo sa go swana ba se dirilego ka monna yo mongwe le yo mongwe, ka go lebaka le lengwe le le lengwe. Seo ke se ba se dirilego ka Luther, Wesley, le bohle. Seo ke se ba se dirilego ka lena, mo mathomong, bjale le retologetše thwi morago ka go leraga la go swana le tšwelego go lona. Elang tsela hloko, ka mehla e bile tsela ya go swana. Ga se ya ke ya tsoge ya šitwa, Sathane o dira selo sa go swana.

223 Bjale o rwalelwa kgole ke lešata la matsaka, le go ya pele, go fihla, nna, ebile ga a bee šedi e ka ba efe go Lentšu. “Oo, ngwanešu, Ngwanešu *Semangmang* o boletše *bjalo le bjalo*, gomme ke swanetše go ya godimo mo. Ke. . .” Le a bona, o nno rwalelwa kgole, ebile ga a Le ele šedi. Ge eba ke Lentšu goba ga

se Lentšu, ga e dire phapano e ka ba efe. “Ka moka ga bona ba rile yohle e be e lokile, kafao Seo ga se dire phapano e ka ba efe.” Kereke ya leina e re, “Mošemane, o e swere, o se dire yo mongwe go go botša!” O swere eng? Le a bona? Elang hloko.

²²⁴ Sathane ka mehla o bile, ebile le nako yeo, šetšang ka go lefelo le tee le mo, o manegile Lentšu. Ebile le go se sa ka godimo ga tlhago a bego a leka go dira Jesu go se dira, sa ka godimo ga tlhago, le a bona, ka go beng le se ka godimo ga tlhago, go ka reng ge Jesu a ka be a mo theeditše? Le a bona? O rile, “Bjale ema. O nyaka go dula le Lentšu, a O? O nyaka go dula le Lentšu?” O rile, “Go ngwadilwe, O tla fa Barongwa ba Gagwe taelo mabapi le se. E ka ba nako mang ge O kgopša leoto la Gago kgahlanong le letlapa, Ba tla Go rwalela godimo.” Eupša O be a sa kgopše leoto la Gagwe kgahlanong le leswika. Le a bona? Šetšang. Go ka reng ge a be a dutše le lona? Yena. . . A le etše hloko, ga se ka ke ka tsoge ka re o tsopotše Lentšu; o Le manegile, o Le manegile, boka ge o bea aese godimo ga kuku, o Le phuthetše godimo, o Le tloditše bošweu, le a bona, Le be le se lefelong la Lona la maleba.

²²⁵ Seo ke se ba lekago go se bolela lehono, ba leka go Le tlotša bošweu, eupša o ka se kgone go e dira go kitima le Lengwalo ka moka. E swanetše go ba se sengwe le se sengwe, “Jesu Kriste wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile.” Le a bona, ga go kgathale o leka go manega Lentšu bontši bjang, seo ga se dire. . .

²²⁶ Le swanetše go tsopolwa feela ka tsela ye A Le boletšego. Ka gona, ge Le tsopotšwe gabotse, O tla Le hlatsetša go ba bjalo ka bophelong bja gago. “Ke ka mokgwa wo batho bohle ba tsebago le diepistola tše di ngwadilwego di balwago ke Modimo.” *Diepistola* tše di ngwadilwego ke “Beibele” ye. A ke nnete? Epistola ke Beibele. Gomme le Beibele ye e ngwadilego e bonagatšago Lentšu la Gagwe, monna yola wa go phethagala gape, ka go Modimo.

Eupša Jesu o rile, “Go ngwadilwe, gape.” Le a bona?

²²⁷ Eupša elang hloko Efa ka go legato le la go swana, o rwaletšwe kgole ke kwešišo ya gagwe ya ka godimo ga tlhago, o bile le boitemogelo bja thutamodimo. Thuto ya gagwe e be e le godimo go e ka ba thutamodimo efe ka nageng ka nako yeo. Le a bona, o be a rwaletšwe kgole bjalo, o be a sa e tsebe. O tsebile o be a ne se sengwe Adama a sego a ke a tsoge a ba naso. Mohlomongwe o be a tla kgona go buša godimo ga gagwe thwi bjale, gobane o tsebile kudu ka sona, Adama wa gagwe. Šetšang se boAdama ba bona ba se dirago lehono. O tsebile botse go tšwa go bobbe, thuto ye kaone ya Therešo. Yeo ke nnete. O bile le thuto ye kaone ya Therešo, ye a bago a sa e tsebe pele, gomme e be e le Therešo ya Modimo. Eupša o be a hwile, ka go roba Lentšu. Ya, o bile le thuto ya gagwe, go lokile.

²²⁸ Kafao seminari e go fa boitemogelo bja thutamodimo, gore o ka kgona go tsopola moanegwa yo mongwe le yo mongwe ka

Testamenteng ya Kgale goba ye Mpsa. Eupša hlokomela se o se dirago, ge se sa robe Lentšu leo thwi fao, ge o no re, “Gabotse, ke ya bona.” Aowa, ke ya gago, mang kapa mang a ratago! Le a bona? Le a bona? Hlokomela. “Oo, yeo e be e le ya kereke nako ye telele ya go feta.” O sa swana maabane, lehono, le go ya go ile! O bile le thuto ye kaone, eupša gape o be a hwile ka sebeng le dikarogong.

²²⁹ Bjale sekimi sa boraro sa Sathane. Re tla tseno go yona ka bjako gobane ga re nyake go tšea nako ye ntši go feta ka mo go kgonegago, mohlomongwe ye mengwe ye lesometlhano, metsotso ye masomepedi, ge le nyaka go ya bokgole bjoo. Gona elang hloko sekimi sa gagwe sa boraro, wa gagwe, goba moleko wa gagwe wa boraro. Ge ye mengwe e šitilwe, wo motee wo o ka se ke, le a bona. Bjale o go fa maemo ka kerekeng, boka a dirile Jesu. “Ke tla Go fa lefase. O tla ba kgoši, ke tla Go dira. Yohle ke ya ka, kafao ke Go fa lona.”

²³⁰ Ke mang a ka dirago monna modiredi? Ke mang a ka kgonago go fa monna mpho ka go bea diatla godimo ga gagwe? “Modimo o beile ka kerekeng!” Le a bona? Le bona ka fao ba phetlago Lentšu. Boka Efa bjale, ka go tseba ga gagwe go goswa, tsebo, o bile le Adama ka go fapošeng ga gagwe. O be a kgona go dira sa a bego a se nyaka, le a bona, ka pela ge a dirile Adama go se amogela.

²³¹ Gomme, eupša ge a etla go Jesu, Yena ga se a se amogela. O rile, “Tloga morago ga ka, Sathane.” Ka mantšu a mangwe, a ke se e tsopole ka phošo, eupša ke no oketša se go lona. “Go ngwadilwe, motho yo mongwe le yo mongwe o tla phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo; e sego ka peelano ya gago, ‘Ke tla go dira mookamedi kakaretšo, mopotologi, goba—goba letikone, goba ke tla go dira o bapale paino, kgaetšedi.’ Le a bona, dipeelane tšohle tše, ‘O motho wa go tsebalega kudu, gomme re hloka talente ya gago ka kerekeng ya rena.’” Le a bona, etla go Lentšu!

²³² Mosadi o kgonne go mmuša, goba go mo ruta, go swana le puno ya lehono. Yeo ke tsela ye ba e dirago lehono, go ba D.D., mopotologi wa naga, mookamedi, molaodi wa selete, goba se sengwe le sengwe boka seo.

²³³ Go fapane bjang go tšwa go Jesu! O dutše le Lentšu. Bjale, metsotso e se mekae ya go latela, ke nyaka O netefatša dilo tšohle tše therešo, le a bona, ka bobedi tlhago le Lentšu, go tliša se mmogo. Se se netefatša O be a le Lentšu le dirilwe nama, bakeng sa Borotho. O be a le Lentšu le dirilwe nama. Gobane O bonagaditše eng? Lentšu le nnoši.

²³⁴ Ge o le epistola ye e ngwadilwego, o bonagatša Lentšu le nnoši; e sego se seminari e se bolelago, se yo mongwe gape a se bolelago, se Mohumagatšana Jones a naganago ka Lona, se Ngaka *Semangmang* a naganago ka Lona, eupša se Modimo a se

boletšego ka Lona. “A lentšú la motho yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Ka e be Therešo! Mang kapa mang a ka robago wo monnyannyane wa melao ye, gomme a ruta batho bjalo! Mang kapa mang a tšeago Lentšú le tee go tšwa go Puku ye, goba a oketša lentšú le tee go Yona! Motho a ka se phele ka borotho bo nnoši, eupša ka Lentšú le lengwe le le lengwe le tšwelego ntle ga molomo wa Modimo.” Go phela ka Gosafelego ka Lentšú leo!

²³⁵ Feela bjalo ka ge o swanetše go ba le selo sa go hwa fao go phela ka sona, o swanetše go ba le Kriste go phela ka yena mo goba o a hwa. Gomme Kriste ke eng? “Mathomong go be go le Lentšú, gomme Lentšú le be le le go Modimo, gomme Lentšú e be e le Modimo. Gomme Lentšú le dirilwego nama la dula magareng ga rena.”

²³⁶ Gomme le diepistola tše di ngwadilwego tša go swana, e tee go lebaka le tee le e tee go le lengwe, go ba Šeetša sa iri yeo; eupša ba šitilwe ke go se bona. Le bonagatša Sona se nnoši.

²³⁷ Ba bangwe ba lokišitše, le ge e le ka go o tee, ba šitilwe feela ka go ntlha e tee; eupša Yena ga se a dira. Gomme bjalo ka ge ke boletše, ka go Kutollo 22:18, O rile, “Mang kapa mang a ka oketšago go Le!”

²³⁸ Bjale šetšang sekgauswi kgonthe bjale. Mateo 24:24 ke go ratha, ka fao ba . . . “Go nyakile, ka matšatšing a mafelelo,” Jesu o rile, “bona bakgethiwa ba tla forwa ke selo se.” Šetšang memoya. “Ka matšatšing a mafelelong,” bjale Lengwalo leo le swanetše go phethagatšwa. A le a le dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, e be e le, “Ka matšatši a mafelelo, bona bakgethiwa, bakgethelwapele, bakgethelwa go lona, ba tla forwa . . .” Ke go phethagala bjalo, go ya ka Lengwalo bjalo, le go lebega bobotse le go hlaka bjalo, go fihla o ka se kgone go bona phošo ka go wona, go le bjalo, ke bakgethiwa ba nnoši ba tla go go o phonyokga. Bjale seo ke se Jesu a se boletšego. A le a e dumela? [“Amene.”] “O tla fora le bona bakgethiwa ge go be go kgonega.”

²³⁹ “Gobaneng, ke Mangwalo go phethagala, le ka kgona go e bona ka leihlo la tlhago.” Eupša, le a bona, yeo ga se yona. Jesu . . . Bona Bafarisei ba bile le Lengwalo leo go phethagala ka fao Le bego le kgona go ba, eupša ka tlhathollo ya bona beng.

²⁴⁰ Ba tsebile bjang O be a se phošo? Ka gobane Modimo o hlatsetše Lentšú le lengwe le le lengwe leo A tšepišitšego go Yena ka go lebaka leo. Ke ka lebaka leo ba tsebilego O be a le Mesia. Le bona?

²⁴¹ Bjale elang hloko, “ge go be go kgonega,” ka matšatšing a. Lentšú le tee feela, Lentšú le tee le a hlokega. Seo ke sohle Sathane a ilego a swanelwa ke go ba go Adama, go no Mo hwetša go Lentšú le tee. Seo ke sohle a swanetšego go ba le sona lehono, go no ba le selo se tee se retolotšwe go dikologa. Ke sohle, ke

sohle a se hlokago. Bjale, le a tseba yeo ke Therešo. Go oketša le tee, goba go tšea le tee, ke go šitwa moka. Nthathana ye nngwe le ye nngwe, “Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo!” Nagana bjale ka ditlhathollo tša diseminare, ye nngwe le ye nngwe go fapana go tloga go ye nngwe.

242 Go swanetše go ba Therešo felotsoko, gomme *ye* ke Yona, Beibele. Bjale Jesu o rile. . .

243 O re, “Gabotse, Ngwanešu Branham, ba ne borapedi bjo bobotse kudukudu.”

244 Jesu o rile, “Ba Nthapela ka lefeela, ba ruta thuto ya thutamodimo ya motho, e sego Lentšu,” motho, mogopolo wa gagwe wa Lentšu le hlathollwa.

245 Bjalo ka ge ke boletše, Modimo ga a hloke mohlatholli. O hlatholla Lentšu le lengwe le le lengwe Yenamong. Le a bona, ga o hloke yo mongwe go Le hlatholla go wena, Modimo o le hlatholla go wena ge o rata go Le amogela. Le a bona, leo ke Bophelo, leo ke Bophelo Lonamong.

246 Jesu o rile, “Ba Nthapela ka lefeela.” Gabotse ba rapela Modimo. Kaine gabotse o rapetše Modimo, mo mathomong. “Eupša ba Nthapela ka lefeela.” *Lefeela* ke eng? “Ga go dire botse.”

247 Ba ka no re, “Gabotse, ke dira *se*. Ke bina ka moya. Ke, ke bolela ka maleme. Ke, ke a profeta. Ke rera Ebangedi.” Eupša o šitwa go tlogela moriri wa gago go gola ntle, o šitwa go selo se tee, le go bona se se diregago, Moya o tla go tlogela thwi fao. Seo ke se se diregilego go dikereke tša rena, di šitilwe.

248 “Ka lefeela, ba a Nthapela. Oo, ke thapelo ye botse. Eupša ba Nthapela ka lefeela, ba ruta thuto ditaelo tša motho.”

249 Bafarisei bale e be e le baithutamodimo ba go rutega. O se ke wa leka go re lehono re ne e ka ba eng go bapetša le bona. Aowa, ka nnete. Ba tsebile lentšu le tee, lentšu le lengwe le le lengwe, feela ka tsela ye le bego le ngwadilwe, eupša ba be ba rapela ka lefeela. Nagana ka yona, “ke lefeela,” dikolo tše kgolo tše kaone, le diseminare, le barutiši, le masogana, le se sengwe le se sengwe ka mokgwa woo, eupša ba lahlegile!

250 Go swana le lešoka, O rile, “Bohle ba ja mana go tšwa go Leswika lela la semoya ka lešokeng, bohle ba nwa go tšwa go Leswika lela, ke ra go re, gomme bohle ba ja mana go tšwa go lona.” Gomme Jesu o rile, “Gomme bona ba, yo mongwe le yo mongwe, hwile.” *Lehu* le ra “karogano ya Gosafelego.” Gobaneng? Gobane ba šitilwe go dumela tshepedišo ya Modimo.

251 Oo, ke hloya go le swarelela ka mokgwa wo, eupša ke no swanela go e bolela. Lebelelang, nka se tšee motsotso go ye. Yo mongwe le yo mongwe wa bona batho o tlile ntle ka fase ga Pilara ya Mollo, ba tlile ntle ka lešokeng, ba dumela Modimo, ba matšhetša pele. Eupša ge ba etla go bona sešitiši, ge ba—ge ba

lesome ba etla morago le go re, “Re ka se kgone go tšea naga. Oo, nna, ke ditšitširipa kua. Ba *se, sela*, le se *sengwe*. Ba no . . . Re ka se kgone go e dira. Ga go kgonege.”

²⁵² Eupša Kalebe le Joshua ba dirile eng? Ba homoditše batho. Ba rile, “Re feta le go kgona go e tšea.” Gobaneng? Batho ba le ba be ba lebeletše se ba bego ba kgona go se bona, bona, ba lebeletše se ba bego ba kgona go se bona. Eupša Kalebe le Joshua ba be ba ba lebeletše tshepišo ya Modimo. Modimo o rile, “Ke le file naga yela. Eyang le e tšee!”

²⁵³ Bjale Bahebere ya 6, ge nka kgona go e tsopola, “Gobane ga go kgonege go bao ba ilego ba bonegelwa, gomme ba latswitše Moya wo Mokgethwa, maatla a lefase le le tlogo, ge ba ka wa gape, ba gana, ba sepelela kgole.”

²⁵⁴ Boka baisa bale ba tlile godimo kua gomme ba ja diterebe go tšwa godimo ka go naga ye nngwe, ba eme kua; eupša ge go etla go lateleng Lentšu, go ya pele go kgabola, ba rile, “Re ka se kgone go e dira.” Gomme ba hwetše ka lešokeng.

²⁵⁵ Fao ke mo re fihlilego. Re latswitše Lentšu la Modimo le lebotse. Eupša, tshepišo ya go tlala, “Aowa, aowa, re ka se kgone go dira seo, le a bona, gobane Ngaka *Semangang* goba yo mongwe gape o re re ka se kgone go e dira. Yeo ke ya baapostola. Yeo ke ya letšatši le lengwe.” Moo le hwile.

²⁵⁶ Le a bona, Lengwalo le tlemagana lohle mmogo, Lentšu le lengwe le le lengwe la Lona le tlemagana mmogo. Gomme le ka se kgone go fiwa ka teori ya madirwa ke motho, tshepedišo, goba e ka ba eng. Le utollwa feela ke Moya wo Mokgethwa. Jesu o rile, “Tate, ke a Go leboga O utile dilo tše go tloga go ba bohlale le ba tllaologanyo, gomme o e utollotše go masea a a tla ithutago.”

²⁵⁷ Ka potlako bjale a re yeng go mogopolo wo wa go latela mo ge re ka kgona. “Ba Nthapela ka lefeela.” Bafarisei bale, ba ithutile, oo, maitshwaro a mabotse; eupša ba biditšwe, ke Jesu, “bodiabolo.” Bona baithutamodimo ba go ruteja, Jesu o rile, “Le bodiabolo, gomme le tla dira mediro ya tataweno.” O rile, “Le thakgelela mabitla a baprofeta, eupša botataweno morago ka go nako yela ya go swana . . . Bona baprofeta ba tla pele go thuba fase ditshepedišo tša bodumedi.” Seo ke se ba se dirilego.

²⁵⁸ Baprofeta! Lentšu le tla kae, go moithutamodimo goba moprofeta? [Phuthego e re, “Moprofeta.”—Mor.] E sego go baithutamodimo le sekolo. Le tla go moprofeta, ka mehla. Modimo ga a tsoge a fetola tshepedišo ya Gagwe, le gatee. Ka mehla o a dira, ka mehla! E sego go sehlopha; go motho ka motho! Go se tsoge ya ba go sehlopha; motho ka motho, ee, mohlomphegi, moprofeta. Gomme ba rile . . .

²⁵⁹ Jesu o rile, “Le thakgelela mabitla a baprofeta, gomme botataweno ba ba beile ka kua.” Gomme ba dira sona selo sa go swana ka fase ga bofoku bja seminari ya Sathane. Le a bona?

²⁶⁰ Gomme bjale, Pentecost, ntšhetša nko ya gago ka ntle ga Khansele yela ya dikereke tša Lefase. Bjale, lena badiredi mo, le tla ngwalela ka go motsemošate, go—go batho ba. Bjale, ga la swanela go ngwalela go—go Assemblies le bontši bja bona, gobane ba beile selo ntle, ga ba nyake selo go dira le sona. Gomme lena baena ba Baptist, le lena, ntšhetšang hlogo ya lena ka ntle ga fao. A ga le bone yeo ke leswao la sebata tlwa le e tla godimo? Le a tseba ke mang a yago go le metša lohle godimo, ge le tseba e ka ba eng ka Lengwalo. Ge Mantšu le iponagatša Lonamong ka go wena, eya kgole le selo seo. Kereke ya lena ya leina e tla kitimela ka go leo. Gomme o ya go swanelwa ke go e dira goba go raka kereke ya lena. O ka se kgone go ba kereke ya leina gomme wa dula fao, gobane o swanetše go tsena ka gare goba go dula ka ntle.

²⁶¹ Gona, ga o sa le mokgatlo, gona o ipontšhitše wenamong. Tlwa. Modimo a go šegofatše, ge o e dira. Go bothata go bolela ke ba bakae ba tla e dirago. Eupša ba bangwe ba tla dira, ntle le pelaelo. Ee, mohlomphegi.

²⁶² Ba forilwe, gomme Jesu o ba biditye “bodiabolo.” Bjale, eupša ge Jesu a be a eme fale, (eng) moleko wo mongwe le wo mongwe, O o kgalemile ka Lentšu, gomme a ema fao ka Lentšu. Modimo o Mo hlatsetše.

²⁶³ Boka godimo, bošego bjo bongwe, ke rerile ka Michelangelo. Ke ba bakae ba kilego ba ba ba ka Forest Lawn le go bona segopotšo sa Moshe kua, ka Michelangelo? Go be go ratha, ge ke ile ka kua lekga la pele le go se bona. Michelangelo o nyakile go fetša nako ya gagwe ya bophelo, ya go dira. Ka monaganong wa gagwe, o bile le seo—seo Moshe a swanetšego go lebege boka sona. Gomme o—o nyakile go dira—go mo dira a lokišwe pele a ehwa. Gomme o feditše mengwaga le mengwaga, a betla, a kgetlola go tloša *mo*, le go roba go tloša *mo*, le go pholetšha *mo*. Go fihla, mafelelong letšatši le lengwe ge se fedile, morago ga mengwaga ye mentši, o be a eme kua ka lešela ka seatleng sa gagwe, ka mokgwa *wo*. O emetše morago le go se lebelela, pono ye e bego e le ka monaganong wa gagwe, ka gore ge e sa le la pele a ekwa ka Moshe, e be e swanetše go lebege boka yeo. E be e le fao, ya phadima pele ga gagwe. O ile a šušumetšega kudu ka mošomo wa gagwe mong, o ile a topa noto gomme a se ratha godimo ga leoto, gomme a goelela, “Bolela, Moshe!” O naganne e be e le Moshe o swanetše go bolela, o be a swana kudu le selo se se bego se le ka monaganong wa gagwe. Gomme lengalatsepa leo leotong le sa le fao. Ke sehlwaseeme sa go phethagala sohle eupša tshetlana go tšwa leotong, leoto le letona. Se bogele ka Forest Lawn, ge o tsena ka lebatl, tšweletšogape ya sona. Moshe wa Michelangelo, setšweletšwatlhwatlhwa sa gagwe, seo, seo se tswaletše bophelo bja gagwe.

²⁶⁴ Modimo ke Mmetli yo mogolo, nnete, O dirile motho ka seswantšho sa Gagwe, go bonagatša Yena, gomme Yena ke

Lentsu. Gomme O dirile eng? O lekile Adama; o šitilwe, Moshe o šitilwe, bohle ka moka ga bona ba šitilwe. Eupša yo Motee šo wa go phethagala, haleluya, (e be e le eng?) ga se selo go fetwa ke Modimo Yenamong ka nameng, Lentsu le bonagatšwa ka go Yena, le tlišitše botlalo bja Bomodimohlogo mmeleng; e sego moprofeta, efela O be a le moprofeta; e sego motho, efela O be a le motho.

²⁶⁵ Bajuda, le se leke go Mo tleleima bjalo ka wa lena. O be a se Mojuda le ge e le Montle. O be a le Modimo. Le a bona? O se madi a gago a lego sona, le a bona, gomme, nnete, o nama. Gomme Maria, nnete, Maria ga se a ba le kamaro ka Moya wo Mokgethwa go mo fa maikutlo. Modimo Tate o hlotše tlhako, goba—goba lee ka go Maria, gomme le sele ya Madi ka go yena, gape, gomme e be e le Madi a Modimo.

²⁶⁶ Madi a tšwa go bong bja monna. Kafao e be e se... Haemotlelopini le madi di swanetše go tšwa go tate, gobane lesea ebile le ka se kgone go tšea bolwetši bja mme, boka TB. Le ka kgona go e hwetša go tšwa go mohemo wa mme, eupša e sego go e abela, ke ra go re, eupša le ka kgona go e hema le—le go e swara. Eupša a ka se kgone go e tšea go tšwa go mme, gobane o, o lokologile go tšwa go yona, yena ga se madi a mmagwe.

²⁶⁷ Bjale, eupša Jesu o be a se madi a Mojuda le ge e le Montle, O be a le Madi a go hlolwa ke Jehofa Yenamong. O be a le Madi a Modimo. Beibele e rile, “Re phološitšwe ka Madi a Modimo.” E sego madi a Mojuda goba madi a Montle, yohle e tla ba thobalano, eupša a e be e le Madi a Modimo.

²⁶⁸ Elang hloko bjale ge A bone yo Motee yola wa go phethagala, O Mo rathile, a Mo senya. Jesaya o rile, “O gobaditšwe ka baka la dikarogo tša rena, o tlapirigantšwe ka baka la bokgopo bja rena.” O be a le eng? O be a le Lentsu la go phethagala, le bonagatšwa bakeng sa Borotho, bjo motho yo mongwe le yo mongwe a tla phelago ka bjona. O be a le korong ya Lentsu la Modimo ye e bego e tla šilwa le go bewa ka go Diebangedi tše nne, Dipuku tše masometshela tshela. Gomme motho o tla phela ka Leo, gomme Leo le nnoši, le Lentsu le lengwe le le lengwe la Lona. Amene. Seo e be e le setšweletšwatlhwatlhwa sa Michelangelo. Gomme ge Modimo a kgona go ipona Yenamong o bonagatšwa ka go Monna, O bile le Monna yola wa go phethagala a hlotšwego ka seswantšho sa Gagwe Mong. Oo, nna, a Monna! O ile a swanela ke go re hwela bohle. Gomme O hwile, yo Motee wa go phethagala; gore rena, ba go se phethagale, re kgone go dirwa go phethagala ka go Yena, ka go tšea karolo ya Lentsu le lengwe le le lengwe la Beibele ya Gagwe. Bjale, morago O Mo tsošeditše godimo gape, bakeng sa tokafatšo ya rena, gore re na le tokelo, bjalo ka Jesu yo a tsogilego, gore O mo bjale go re direla, Lentsu le lengwe le le lengwe la Modimo, leo re swanetšego go phela ka lona.

269 Bjale, ka potlako bjale, morago re a tswalela. Bjale, Efa monyalwa wa bobedi.

270 Bjale, monyadi wa pele, Adama; o ile a swanelwa ke go tlišwa godimo ka molokoloko wo motelele wa baprofeta, le go ya pele, morago gwa tla ntle phethagalo, ka gona a swanelwa ke go hwa gore a be Borotho bja bona ka moka.

271 Bjale go reng ka Efa? O swanetše go dira selo sa go swana. Eupša ge Jesu a etla . . . Elelwang, Efa e be e le mosadi. Kereke ka mehla ke mosadi e emelwa ka Beibeleng, gobane ke monyalwa. Bjale šetšang se a se dirilego. O lekile go Mo phegelela go thuto ya gagwe. Ge feela a ka rera feela se ba se nagannego, O be a le Moisa yo mogolo.

272 Eupša letšatši le lengwe a thoma go bolela, le go re, “Nna le Tate re batee.”

273 “Oo, O itira Wenamong go lekana le Modimo, le a bona. Oo, nna! Ga re nyake selo go dira ka Moisa yola, gape.”

274 Gomme dilo tše dingwe tšohle tše O be a thomile go re, “Ntle le ge le ka ja Nama ya Morwa wa motho.” A le nagana ngaka o be a tla nagana eng, ge a dutše fale? A le nagana monna e ka ba mang o be a tla, feela go nagana ga tlwaelo? “Le swanetše go ja Nama ya Ka le go nwa Madi a Ka.”

275 Ba rile, “Monna yo ke senwamadi, e sego modiredi. Eyang kgole go tloga go Monna yoo, O a gafa. Eyang kgole go tloga go Yena.”

276 Eupša e be e le Therešo. Le a bona, e be e le Therešo. “Ntle le ge o ka E ja, o tla senyega. Lena bohle le tla hwa, ge le sa E je.”

277 Seo ke selo sa go swana lehono. Borotho le beine e no ba sešupo, o se lese selo sela sa tlhago go go iša fase. O swanetše go ja Kriste, e lego Lentšu le o phelago ka lona, “Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwago,” Beibele ka moka go tloga go Genesi go ya go Kutollo.

278 Bjale, Efa wa bobedi, mo šetše. O hlotšwe ka boswa, boka A be a le, ka Letšatši la Pentecost, a tladitšwe ka Moya, le go fepiwa ka Lentšu. Amene. Bjale ke ba bodumedi. Ke ikwa gabotse. Kereke yela ya pele, Efa yola wa pele, a bego a swanetše go ba Monyalwa wa Kriste, Ke ba bakae ba rego “amene” go seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O be a swanetše go ba Monyalwa wa Kriste. O tswetšwe mo Pentecost, e sego Nicaea, Roma; e sego ka London, Engelane; goba ka go United States; e sego ka Jeremane ka Luther, e sego ka Engelane ka Wesley, e sego ka go United States ka Mapentecostal, ye e bitšwago. O tswetšwe ka Letšatši la Pentecost. O be a tladitšwe ka Moya. Gomme O be a tladitšwe ka Moya, le go fepša ka Lentšu, “Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwetšego ntle ga molomo wa Modimo.” Ebile le Judase . . . Gomme, oo, ba ile ba no swanelwa ke go tšea se sengwe le se sengwe, feela Lentšu ka Lentšu, semela sa kgonthe se

khukhušago godimo ga lefase la Modimo, se Mo emetše, mohlare Monyalwa wo mongwe.

²⁷⁹ Lentšu la Gagwe la tshepišo le bonagaditše Monyadi ka go Monyalwa. Ba ile ba swanelwa ke go ela hloko go Petro le bona. Ba be ba se ba ke ba ba go seminari ye itšego, gomme ba be ba tseba seo. Ba be ba se ba ke ba ba sekolong sa Beibele e ka ba sefe, seminari tsoko ya thutamodimo. Ba be ba se ne thuto, gobane ba be ba sa kgone le go ngwala leina la bona beng. Beibele e rile, “Ba be ba hloka tsebo gomme ba se ba rutega.” Eupša go diregile eng? Ba ile ba lemoga gore ba be ba na le Jesu, ka gore fale O be a le ka go bona, a bonagatša tshepišo ya Gagwe. Haleluya! Letago go Modimo! Seo ke se re se hlokago ka go lebaka le. Lentšu la Gagwe le bonagatša Yena ka go yena, kereke. O be a phela ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwetšego ntle ga molomo wa Modimo.

²⁸⁰ Eupša nako yeo, bjalo ka Efa, o kopana le go wa ga gagwe, go Lentšu, ka Nicaea, Roma, moo mokgatlo wa mathomo o kilego wa kगतlofatšwa, kereke tšekelele ya Bokriste. A go na le moithuti wa Beibele ka mo? A go na le... A go na le moithutamodimo ka mo yo a tsebago yeo ke therešo? Mokgatlo wa pele o bile ka Nicaea, Roma. Modimo ga se a ke a tsoge a ba le mokgatlo, a ka se tsoge a ba le o tee. Woo o laolwa ke motho. Fao ke mo bohle...

²⁸¹ Ke nna Mokriste. “O wa kereke efe?” Go na le e tee feela. E sa le ke bile Branham, mengwaga ye masometlhano tlhano, gomme ga se ka ke ka tsoge ka tšoenana lapa, ke belegwe ke le o tee. Ke ka mokgwa wo o tswalwago ka Mmušong wa Modimo, gomme ponagatšo ya Lentšu la Gagwe.

²⁸² Elang hloko, Efa o kopane le ga gagwe. Gomme kafao Efa wa bobedi o kopane le ga gagwe ka Nicaea, Roma, filego yona kereke ya leina, thutotumelo, o amogetše dithutotaelo go na le Lentšu; o tšere fase medingwana ya bahetene boka Jupiter le go ya pele, le go bea godimo Paulo le Baraba. Gomme—gomme o tšere fase modimo wa letšatši le modimo wa ngwedi, Aserothete, modimo wa ngwedi, ka senkgwana sa ntikodiko godimo ga wona, gomme a mo dira go ba mme wa modimo wa letšatši e lego Jupiter. Gomme o fetotše letšatši la matswalo a Jesu go tloga go Aporele, fao tlhago yohle, moo A tswetšwego ka tlase ga kgapa, gobane O be a le kgapa, gomme ba fetoletše leo godimo go ya go letšatši la matswalo a modimo wa letšatši ka go tshapedišo ya lefaufau kua, moo e dirago letšatši le tee... Fao go no ba feela e ka ba phapano ya motsotso ka go letšatši ge le feta ka letšatši la masomepedi tlhano la Desemere, letšatši la matswalo a modimo wa letšatši, e sego Morwa wa Modimo. Gomme yo mongwe le yo mongwe wa rena o bapala Santa Clause, le go kgabiša mehlare, bohetene, le dilo tša go swana le tšeo, gomme ka gona re ipitša Bakriste renabeng? Molato ke eng ka kereke ya Bokriste?

283 A go tla tsoge gwa tsoga yo mongwe magareng ga rena, yo a kgonago go rera Lentšu le go bolela Therešo, gomme Modimo a le hlatsela le go netefatša go batho gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile? Ga re hloke seminari. Ga re hloke moithutamodimo. Re hloka moprofeta. Yeo ke nnete. Modimo o e tshepišitše, le yona.

284 Nako yeo Efa o kopane le go šitwa ga gagwe, kafao le kereke e dirile; e ineetše go kereke ya leina, melawana ya motho, go bušwa ke motho, e sego go laolwa ke Moya gape. O ile kgole le Lentšu, gomme a amogela dithutotaelo. Ke mang a ka rego “amene”? [Phuthego e re, “Amene!”—Mor.] Nnete. Eupša a le a tseba rena Maprotestant re amogela dithutotaelo tše ntši bjalo ka ge ba na le tšona, ge re oketša se sengwe go Lentšu le goba re tšea se sengwe go tšwa go Lona? Sathane o mo hweditše, ka mathaithai a gagwe a go swana a dirilego Efa, go itšimeletša. Ke fao a go hweditšego, go bolela se sengwe go fapana go tšwa go Lentšu, thutotumelo goba kereke ya leina.

285 Ya setlogo e ile mobung, ka bohwelatumelo, tšhilo ya Roma e šitše korong yela go tšwa Pentecostal, go ya ka leroleng, le go ba tšhuma godimo ga dikota le go ba leša ditau. Ba ile ka gare boka korong ye nngwe e dirile, yeo ke nnete, eupša O thomile go mo tsoša gape ka go mpshafatšo, yo motee wa go swana, lekgala la bobedi.

286 Boka ge A dirile Adama wa Bobedi. Morago ga ge Adama a wele, O thoma go tsoša Adama wa Bobedi. Gomme Adama wa Bobedi o wele, morago Ya tšeelwa godimo. Adama wa pele o wele ka go sebe sa gagwe gomme a dula fao. Adama wa Bobedi o wele, go lopolla motho go tšwa sebeng, gomme a tšeelwa godimo.

287 Bjale, kereke ya pele e wele ka Nicaea, Roma, pele, ka Lentšu le tee la Therešo go tšwa Beibeleng, fao kereke ya Roma e okeditšego dithutotaelo le dithutotumelo tša bona. Fao go tlile moprista yo monnyane ka leina la Martin Luther, yo a rilego, “Se ga se selalelo, wo ga se mmele wa Kriste. Ke senkgwana. Gomme, motho, ‘moloki o tla phela ka tumelo.’” Gomme a lahlela selo lebatong, gomme a e gwabela. Fao go tla naledi ya gago ya pele e phadima ka morago ga lebaka la Thiathira. Ee, mohlomphegi, tokafatšo ka tumelo! Yena, Mmetli yo mogolo, o dutše godimo go dira setšweletšwatlhwa sa Monyalwa yo a tla bonagatšago Lentšu la Gagwe.

288 Eupša Malutheran ba dirile eng ka morago ga lehu la Luther? Ba kopane le Sathane, gomme ba dirile kereke ya leina go tšwa go yona, gomme ba hwa. Ga se a tsoge a dira e ka ba eng gape morago ga fao, o be a fedile, ya no ba mokgobo wo mogolo wa batho. Go lokile.

289 Morago Modimo o mo topetše godimo gape, ka matšatšing a John Wesley, ka Therešo ye nngwe go bonagatša. O dirile eng? O rile, “Tlhwekišo ke mošomo wa bobedi wa mogau.” Gomme

Modimo o dirile eng? O o šegofaditše. Gomme o gwabetše kereke ya Anglican, le kereke ya Zwingli, le tšohle ka moka ga tšona, le tšohle tša molao, le Calvin yohle, goba ma—ma Macalvinist, a ke re, gomme a e gwabela. Gomme—gomme a re, “‘Moloki o tla phela ka tumelo,’ go boletše Luther. Gomme mošomo wa bobedi wa mogau ke tlhwekišo.” Gomme yeo ke Therešo. Yeo ke nnete. Le a bona?

²⁹⁰ Morago o dirile eng? Selo sa go swana, morago ga lehu la Wesley, le Asbury le bona, selo sa go swana Luther a se dirilego, kgatlofatša, hwa. E lebeleleng bjale.

²⁹¹ Ke ile kua, mo e sego telele go fetile, go rapelela mosadi ka bookelong, a eya ka fase ga karo. Ke ile ka kua gare. O rile, “Ngwanešu Branham, ke go biditše. Ga o ntsebe,” o rile, “eupša a o ka nthapelela? Ke swanetše go ba le karo mosong.”

Ke rile, “Nnete, kgaetšedi.”

²⁹² Go be go le monna yo mongwe fao, mosadi, le mošemane, ba dutše fao, e ka ba mošemane wa mengwaga ye lesomeseswai, gomme ba be ba ntšheditše sekgauswi ka kgonthe. Gomme ke ile ka retologa go dikologa le go re, “A le ka ntshwarela, ke ya go. . .”

O rile, “Goga garetene yeo!”

Ke rile, “A ga o Mokriste?”

O rile, “Rena re Methodist!”

²⁹³ Ke rile, “Seo ga se se ke bego ke go botšiša. Ke go botšiše. . . Ge o no ba Methodist, ke tla goga garetene. Ge o le Mokriste, ga o nyake garetene e gogwa.” Kafao, ya, yeo ke nnete.

²⁹⁴ Kafao, go na le phapano ye ntši ya go ba Methodist, goba Baptist, goba Presbyterian, gomme ka gona le go ba Mokriste; e sego go ba Mocampbellite, eupša go ba Mokriste, le a bona. O dirile eng? Selo sa go swana.

²⁹⁵ Ka gona go diregile eng? Modimo o topetše godimo sehlopha se sennyane tlase mo ka Borwa, monna yo monnyane wa lekhalate ka leihlo la go leana. Gomme, O, O dirile eng? O tšholotše ntle pušetšo ya dimpho, gomme ya ba Pentecost. Gomme bontši bja lena batala boka Ngwanešu Valdez a dutšego morago kua, mohlomphegi motšofe, o be a rera ge ke be ke le mengwaga ye mehlano bogolo. O elelwa Pentecost ya pelepele. Mošemane, o se bolele mokgatlo go wona mathaka, ba tšwetše ntle ga selo seo sa go befa. Gomme ba bile le Molaetša wa Modimo.

²⁹⁶ Eupša ba dirile eng? Selo sa go swana bangwe ba se dirilego, ba e kgatlofaditše. Bjale ba na le e ka ba masometharo goba masomenne mekgatlo ya go fapana, maoneness, matwoneess, mathree. Go fihla, kgaogelo, mmalo, ga se ka ke ka kwa selo se sebjalo ka bophelong bja ka! Le dirile eng? Le hwile mo lefelong. Bjo ke bokgolekgole le kgonneggo go ya. Mokgatlo wa lena ga se

o amogele Le. Lena, le hlaotše monna wa lena, “Monna yo, ge a sa dumele le rena, le se be le yena ka kua. Kopanelo ya rena e ka se be le yona.” Oo!

²⁹⁷ Lebelelang, go potlaka, fao go swanetše go tla Peu ya therešo. Fao go swanetše go ba, gobane O tlela Monyalwa wa go hloka patso le lengalatsepa. O tlela yona, Monyalwa mohlatsetšwa ke Lentšu. Oo, e tla ba sehlopha se sennyane sa nthathana. Jesu o rile, “Bjalo ka ge go bile ka matšatšing a Noage, fao go phologile disoulo tše seswai,” (a ke nnete?) “go tla ba bjalo ka go tlang ga Morwa wa motho.” Ba bakae? Ga ke tsebe.

²⁹⁸ Eupša, le a bona, Monyalwa o ya go dirwa godimo ke bohle go kgabola go theoga, ba ba bilego le Lentšu ka go lebaka la bona. Ga se feela sehlopha se sa mafelelo, Modimo o ya go tšea selo ka moka ntle go mo. Oo, aowa.

²⁹⁹ E tla ba—ba bonnyane kudu, go tla makatša. Ba tla tla godimo ba timelela, ebile o ka se tsebe gore ba sepetše. Go ka reng ge A tšere makgolo tlhano ka go matšatši a a mafelelo? O ka se tsoge o e tsebile. A tšere makgolo tlhano ka go nako ya matšatši a se makae, matšatši a mabedi goba a mararo? Go na le batho ba bantši ba tla godimo ba timelela go kgabaganya lefase, ebile ga ba tsebe mo ba lego, ga o tsoge wa kwa selo ka bona. Go Tla ga sephiri ga Morena Jesu, O tla tšeelwa kgole.

³⁰⁰ Gomme ka moka ga bona ba ya pele ba rera, go no swana le ge go bile ka matšatšing a Noage, “Letago go Modimo, re E swere, haleluya,” le go tswalelelwa go ya go lehu la bona. Seo ke se Beibele e se bolelago, gomme Le ka se šitwe.

³⁰¹ Bjalo ka ge Noage, Moshe, Dafida, ba bonagaditše go tla ga Monyadi yo wa go phethagala; Luther o dirile bjalo, Wesley, le Pentecost, ba bonagaditše go tla ga Monyalwa wa go phethagala.

³⁰² Elang hloko, nako le nako o laeditše, o dirile eng? Nako le nako, kereke ye, boka Efa a dirile, o gapeleditše Adama wa gagwe go dumela seetša sa gagwe se seswa, sekimi sa gagwe, gomme fao o hwile le sona. “Re tla, gabotse, sehlopha sa rena se tla tla mmogo, le a bona, oo, ditšhegofatšo tša rena tše mpsha tša se re se hweditšego, le go ya pele.”

³⁰³ Sohle se se dirile eng go Efa? Re no ba le nako ya seripana bjale. Sohle se se dirile eng go Efa, ka kereke mme ya pele, monyalwa wa pele go Adama wa pele? Se dirile eng go yena? Bjale theetšang sekgauswi, le ya go ganana le Ye. Eupša e tšweleditše “peu ya sephente.” Tlwa.

³⁰⁴ Morwa wa gagwe wa mathomo e be e se morwa wa Adama. Ge a be a le, o be a ne ditokelo tša tswalo. Beibele, ka go Jude, e boletše gore Adama . . . gore, “Henoge e bile wa bošupa go tloga go Adama.” A ke nnete? Gomme o thoma ntle, “Adama a tswala morwa wa gagwe, Sethe.” Go reng ka Kaine, yo a bego a na le ditokelo tša tswalo? O be a se morwa wa Adama. Sethe, gomme Sethe a tswala; Jared, le go theoga go ya go Adama, fao go

theoga go ya . . . “e bego e le wa bošupa go tloga go Adama.” Ka gona ge Kaine a be a le morwa wa gagwe, ga go lefelo le tee ka Beibeleng, ebile le ka go Luka ge a šupa morago go yona gape, ga se a ke a šupa Kaine e le morwa wa Adama. Gomme, ge a be a se, o be a le morwa wa mang? Gomme ge a be a le morwa wa Adama, o be a le morwa wa gagwe wa mathomo, a bego a ne ditokelo tša tswalo tšohle. Oo!

305 Fao go kereke yela ya senama (a ga le kgone go e bona?) ye e amogetšego se sengwe, e be e le bootswa go na le Lentšu. Batho ba Pentecost, šegofalang. Go lokile, o tšweleditše eng go Efa? Peu ya sephente. E dirile eng ka mo matšatšing a mafelelo, ka go dira kereke ya leina? E tšweleditše peu ya sephente, gape, e gana Lentšu. O neetše eng? Dikenywa le dilo, e sego Madi.

306 Ka kutollo ya Lentšu, Lentšu la Modimo ebile pele Le ngwalwa, “Abele ka tumelo o neetše go Modimo sehlabelo se sekaonekaone kudu go feta sa Kaine, seo se pakilego gore o be a le moloki,” Lentšu le iponagatša Lonamong ka yena, ka moneelo wa gagwe.

307 Oo, Kaine o ile gomme a tšea dienywa tša tšhemo, o naganne gore Efa o ja apola. Bontši diseminari tša thutamodimo di fetotše yeo bjale go ya go apolokosi. E bile bootswa. Gomme e ka ba mang o tseba seo, yo a tsebago Beibele. Nnete, e bile.

308 Elang hloko, peu ya sephente e tšweleditšwe ke Efa wa pele go tlogeng go Lentšu. Efa wa bobedi o dirile selo sa go swana ka Nicaea, Roma. Gomme o bile le eng? Sehlopha sa bana ba kereke ya leina. Yeo ke nnete. Oo, maitshwaro a mabotse; nnete, bokaone. Eupša go reng ka yona? E hwile, ka dithutotumelo tša bona.

309 Go a swana bjale. Kutollo ya Kaine ya Lentšu e dirile selo sa go swana se ba ba nago naso. Eng? O mo tshepišitše. Mo nakong ya mafelelo, ke eng e tshepišitšego Efa yo bjale? Theetšang sekgauswi bjale, ke a tswalela. Ke tshepišo efe go Efa yo mo nakong ga mafelelo? Mahumo, Laodikia, leina le legolo, motho yo mogolo, go huma. “Eupša o hwile, gomme o hlobotše, gomme ga a e tsebe.” Ke ka mokgwa woo lebaka la kereke le feletšego ka gare.

310 Eupša o gana Lentšu. Go dira Mateo 24:24 kgonthe go yena, o leka go sepelela ka gare ka lešata le lentši, le bontši bja se, le maemo a mantši a leago, le dilo tša go swana le se, go leka go re, “Gabotse, re na le maatla! Letago go Modimo, haleluya, re na le maatla!” Ba na le sebopego sa bomodimo, eupša ba gana Maatla a bjona, kgauswi kudu mo e bego e ka fora le bona bakgethiwa. . . Motho a ka kgona bjang go bina ka Moya le go bolela ka maleme, gomme a gana Lentšu la Modimo go ba Therešo, gomme ya ba Moya wo Mokgethwa? E no se kgone go dirwa.

³¹¹ “Lentšú le lengwe le le lengwe!” Modimo o bolela selo se tee, seo ke feela tlwa A se rago. Se Le hlatholle ka tsela ye nngwe. Beibele e boletše, gore, “Lona ga se la tlhathollo tša sephiri.” Le bolela ka tsela ye A Le boletšego.

³¹² Elang hloko, maatla a maaka. Seo ke tlwa se Sathane a bego a nyaka go se fa Jesu, go ya godimo kua le go Mo dira Yenamong a laetše bomponeng. Batho ba dira seo, ebile le Khansele ya Lefase, bona bohle. “Ke mang a kgonago go dira ntwala le yena,” o boletše, Beibele, “seswantšho se sa sebata se yago go tsoga?” Ge re be re na le nako, re be re tla ya ka gare (eupša ga re nayo) ga yona. Elang Jesu hloko, Adama Lentšú wa bobedi, ka letšatšing la gagwe, šetšang ka matšatšing a kereke ye e yago go ba kgauswi bjalo. Lebaka la mafelole la kereke ke Laodikia. Ke ba bakae ba ka kgonago go re “amene” go seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O dira eng? O ya bjang ka go legato la letago? Bolelo, ntle le Modimo. Gomme o dirile eng?

³¹³ Bjale, Adama o bone Efa ka boomo . . . goba e sego ka boomo, eupša a forilwe ka go hloka tsebo, gomme Adama o sepeletše ntle le Efa gore a kgone go mo lopolla. A ke nnete? Beibele e rile, “Adama ga se a forwa.” Ke ka baka leo E iletsa mosadi go rera Ebangedi. Le a bona? Adama o be a se ka karogong, efela Efa o be a le. Kafao ke lebaka leo ga se a swanela go ruta, le a bona, goba go tšea maatlataolo e ka ba afe godimo ga monna, goba go ya pele. Seo—seo ke se Lentšú le se bolelago.

³¹⁴ O re, “Gabotse, se . . .!” Ga ke kgathale se se se se dirago le *sela* se se dirago. Ke se Lentšú le se bolelago, ngwanešu, kgaetšedi. Ke leka go tliša seo go lena, le a bona, ke se Lentšú le se bolelago. Re phela ka Lentšú, e sego seo bohlatse tsoko, goba senama tsoko se sengwe, goba boitemogelo tsoko. Seo ga se ne selo se tee go dira le lona. Boitemogelo bja mohuta ofe e ka ba ofe bo ka se šome, ge bo gana Lentšú. “Ba bantši ba tla tla go Nna le go re, ‘Ke profetile, leleketše bodiabolo ntle. Ke boletše ka maleme. Ke dirile dilo tšohle tše, rerile Ebangedi, le Ngaka ya Bokgethwa.’ O rile, ‘Wena modirabokgopo, ebile Nna ga se nke ka go tseba.’” Go tsebeng gore Lentšú le bolela Seo, gomme ka gona wa itšimeletša ka baka la mokgatlo tsoko goba se sengwe, tshapedišo tsoko. Oo, mogwera wa ka, a nke ke go sebotše, bjalo ka ngwanešu morategi yo a go ratago. Theetšang sekgauswi.

³¹⁵ Bjale, Adama wa pele o sepeletše ntle le Efa, ka gobane o be a forilwe. Eupša, go bile yo mongwe mo ka go Laodikia ye, o tsebile phapano. Ee, mohlomphegi. Ka gobane o Mmeile ka ntle ga malao a gagwe, kamora ya gagwe, mos- . . . O be a le ka ntle, a kokota, a leka go boa morago ka gare. Efela o bile le setšo, o be a beilwe godimo. O be a, oo, nna, “o be a sa hloke selo,” o rile, eupša o be a sa tsebe o be a hlobotše, madimabe. Yeo ke kereke ye e forago le bona bakgethiwa ge go be go kgonega. Elang hloko, o be a ne maatla, maatla a maaka. O tšere karolo ya Lentšú, ga se a tšea ka moka ga Lona.

316 Maaka a magologolo a kilego a bolelwa ke eng? Ke go ba le Therešo ya masomesenyane senyane a phesente ka go wona. Ge yo mongwe a rile, “William Branham, ka letšatšikgwedi le le itšego le, o be a le ka Houston, Texas, a tagilwe ka mo a bego a kgona go ba.” Ao ke maaka. Le a bona? “Oo,” o re, “aowa, o be a le ka Phoenix, Arizona. O be a rerela borakgwebo ba Bakriste, o rerile ka thuto ye e itšego, bontši bjo bokaalo bja batho bo be bo le fao, ba theeditše go fihla ka seripagare sa lesome. Gomme, ka seripagare sa lesome, a le tseba o dirile eng? O obeleditše fase gomme a hwetša seno sa bjala, gomme a se nwa.” Bjale fao ke maaka. Ka moka ga yona e be e le therešo yohle. Le a bona, e swanetše go lebeга tlwa boka therešo, gore e fore.

317 Ke ka mokgwa wo batho ba dirago lehono. Ba na le Therešo ye ntši bjalo, ba fora le bona bakgethiwa . . . Eupša, Lentšu le tee, ke sohle se le tšeago. Gomme ke netefaditše seo ka Beibele.

318 Elang hloko, Yena ga se a tsoge a sepelela ntle le yena. O Mmeile ka ntle, Lentšu, O Mo ganne. Bjale ye ke ponagalo ya go šokiša, ge re eya mafelelong.

319 Go no swana le ge go bile ka Babilonia, motho a ka se eme go e ka ba eng a lekago go e fihlelela yenamong. O no se ke a ema. Boka ka matšatšing a Noage, ga go tshwenye Noage o rerile gakaakang le go sebotša, ga se go dire nthathana ye botse. Ka matšatšing ge Ahaba, o swanetše go dira borothiso bja gagwe mong go romela yenamong heleng. Seo ke tlwa. O swanetše go dira borothiso bja gagwe gore makopano a tla kgaoga, kafao e tla romela yenamong heleng. Go no swana le Ahaba le Isebele. Bona, eupša, selo sa gona ke, ba be ba sa nagane ba be ba dira sebe. Ba gopotše ba be ba dira gabotse.

320 Le a tseba, Jesu o rile, “Go tla tla go phethega gore ebile ba tla le bolaya, ba nagana gore ba direla Modimo tirelo.” Letang go fihla puku ye mpsha ye ya ka e etla ntle. Ba thuntše batho ba bangwe, bošego bjo bongwe, go boleleng gore e be e le phošo go kopanya kereke ya Katoliki ya Roma le Protestant. Dikolo tše tharo di ile go kgabola moago, wa mogwera wa ka, feela gannyane go ba phoša. Letang go fihla puku ye e tseba go phatlalatšweng. Ga ba nagane ba dira sebe; ba nagana gore ba dira selo sa maleba. Ba nagana ba—ba dira seo bakeng sa taba ya Modimo, ba sa e tsebe.

321 Bajuda ba bolaile Jesu, ba nagana ba be ba dira selo sa maleba, gobane thuto ya kereke ya bona e rile O be a le phošo. Oo, e rile go bona O . . . “Ba bapotše bjona Borothiso bjo ba bego ba swanetše go phela ka bjona.”

322 Bjale, gona, “Ba bantši ba ba Mo amogetšego go ba Bophelo bja bona, Bophelo bo Bosafelego, ba phetše ka Yena, gomme O ba file maatla go ba karolo ya Gagwe, barwa ba Modimo.” A ke nnete?

323 Ba rata metangtang ya naga, lehu ka morong, go tšwa sekolong sa bona sa baithutamodimo. Ga ba nyake Jesu, Borotho bja Bophelo. Ga ba Mo nyake. Ba Mmeile ka ntle ga kereke ya bona. Ba swanetše go e dira. Ga ke kgathale se ba se dirago.

324 O re, “A o nagana o ya go e fetola, Ngwanešu Branham?” Aowa, mohlomphegi. Eupša ke bolela le Bakgethiwa.

325 Ba Mmeile ka ntle. Gobaneng? Ba tšere moro wa bona, wa go hlakana le lefase, diteori tsoko tša se sengwe, gomme ba e hlakanya mmogo, gomme ba dira moro wa thutamodimo ya seminari. Gomme ba ganne bupi bja moprofeta Eliya go e fodiša.

326 A ba e dirile ka letšatšing lela? Eliya o bile le bupi tsoko. Bupi bjoo e be e le Kriste, moneelo wa bupi, bjohle bo šitšwe go swana. Tšhilo ye nngwe le ye nngwe e swanetše go swana, go bo šila. Gomme o lahletše bjoo ka kua, gomme bo fodišitše bolwetši bja bona, goba lehu la bona ka pitšeng.

327 Eupša lehono ba na le lehu ka pitšeng, gomme ga ba nyake Bupi bja Eliya, Kriste, Borotho, Lentšu. “Aowa, mohlomphegi! Ke bogafa!” Ba ka se be le Bjona. Eyang pele le o je, gomme le tla hwa ka nnete bjalo ka lefase. Go na le mpholo ka pitšeng. Ba ka se amogele Bupi bjo (aowa, mohlomphegi) ka dipitšeng tša bona tša thutamodimo. Ba ka se no e dira. Bjale ba tla go bea ka ntle ga yona, ga ba nyake selo go dira le yona.

328 Bjale Efa wa bobedi, thoro ya borotho, e be e le Pentecost, e dirile bjalo ka bja pele, borotho bja Adama, e ile lehung ka fase ga ditšhilo tša Roma, ka fase ga tlaišego, bohwelatumelo.

329 Eupša sammagwe yo a bilego mmalegogwana (a ke seo Beibele e se bolelago?) yeo ke nnete, o dirile eng? O ile thwi pele ntle ka lefaseng go tswala bana. Ke mang a ka rego “amene” go seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Kutollo 17, “Mmalegogwana le barwedi ba gagwe,” e sego monna; basadi, dikereke. Tša maina, ke eng e mo dirilego mmalegogwana? O ganne Lentšu gomme o tšere kereke ya leina, o bile mmalegogwana. Na bana ba gagwe ba dirile eng? Ke bommalegogwana, e lego selo sa go swana. Ba dirile selo sa go swana, ba ganne Lentšu gomme ba tšere go kereke ya leina. “Bana ba gagwe,” barwedi, dikereke, di lebeleng.

330 Bjale a nke ke bolele se, ka go seprofeto. A le tla kwešiša? Kgogakogano ya lapa le legolo e kgauswi le go fela. Bohle ba tla morago mmogo. Mme wa kgale o ya go tšea digotlane tša gagwe morago gape. Bohle ba a swana, go le bjalo. Ba nyaka go ba batee. Ke nako go Kereke ya Modimo, Kereke le Lentšu, go hwetša o tee, thwi mo, gobane ke yo A tlogo ka morago ga gagwe; e sego sehlopha se “tee” ka mokgwa woo. Aowa, mohlomphegi.

331 Tharo ya korong e swanetše go ba. Bjale šetšang tlhago, gomme re tswalela ka mogopolo wo. Šetšang tlhago. Monna o bjala korong.

332 Ba ngwadile puku, ke a thanka lena bohle le e badile, ka kgonagalo bangwe ba lena baithutamodimo, e bitšwa *Modimo Wa Go Homola*. Ke a nagana o ka kgona go e hwetša mohlomongwe ka go—ka go dipuku tša gago, tša—tša fao o rekišago dipuku, mabenkele a dipuku. *Modimo Wa Go Homola*, e rile ka fao . . . Mosetsebemodimo, o rile, “O ka letela bjang fao go ba Modimo, yo a kgonnego go dula godimo Kua nakong ya Mabaka a Leswiswi le go bogela bana ba bannyane ba bolawa, ka mollo; basadi, meriri ya bona ye metelele e karabetšwa ka sekontiring, le go tšhungwa; ba bea pholo ka letsogong le tee, gomme e tee go le lengwe, le go ba goga go pharogana, ka gobane ba be ba sa atle sefapano; le dilo tšeo ka mokgwa woo?” O rile, “Modimo o be a kgona bjang, ge eba go be go le yo motee, go dula godimo kua gomme a bogela bana ba bannyane bao ba eswa?” Le a bona, woo ke wa tlhago, monagano wa senama. Le a bona?

333 Lebelelang, a le tseba korong, ge e eya ka mobung, e swanetše go robala kua gomme e bole? Seo ke se kereke yela ya pentecostal e ilego ya swanela go se dira, ya robala kua le go ya mobung, le go hwa. E ile ya swanela go bola, gore e tšweletše Bophelo gape. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, šetšang, gomme bjale ye ke megopolo ya ka ya go tswalela. Bjale go e tatolla yohle godimo, a re tšeeng tlhago. Ke ba bakae ba lena ba dumelago gore Modimo o šoma go bapela ka tlhago, go dilo tšohle? [“Amene.”]

334 Yena, lebelelang, O dirile lefase. O lopolla lefase ka tsela ya go swana A lopollago motho. A motho o dumela eng? O a dumela, morago a kolobetšwa; morago o hlwekišwa ke madi, o a hlwekišwa, e bego e le molaetša wa Wesley; morago o tlatšwa ka Mollo wa Moya wo Mokgethwa, go ntšhetša lefase ka ntle ga gagwe, gomme o tlatšwa ka Moya, e lego Lentšu. A le dumela seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale šetšang eng. Modimo o ya go lopolla lefase la Gagwe tsela ya go swana.

335 Ke ba bakae ba nago le—le—le *Legae La Ka Moso La Monyalwa Le Monyadi*, godimo ga theipi? Le a bona, ke e tlišitše ntle ka kua. Morena o mphile yona. Ke le fa yona godimo bjalo ka ge A mpha yona.

336 Lebelelang, selo sa pele, lefase le ile la ahlolwa, tlase ga go wa ga Adama go tšwa go Lentšu. Thero ya Noage e tlišitše tokafatšo, gomme Modimo o kolobeditše lefase ka meetse; gomme mmogo go tlile Morwa gomme a rothetša Madi a Gagwe godimo ga lona, go le hlwekiša, go le tleleimela Yena Mong; ka gona ka go makgaolakang a tatologo, mpshafatšo, e tla ba mollo wo o tla tšhumago twatši ye nngwe le ye nngwe, se sengwe le se sengwe, o tla ya dikete tša dimaele godimo, ka moyeng.

337 Gomme ka gona eng? “Ke bone Legodimo le leswa le lefase le leswa, legodimo la pele le lefase di fetile. Gomme ke bone Toropokgolo Kgethwa, Jerusalema ye Mpsa e fologa go tšwa go Modimo, go tšwa Legodimong, e tšhephišitšwe bjalo ka

monyalwa bakeng sa wa gagwe. . . monyalwa o tšhephišeditšwe monna wa gagwe, le a bona, e etla go theogela godimo ga lefase.” Ka gona Modimo le motho. . .

³³⁸ Selo sa go swana ka Jesu, lebelelang, ge A be a kolobetšwa ka meetseng, le go dira ditokišetšo tša Gagwe. O be a hlwekišitšwe, sa go thoma, ke Tate; nako yeo A phagamišetša diatla tša Gagwe godimo, gomme mo go tla Leeba godimo ga Kwana. Modimo o be a dira eng ge A bea Leeba godimo Kua? O tleimile karolo yela ya bophelo; yeo—yeo e be e le karolo ya lefase, Jesu go ja dijo go swana le ge re dira, borotho bja tlhago. Eupša bjale Modimo o a e tleleima, ga go selo se yago go e swara. Lehu le ka se kgone go e swara. O rile, “Senyang Tempele ye, ke tla E tsošetša godimo gape.”

³³⁹ Gomme ge monna le mosadi ba eya ka go Modimo, go felela bjale, e sego ka fase ga mantladima tsoko, e sego ka fase ga maikutlo tsoko, eupša ka kgonthe ge Lentšu le Yena ba eba yo motee; Modimo o phološitše motho yoo, o mo hlwekišitše go tšwa go dilo tša lefase, o mpshafaditše se sengwe le se sengwe sa lefase go tloga go yena, ka Mollo wa Moya wo Mokgethwa, le go phela ka go motho yoo, a iponagatša Yenamong, monna goba mosadi yola wa go phethagala a phela ka Lentšu. Le a bona, leo ke lefase le le hlwekišitšwego. O tla šomiša lefase ka tsela ya go swana, O a le lopolla.

³⁴⁰ Bjale šetšang, lebele la korong le wela ka mobung. Bjale, Jesu o be a le lebele leo la korong le le wetšego ka mobung, leo morago ga go phethagatšwa, Le bile le Bophelo ka go Lona. Moshe ga se a tsoga. Adama ga se a tsoga. Ga go yo motee wa bona ka moka a tsogilego. Eupša yo Motee yo wa go phethagala yo a bonagaditšego Lentšu ka tsela ye nngwe le ye nngwe, Lentšu le lengwe le le lengwe A phetšego ka lona! Ke ba bakae ba ka rego “amene” ka seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Lentšu le lengwe le le lengwe A phetšego ka lona. Go diregile eng? Ba Mmeile ka lebitleng. Eupša, matšatši a mararo, O phušotše go bulega gomme a tšwela ntle gape. Le a bona?

³⁴¹ Bjale mo go tla kereke gape, le a bona, go tla go yo Motee a phethagetšego, bakeng sa Tlhatlogo gape. Bjale go diregile eng morago ga ge kereke e wetše ka mobung ka Nicaea, Roma, go mokgatlo wa pele? A e ka ba mang a ka rego “amene,” gore yeo ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O dirile eng? O tlile ntle gape ka go tsogo ya lebakana, O lekile ka Luther go swana le ge A dirile ka Noage. Eupša o dirile eng? O šitišitše Lentšu, o kगतlofaditše. E dirile eng?

³⁴² Go bjalo ka thoro ya korong e etla godimo. Ge thoro e etla godimo, selo sa pele se se tlogo godimo ke eng? Ditsebjana tše pedi. Bjale theetšang sekgauswi ka kgonthe. Ke eng e tlogo godimo, tlhago bjale? Re ya go latela tlhago ka semoya, borotho

bja tlhago le borotho bja semoya. Go direga eng. “Monna yo a ka kgonana bjang go ba Borotho?” Setšang.

³⁴³ Ge kereke e tlile godimo, o be a le letlakala le tee le lennyane. Bjale leo ga le lebege boka thoro ye e ilego ka mobung, le gatee, eupša ke serwadi sa bophelo. Le a bona? Bjale go direga eng? Bjale monna o re, “Oo, ke na le tšhemo ye botse ya korong.” Ga se ya be. Kgonagalong o nayo. Go diregile eng? Wa go latela a tlilego godimo e be e le Zwingli, woo e bile mosepelo wo mongwe wo o tlilego godimo ka morago ga Luther. Le fao e be e se yona. Ke tsebjana. Nako yeo lehlaka le tšweletša ditsebjana tše ntši, bjalo ka Calvin, le go ya pele, go tla godimo. Mafelelong kereke ya Angelican e tsogetše godimo, ditsebjana tšohle. Le a bona, tšona tšohle feela go swana tlwa, selo sa go swana.

³⁴⁴ Morago go diregile eng? Korong e a fetoga, le lebele le a fetoga, le se sengwe le se sengwe se a fetoga. Sa go tla e bile lenono. O ka no le bitša lenono. Gabotse, ge e dirile, lebelelang se se lekeletšego go yona, medula ye mennyane. Bjale woo o lebege feela kudu gannyane nthathana boka thoro ya setlogo ye e ilego ka gare, go feta ka fao tsebjana e dirilego. A ke nnete? Gabotse, molaetša wa Wesley o be o le kgauswiuswi le Beibele go feta wa Luther. Le tseba seo. A yeo ke nnete? Ke eng wona manono a mannyane bjale? Go be go le Methodist ya Wesleyan, Manazarene, Pilgrim Holiness, United Brethren, tšohle tšeo ka fase ga tlhwekišo. Gomme go tlile eng go tšwa go yeo nako yeo? Yona, mafelelong, e dirile eng? Kgatlofaditše, yo hwa!

³⁴⁵ Ye e tlilego go tšwa go yeo e bile Mapentecost. O re, “Oo, ngwanešu!”

³⁴⁶ Bjale ka tlhomphekogolo, gomme ke bolela se ka lerato la bomodimo. Gomme a nke Tate yo Mogolo Yo ke sa tšogo le botša, ka mathomong, o be a le gona mo, motlalagohle. Ge ke bolela se ka kahlolo, gona O tla nkahlola. Ge ke e bolela ka Therešo, O tla ntšhegofatša. O tla le dira le E bone, ge le beetšwe go ya Bophelong.

³⁴⁷ Ge thoro ye nnyane ya pele ya korong e etla ntle godimo ga lehlaka la korong, e lebege boka thoro ka go felela. A ke nnete? Eupša ke eng? Ga se thoro. Yeo ke Mateo 24:24 yola, “go batamelana kudu gore e tla fora le bona bakgethiwa ge go kgonega.” Elang hloko, e lebege go no swana le thoro. Eupša goga go tloša yeo gomme o dule fase, gomme tšea galase ya maekroskuopo gomme o thome go e gogela morago. E no ba legapi godimo ga lebele, goba legapi godimo ga korong. Le dirile feela go e šireletša, eupša le lebege tlwa boka thoro. Bjale ke ba bakae ba tsebago yeo go ba therešo, phagamišang diatla tša lena? Nnete. Eupša ke legapi.

³⁴⁸ Bjale, baena ba Pentecostal, le se nkwe go fošagala, eupša ye ke Therešo. O ka se phegiše tlhago. Gomme tlhago e bolela Modimo ka go se sengwe le se sengwe, Mohlodi wa yona.

349 Bjale lebelelang legapi. Le lebega...Ba dirile eng? Ba boletše ka maleme. Ba dirile tlwa boka ba dirile ka Pentecost. Eupša ge o ka ripa yeo, wa tšea selo se sennyane sela le go le gogela morago, e na le magapi a mantši a mannyane ka go yona. Gomme ge o le gogela morago, o bona moragorago ka morago ga lona, o tla swanela go ba le galase ye botse, go lebelela morago kua. Go na le lehlogetšana le lennyane la nthathana la tharo le e tla godimo, fao go selo sa kgonthe. Ke serwadi. Gobaneng? Le swanetše go ba fao go šireletša thoro yela. E šoma ka kwano, eupša ke go šireletša thoro yela. Bjale mo thoro e tšwago mobung, godimo go kgabola Malutheran, go kgabola tšona dikereke, go kgabola Wesley le go kgabola kua, ntle go kgabola manono, gomme bjale tlase go ya ka go legapi. Bjale le lebega feela go phethagala. Ga go makatše Jesu o rile, “E tla fora bona bakgethiwa ge go be go kgonega.” Lebega feela boka thoro, thwi ka lefelong le thoro e swanetšego go ba, eupša go diregile eng? E dirile selo sa go swana tše dingwe di se dirile pele ga yona, e kkatlofaditše! E bile eng? Serwadi.

350 Bjale ka matšatšing a re phelago, rahistori e ka ba mang mo o a e tseba gore tsošetšo e ka ba efe e tšea feela e ka ba mengwaga ye meraro, gomme go tla mokgatlo go tšwa go tsošetšo yeo. Ngwanešu, kgaetšedi, ka go tsošetšo ye kgolo ye ya mengwaga ye lesometlhano ye ke phetšego ka go yona, e bile monyetla go e phela le lena, ga se gwa ba mokgatlo wo o tšwago go yona. Ga go sa le mokgatlo. Fao go ka se be. Fao go wa mafelelo. Bjale, Mapentecostal e swanetše go ba fao go šireletša ye. Re ka be re ile kae ka Molaetša wa go swana le wo ge nkabe go se gwa ba Pentecost go o dumela? Bjale eya morago go Noka ya Ohio, ka 1933. Le a bona?

351 Swarelang ye, eupša ke le nyaka le tsebe Therešo. Gomme ga ke ne nako ye ntši ye e šetšego, le tseba seo, ke nna masometlhano tlhano. Eupša ditheipi tše di tla phela ge ke ile, gomme le tla bona ge eba ke nnete, goba aowa, ge eba ke nna mohlanka wa therešo goba moprofeeta wa maaka. Ga se ka ke ka tsoge ka le botša selo le gatee eupša se se diregilego, kafao se se tla direga.

352 Ke serwadi. E swanetše go ba. Eupša ge korong yela e thoma go gola, boka kereke pele e be e le serwadi go Jesu, eupša ge A thoma go ba botša Therešo ya Modimo, ba arogane go tloga go Yena. Bjale go direga eng? Ga go tirišano. Gobaneng? E swanetše go ba ka tsela yeo, gore korong ka boyona e kgone go robala pele ga letšatši, l-e-t-š-a-t-š-i, gomme kafao korong ya semoya e ka kgona go robala pele ga M-o-r-w-a, go fetogela go thoro ya gauta ya Lentšu, le a bona, go dirwa Lentšu, Modimo a dirilwe nama, a hlatseditšwe. Le... “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago le yena o tla.” Kereke ye e phelago ka Lentšu lela, ka nnete, e sego ka mokgatlo, eupša ka Bogoneng bja Lentšu, Morwa, e ba (eng?) lona Lentšu la go swana le le ilego fase ka Letšatši la Pentecost.

353 Bjale, a Maleaki 4 ga e re rute, gore pele ga letšatši le legolo le la go šiiša la Morena le tla tla, gore se se tla direga? Ke ba bakae ba tsebago seo? “Gomme O tla bušetša dipelo tša bana go botate,” a yeo ke therešo, “Tumelo ya botate ba setlogo ba pentecost.”

354 “Gomme ka letšatšing leo,” Luka 17:20, ke a dumela ke yona, Jesu o rile, “ge Morwa wa motho a utollwa,” e sego banna. “Morwa wa motho,” e sego mokgatlo. “Morwa wa motho,” Lentšu le iphela Lonamong gape magareng ga batho! Le a bona?

355 Lentšu, Lonamong, le dirilwe nama ka go wena, wena o ponagatša ya iri ye, ya Molaetša, ponagatšo ya wona. Le a bona, o phela gape, o phela Bophelo bjo bo bego bo le ka go Jesu Kriste. O ka Bogoneng bja Morwa. Gona go ya . . .

356 Go direga eng go yona? Go direga eng go Kereke yela? Mafelelong, theetša, legapi lela le gogela kgole go tloga go korong yela, ge e thoma go bonagatšwa. Go diregile eng? Bophelo bjo bo bego bo le ka go legapi, bo ile pele ntle ka go korong. Bophelo bo ka se fetoge. Dirwadi di a fetoga, di dira kereke ya leina; le a bona, ditsebjana, lenono, legapi. Eupša korong e ka se fetoge. E swanetše go no ba bodiredi feela tlwa godimo ga Lentšu boka A be a le godimo ga Lentšu, gomme boka Kereke ya pele e be e le godimo ga Lentšu, e tladitšwe ka Moya, e fepša ka Lentšu; e sa fepše ka kereke ya leina. E fepša ka Lentšu!

357 Bjale tlhago šeo, le Lentšu la Modimo. Yena ke Borotho. “Motho a ka se phele ka borotho bo nnoši, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe le tšwetšego ntle ga molomo wa Modimo.”

358 Go tswalela bjale, pele ga thapelo. Elang hloko mo, mo go tla selo se ke nyakago go se bolela.

359 Bjale legapi lela le swanela go gogela kgole go tloga go korong ye, ye e lego lehumong la Modimo. Ke ba bakae ba rego “amene”? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Legapi le swanetše go gogela kgole go tloga go korong, gobane e a butšwa bjale. E godimo. Bjale, legapi lela le be le se fao, e be e le mothekgi, e be e le serwadi sa Bophelo, ka gona Bophelo ntle fale bo ile thwi ntle ka go korong. Bjale, leo ke lebaka.

360 Theetšang, bagwera, ke letšatši le lefe re phelago ka go lona? Re bile le mengwaga ye lesometlhano ya tsošetšo. Ke ba bakae ba ka kgonago go re “amene” go seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke mokgatlo ofe o tsogetšego godimo? Ga o gona. Ba lekile go ntira go dira mokgatlo, ba rile, “A o tla dira mokgotlo, Ngwanešu Branham, go bodiredi bja gago? E tla ba . . .” Bjale, e sego nna, ga ke bolele ka nna. Ke bolela ka Molaetša wa iri, wa letšatši.

361 Gomme ba ile godimo ka Canada gomme ba hweditše baena ba sego nene ba kgogolamoko. E hwile thwi fao. A le elelwa kgogolamoko, lena banešu? E ile kae? Ke kae mo e ka ba eng e ilego? Eupša mokgatlo o hweditše eng go tšwa go wona? Dimilione tša basokologi, gomme ba ba dirile makgoba, go

dithutotumelo tša bona, ba huma, le go aga meago ya dimilione le dibilione tša ditolara le dilo go swana le tšeo, le go re “Morena o a tla,” ba romela bareri diseminareng le dilo, gomme ba ba ruta ka thutamodimo ya madirwakemotho, boka Luther, Wesley, le ka moka ga lena. E bile legapi.

³⁶² Eupša, lebogang Modimo, thoro e ya pele. Ka gona ge yeo e le therešo ka Lentšu, go fao re phelago, ye ke therešo ka tlhago, e hlatseditšwe, lebele la korong, tsela ye nngwe le ye nngwe, re na le botelele bjo bokae? Le a tseba eng? Ke kwa go tla ga go kopana, Khansele ya Lefase, e tla e aroganya. O dira eng? Go mo hlohlora go tloga go lehlaka la gagwe. Eupša O na le sehlatloši se Mo letše. O tla ya Gae, wo mongwe wa meso ye. Oo, ee. Le a kwešiša, e reng “amene”? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

³⁶³ Ke a tseba lefase ga le dumele seo. Ba ka se kgone go se dumela. Ga ba . . . Ke no ba kwela bohloko, gobane, “Ga go motho a ka tlogo ntle le ge Tate wa Ka a mo goga; gomme bohle Tate wa Ka a Mphilego bona ba tla tla.” Ge leina la gagwe le le godimo ga Puku ya Bophelo, ka nnete o tla lemoga Lentšu. O swanetše, ke botelele kudu. E hlatsetšwa ka go phethagala, go fihla e le Therešo ya maleba.

³⁶⁴ Re ka se sa be le mekgatlo ye mengwe, eupša mekgatlo yohle e tla ya ka go yona. O loketše eng? Go sepela . . . Ka gobane ba dira eng ka lehlaka? Ba a le tšhuma. Jesu o rile, “Barongwa ba tla tla ba kgobela korong ka sešegong.” Gomme go tla direga eng? “Mahlaka, le makobe, le dikgopha, di tla tšhungwa ka mollo wa go se time.” Le a bona? Bjale go swanetše go dirwa eng pele? Barongwa ba ile pele gomme ba tlema mefoka pele. A ke nnete? Le a bona, ba itlema bonabeng mmogo ka go mokgatlo wo motee wo mogolo wo motona, ga go sa le mekgatlo.

³⁶⁵ Korong e mo. Ditebogo di be go Modimo, korong e mo. Kriste o mo. O netefatša Lentšu la Gagwe, Ke Therešo. Korong e mo, e a butšwa bjale, e robetše ka Bogoneng bja Morwa.

³⁶⁶ Ga go motho e ka ba mang a ka E kgwathago, yohle e gogela kgole, “Re ka se be le selo go dira le Yona.” O swanetše go dira seo.

³⁶⁷ Oo, ngwanešu, tsena ka gare ga korong, dira Bophelo bja gago bjo bo lego ka go wena bo tle ntle go ya ka go korong. A o tla dira? Dumela Modimo. O se ke . . . E no dula le Modimo. A o na le nnete o ya go kgona? Go ka reng ge yo mongwe a rile . . . Ga ke kgathale.

³⁶⁸ Boka kanegelo ye ke e badilego, nako ye nngwe. Go be go le ngaka, o be a le monna yo mokaone, gomme o be a rata batho ba go diila. Gomme nako ye nngwe le ye nngwe badiidi ge ba sa kgone go lefa dikoloto tša bona, a le a tseba o dirile eng? O be a no se saena ka enke ye khubedu, a re, “O lebaletšwe.” Mafelelong, ngaka ya hwa. Gomme ge ngaka e hwile, mosadi wa gagwe e be e le seganka. O be a fapane, boka kereke lehono. O ile gomme a

ba utolla bohle mmogo. O ile a tliša molao, gomme a ba lahlela kgorongtshenko bohle, “Le ya go lefa dikoloto tše, go le bjalo!”

³⁶⁹ Eupša moahlodi a topa dingwe tša dirasiti, a re, “Etla mo, meme.” O rile, “A enke ye khubedu ye ke mosaeno wa monna wa gago?”

O rile, “Ee, mohlomphegi, ke wona.”

³⁷⁰ O rile, “Ga go kgorotsheko ka nageng e ka ba suago. Ba lokologile.”

³⁷¹ A ba bolele se ba nyakago go se bolela. O saenne Lentšu la Gagwe ka Madi a Gagwe Mong. Ga go selo se ka e tšeago go tloga go rena, ngwanešu. Re lokologile.

³⁷² A re rapeleng. Ka nnete le . . . [Ngwanešu ka phuthego o fa tlhohleletšo. Ga go selo godimo ga theipi—Mor.] Amene.

³⁷³ Bjale ka dihlogo tša lena di inamile. Ge ke kwešiša, yo motee o emetše godimo ka makgatheng ga bona, ka matšatšing a kgoši, gomme a fa seprofeto, mo ba swanetšego go kopana le lenaba le go ba fediša. Bjale, ge ke kwešiša yeo gabotse, go lefelo le tee go kopana le lenaba la gago, moo ke Lentšung. Ke moo a lekago go kopana le wena. O kopana le yena fao ka go GO RIALO MORENA.

³⁷⁴ Ke ba bakae ka mo, ka dihlogo tša lena di inamile, (ke kgauswi kudu le sekgalela, ga ke na le nako ya pitšo ya aletara eupša feela se) le ka phakgamiša diatla tša lena, ka dihlogo tša lena di inamile, mahlo a lena a tswaletšwe, “Ke nyaka go ba karolo ya Gagwe. Ke nyaka go tšoena nnamong le Yena le Lentšu la Gagwe. Ga go tshwenye ke eng e tlogo goba e yago, se lefase le se bolelago, ke nyaka go ba karolo ya Gagwe,” phagamiša seatla sa gago gomme o re, “Ke a dira”? Modimo a le šegofatše. Lekgolo la phesente, ke a dumela.

³⁷⁵ Ka dihlogo tša rena di inamile, ge re sa nagana, ka go homola a re hameng pina ye nnyane ye bjale. Yo mongwe le yo mongwe a rapela.

A go šegofatšwa tlemo ye e tlemago (leo ke Lentšu)

Dipelo tša rena ka lerato la Bokriste;

Kopanelo ya monagano wa leloko

E swana le yela ya Godimo. (“Bjale ka ge Nna le Tate wa Ka re le batee, le batee le Yena, le lena.”)

Ge re arogana,

E re fa bohloko bja ka gare;

Eupša re tla fela re sa kopane ka pelong,

Le go holofela go kopana gape.

³⁷⁶ Mokibelo wa go latela mosong ka Flagstaff, Arizona, Morena ge a rata, ke holofela go kopana le lena gape. A le a Mo rata? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

³⁷⁷ Bjale ke no ya go e tlogela ka mokgwa woo, le a bona. Beibele e rile, “Ba bantši ba ba go Mo dumela, le ba bantši ba ba go amogela Lentšu.” Le a bona? Nka se kgone go bolela ke mang a lego goba ke mang a sego, seo se tšwa go wena. Eupša ge o swaretše go thutotumelo tsoko ye nnyane, ba bangwe ba lena Mamethodist, Mabaptist, goba Mapentecostal, goba o ka ba mang o ka bago, yo a swaretšego go se sengwe sa go fapana le Lentšu lela, hle, batho barategi ba ka, retologela go tloga go sona, lehono. A o ka se ke? Retologela go tloga go sona, gomme o retologe go Yena. Se dumele Lentšu le tee go go kgaola go tloga kopanelong ya Kriste. A nke Moya wa Gagwe o fe se.

³⁷⁸ Tate Modimo, batho ba ba dutše mo nako ye telele. E nkeletša nako ye nngwe mo Paulo, a rerago mothalo wo wa go swana, e be e le Ebangedi, ba dutše botelele bošego bjohle ba mo theeditšego, lesogana la wa go tšwa lefasetereng gomme la bolawa. Paulo a ya gomme a robotša mmele wa gagwe godimo ga lesogana, gomme a re, “Bophelo bo boile morago go yena.” Bjale, Tate, go na le balwetši le batlaišegi mo, go na le ba hlokago thapelo bakeng sa mebele ya bona. Ke a rapela, Morategi Modimo, e sego go leta go fihla kopano. Ga ba swanela go letela kopano e ka ba efe. Lentšu ka mehla le mo, leo ke Kriste. Ke a rapela gore O tla fodiša yo mongwe le yo mongwe wa bona. A nke yo mongwe le yo mongwe wa bona a dirwe go felela moka, Modimo. E fe. Ba šegofatše, maitapišo a bona. Ba ka be ba se ba dula mo, Morena, ba ka be ba se ba theetša Le, ge ba ka be ba se ba Le dumela. Bjale, Morena, ba phagamišetše diatla tša bona, ba a Le dumela, bjale a nke Le amogele go ya ka dipelong tša bona, modiredi yo mongwe le yo mongwe, yo mongwe le yo mongwe wa balatedi. Modiradibe, a nke a amogele Kriste; mokgelogi a bowe morago. E fe, Tate. Ditšhegofatšo tše re di kgopela Leineng la Jesu Kriste. Amene.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata,

O beile leina la ka ka kua, mengwaga ye mentši ya go feta.

. . . nthatile pele

Gomme a reka phološo ya ka.

Godimo ga mohlare wa Khalibari.

³⁷⁹ A le a Mo rata? Bjale ge re sa opela yeo gape, e no obeletša go kgabaganya tafola gomme o šišinye diatla le yo mongwe, e re, “Morategi moeti, ke a thaba go dula mo mosong wo. Ke dumela Kriste. A ga o?” Sengwe boka seo, ge re opela gape.

Ke (. . . ? . . .)

. . . reka phološo ya ka

Godimo ga mohlare wa Khalibari.

³⁸⁰ Bjale, go tloga bjale go ya pele, a re feditše ka lefase? A re feditše ka difešene tša lefase? Gomme . . . ditšiebadimo tšohle, le ohle matsaka a mo, le go tšea Ebangedi le go dira selo sa kgwebo go tšwa go yona, gomme—gomme a re feditše ka yona? A ga ra? E no mpha Jesu, seo ke sohle ke se nyakago. “Go tseba Yena ke

Bophelo, tseba Yena.” Ke a Mo rata. A ga le Mo rate? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Oo, re Mo rata bjang!

³⁸¹ Bjale ke ya go bušetša tirelo go Ngwanešu Carl, ga ke tsebe ke eng gape a yago go e dira.

³⁸² Modimo a le šegofatše. Gomme ke holofela go le bona gape Lamorena la go latela, gomme ge nka se kgone go le bona . . . goba Mokibelo wa go latela. Ge ke sa le bone nako yeo, ke le bona tlase ka Tucson. Ge e se nako yeo, ke tla le bona morago mo la lesomešupa. Ge e se nako yeo, ke tla le bona ka Letagong. Amene.

³⁸³ Ngwanešu Carl bjale, ga ke tsebe se a nyakago go se dira thwi ka nako ye, Ngwanešu Williams.



NAKO YA PUNO NST64-1212
(The Harvest Time)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mosong, Desemere 12, 1964, e le wa difihlolo tša Full Gospel Business Men's Fellowship International ka Ramada Inn ka Phoenix, Arizona, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2019 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org